



Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Deveti Izvještaj o realizaciji obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, oktobar–decembar 2012.

Januar 2013.

UVOD

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropske unije i njenih država članica s jedne strane i Crne Gore s druge strane, potpisan je 15. X 2007. u Luksemburgu. Do stupanja na snagu SSP-a (1. V 2010.), od 1. I 2008. primjenjivan je **Privremeni sporazum o trgovini i srodnim pitanjima**.

Polazeći od člana 72, tačka 4 SSP-a, Vlada je 22. VII 2010. usvojila **Informaciju o praćenju realizacije obaveza iz SSP-a**, s Tabelom kvartalnog izvještavanja. Zaključkom Vlade ustanovljena je obaveza kvartalnog izvještavanja o praćenju realizacije obaveza iz SSP-a. Takođe, ovi izvještaji dostavljani su i Evropskoj komisiji kako bi se sveobuhvatno pratila realizacija obaveza utvrđenih SSP-om.

Nakon ratifikacije SSP-a i njegovog stupanja na snagu 1. V 2010. osnovana su stalna tijela Crne Gore i EU: Savjet za stabilizaciju i pridruživanje, koji čine predstavnici Vlade i visoki predstavnici Evropske komisije i Evropskog savjeta; Odbor za stabilizaciju i pridruživanje; sedam pododbora i Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje EU i Crne Gore.

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija pripremiло je Deveti Izvještaj o realizaciji obaveza iz SSP-a, koji obuhvata period 1. X do 31. XII 2012.

OBAVEZE KOJE PROIZILAZE IZ SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU EU I CG

Tabela kvartalnog izvještavanja u periodu od 1. X do 31.XII 2012.

OBLAST	ČLAN SSP	NADLEŽNA INSTITUCIJA	REALIZOVANE AKTIVNOSTI
GLAVA I OPŠTI PRINCIPI			
Demokratski principi i ljudska prava	Član 2	VLADA MLJMP MP ME MVPEI	<p>Član 2 - Demokratski principi i ljudska prava (međunarodne konvencije, povelje, dokumenta)</p> <p>Savjet Evrope</p> <p>U izvještajnom periodu nije bilo novih dešavanja.</p> <p>OEBS</p> <p>Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja, Član IV, Aneks 1-B, Dejtonskog sporazuma, čije su članice Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora predstavlja jedan od ključnih i suštinskih mehanizama za očuvanje i unapređenje bezbjednosti i stabilnosti u regionu. U okviru crnogorskog predsjedavanja Subregionalnom konsultativnom komisijom održan je sastanak u Budvi 16 – 17. X 2012.</p> <p>Za parlamentarne izbore u Crnoj Gori ODIHR je uputio ograničenu posmatračku misiju. Izbore su pored ODIHR-a, nadgledali i predstavnici PS OEBS-a i PS SE. Generalna ocjena je da su vanredni parlamentarni izbori protekli u mirnoj i demokratskoj atmosferi, uz poštovanje fundamentalnih prava, preporuka i standarda OEBS-a i Savjeta Evrope. Među preporukama za koje se očekuje da budu usvojene prije sljedećih izbora, nalaze se: jačanje povjerenja javnosti u izborni proces i biračke spiskove, uklanjanje zahtjeva prema kojem svaki državljanin mora da provede dvije godine u Crnoj Gori kako bi obezbjedio pravo glasa, obezbjeđivanje finansijskih sredstava i jačanje kadrovskih kapaciteta Državne izborne komisije u cilju adekvatnog sprovođenja Izbornog zakona, obezbjeđivanje dosljedne primjene Izbornog zakona, uključujući i poštovanje prava ovlaštenih predstavnika u biračkim odborima i njihovu adekvatnu obuku, obezbjeđivanje nesmetanog pristupa birača pravnim lijekovima, kao i obezbjeđivanje forumulara za pritužbe na biračkim mjestima.</p> <p>Ljubomir Kopaj iz Slovačke izabran je za šefa Misije počev od 1. XII 2012. na inicijalni period od 12 mjeseci.</p> <p>Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Nebojša Kaluđerović primio je direktora Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava Janeza Lenarčiča i šefa posmatračke misije ODIHR-a Gerta Hinriha Arensa povodom</p>

			<p>objavljivanja Zajedničkog preliminarnog izvještaja Međunarodne misije za praćenje izbora u Crnoj Gori, koju su činili eksperti, tj. posmatrači iz Kancelarije OEBS-a/ODIHR-a, Parlamentarne Skupštine OEBS-a, kao i Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope, 15. X 2012, Podgorica.</p> <p>Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić, na marginama Ministarskog savjeta, imao je niz bilateralnih susreta sa šefovima delegacija država učesnica OEBS-a i visokim zvaničnicima OEBS, generalnim sekretarom Lambertom Zanijerom, predstavnikom OEBS-a za slobodu medija Dunjom Mijatović, direktorom Centra za prevenciju konflikata Adamom Kobijerackim, 6 – 7. XII 2012, Dablin.</p> <p>UN</p> <p><u>Crna Gora je 12. XI 2012. većinom glasova Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (182 glasa "za") izabrana za članicu Savjeta UN za ljudska prava za period 2012 – 2015.</u></p> <p>Vlada Crne Gore je prosljedila Sekretarijatu OHCHR Izvještaj o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori u okviru drugog ciklusa Opšteg periodičnog pregleda (UPR). Izvještaj će biti prezentovan na sjednici Radne grupe za UPR u Ženevi, 28. I 2013.</p> <p>Vlada Crne Gore usvojila je i prosljedila Sekretarijatu Komiteta za borbu protiv torture (CAT) Drugi periodični Izvještaj o implementaciji Konvencije UN za borbu protiv torture u Crnoj Gori.</p> <p>Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Nebojša Kaluđerović boravio je u službenoj posjeti sjedištu UN u Ženevi, 20-21. XI 2012, tokom koje se sastao sa Visokim komesarom za ljudska prava Navi Pilaj i predsjednikom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Peterom Maurerom.</p> <p>Zamjenik direktora Regionalnog biroa UNDP za Evropu i ZND Haoliang Ksu boravio je u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori 3. X 2012.</p> <p>U okviru primjene Integrisanog programa saradnje sa UN "Djelujući kao jedan", na nivou Nadzornog komiteta usaglašena je podjela zaostalih sredstava iz proširenog fonda za finasiranje za Crnu Goru za programe u 2012.</p> <p>Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija i UN sistem u Crnoj Gori, u saradnji sa resornim organima, Univerzitetom Crne Gore, Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, i civilnim sektorom, organizovali su obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. XII 2012; održano je više tematskih diskusija od kojih je glavna bila posvećena obavezama i izazovima članstva Crne Gore u Savjetu za ljudska prava.</p>
Borba protiv širenja	Član 3	MVPEI	Član 3 - Borba protiv širenja naoružanja za masovno uništenje i sredstava njegove isporuke

naoružanja			<p>Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je u saradnji sa OEBS-om organizovalo Okrugli sto (3. X 2012.) na temu implementacije rezolucije SB UN 1540 koja se odnosi na neširenje oružja za masovno uništenje i sprječavanje da ovakvo oružje dospije u ruke nedržavnih aktera. U skladu sa zaključcima sastanka, planirano je da Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija pokrene proceduru oko izrade Akcionog plana za sprovođenje rezolucije SB 1540.</p> <p>Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je u saradnji sa Organizacijom za zabranu hemijskog oružja (OPCW) organizovalo 13. radionicu na temu koordinacije pomoći i zaštite u skladu sa članom X Konvencije za zabranu hemijskog oružja (CWC), Tivat, 10-12. X 2012.</p>
Međunarodne obaveze	Član 4	MVPEI ostala nadležna ministarstva	<p>Član 4 - Ispunjavanje međunarodnih obaveza, naročito puna saradnja sa MKSJ</p> <p>Na Plenarnom zasijedanju Komiteta Savjeta Evrope za borbu protiv terorizma CODEXTER i Grupe članica potpisnica Konvencije o prevenciji terorizma CETS, koja ja održana 14-16. XI 2012 u Strazburu, Crna Gora je dostavila odgovore na upitnik koji se odnosi na procjenu implementacije člana 6 Konvencije.</p> <p>U okviru Savjeta Evrope na 7. sastanku Konsultativnog savjeta evropskih tužilaca koji je održan 26-27. XI 2012. u Strazburu, Crna Gora je aktivno učestvovala u usvajanju Mišljenja broj 7 koje se odnosi na upravljanje sredstvima u tužilaštvima.</p> <p>U periodu od 3-7. XII 2012. u Strazburu na plenarnom zasjedanju MONEYVAL-a Crna Gora je uspješno odbranila Treći izvještaj o napretku u okviru Treće runde o evaluaciji u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.</p> <p>Delegacija Crne Gore je prisustvovala 11. sjednici Skupštine država članica Međunarodnog krivičnog suda u periodu od 14-22. XI 2012. u Hagu.</p> <p>U okviru UNODC-a Crna Gora je bila predmet evaluacije o usaglašenosti zakonodavstva sa Poglavljima III i IV Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije. Evaluatori u ovom procesu su eksperti iz Velike Britanije i Jermenije.</p> <p>Delegacija Crne Gore je na poziv OLAF-a i Evropske komisije u periodu od 7-9. XI 2012 u Berlinu prisustvovala na Konferenciji o saradnji budućeg evropskog tužioca sa nacionalnim tužilaštvima.</p> <p>Od 12-15. XI 2012. je Crnu Goru posjetila delegacija glavnog tužioca američke države Delaver i održan je niz sastanaka i seminara sa svim tužiocima u Crnoj Gori u cilju razmjene iskustava.</p> <p>U izvještajnom periodu nije bilo slučajeva saradnje sa MKSJ oko slučajeva pred Tribunalom.</p>

<p>Međunarodni i regionalni mir i stabilnost i dobrosusjedskasaradnja</p>	<p>Čl. 5 i 6</p>	<p>MVPEI MUP MO ostale nadležne institucije</p>	<p>Član 5 i 6 - Razvoj dobrosusjedskih odnosa</p> <p><u>Ministarstvo unutrašnjih poslova:</u></p> <p>UN ISAF</p> <p>Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova zaključili su 19. XI 2012. Sporazum o međusobnoj saradnji na pripremi i angažovanju savjetodavnih policijskih timova u okviru mirovne misije ISAF u Avganistanu.</p> <p>UNFCYP</p> <p>Vlada Crne Gore je 14. XII 2012. donijela Odluku o upućivanju jednog pripadnika policije u mirovnu misiju Ujedinjenih nacija na Kipru (UNFCYP).</p> <p>Ministar unutrašnjih poslova je formirao 28. XII 2012. Komisiju za sprovođenje Oglasa za izbor dva pripadnika policije za upućivanje u mirovnu misiju Ujedinjenih nacija na Kipru (UNFCYP), koji će zamijeniti dva službenika policije koji se nalaze u mirovnoj misiji na Kipru i čiji mandat ističe u februaru 2013.</p> <p>U okviru mađarskog predsjedavanja Salzburškim forumom (SF) i predsjedavanja Republike Srbije Konvencijom o policijskoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi (PCC SEE) zajednički su održani ministarski sastanak Salzburškog foruma i VIII sastanak Komiteta ministara PCC SEE, u periodu od 10. do 12. X 2012, u Matrahazi, Republika Mađarska.</p> <p>Ministarski sastanak Salzburškog foruma, uz učešće ministara unutrašnjih poslova članica Salzburškog foruma i PCC SEE Konvencije, počeo je 11. X 2012. i njime je predsjedavao ministar unutrašnjih poslova Republike Mađarske Sandor Pinter. (Tokom Forumu, posebna pažnja je bila posvećena pitanjima: (1) uspostavljanja dodatnih mjera, koje ugrožavanju pozitivne ocjene procesa liberalizacije viznog režima; (2) daljim koracima u sprječavanju ilegalnih migracija iz zemalja Zapadnog Balkana ka EU i (3) definisanju saradnje u oblasti kompjuterskog kriminala.)</p> <p>Sastanak Komiteta ministara (CoM) održan je 12. X 2012 u Beogradu i njime je predsjedavao predsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Ivica Dačić.</p> <p>U okviru zajedničkog Programa Vlade Crne Gore i UNDP Crna Gora za razvoj kapaciteta, u Crnoj Gori su u periodu od 5. do 9. XI 2012. boravila dva eksperta Republike Slovačke, u cilju prenošenja iskustva Slovačke Crnoj Gori u procesu evropskih integracija.</p>
--	------------------	---	---

		<p>Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović je učestvovao na Samitu Zapadni Balkan – EU, održanom 5 - 6. XI 2012. u Tirani.</p> <p>Crnogorska delegacija je učestvovala na operativnom sastanku u Briselu, na temu postvizne liberalizacije. Zaključeno da svaka država Zapadnog Balkana jednom mjesečno izvještava o postviznoj liberalizaciji Evropsku komisiju, i to po konkretno sprovedenim aktivnostima.</p> <p>Ekspertska misija EUROPOL-a je, u cilju pripreme mišljenja za davanje preporuke za otpočinjanje procedure potpisivanja Operativnog sporazuma između Crne Gore i EUROPOL-a, boravila u Podgorici od 20-23. XI 2012.</p> <p>U okviru izrade polaznih osnova za akcioni plan za pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, u Crnoj Gori je boravio regionalni ekspert UNDP iz Republike Hrvatske, od 26. do 28. XI 2012.</p> <p>U okviru DCAF Programa, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova i šef Radne grupe za Pregovaračko poglavlje 24, učestvovao je na DCAF Strateškom sastanku, održanom u Briselu, 20. i 21. XI 2012.</p> <p>U okviru Procesu Brdo, sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova i šef Radne grupe za Pregovaračko poglavlje 24, učestvovao je na sastanku na visokom nivou, održanom u Briselu, 21. XI 2012.</p> <p>U okviru DCAF-ovog Programa granične bezbjednosti, održan je sastanak DCAF Radne grupe za pravnu reformu, u periodu od 11-12. XII 2012. u Ljubljani.</p> <p>Republika Albanija</p> <p>Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović bio je domaćin Četvrtog regionalnog samita i na marginama imao bilateralni susret s predsjednikom Republike Albanije Bujar Nišanijem 4. XII 2012.</p> <p>Na međunarodnoj konferenciji “Održivost reforme u pravcu EU 2020 ciljeva” održanom u Skoplju 22. XI 2012, glavni pregovarač Aleksandar Andrija Pejović se, na marginama konferencije, sreo sa zamjenikom ministra vanjskih poslova Republike Albanije E. Hardžijem.</p> <p>Crnogorska delegacija, na čelu sa bivšim ministrom za manjine H.Hasanijem, (F. Dinoša i G. Stojović) novembra 2012 imala je susret s gradonačelnikom Skadra Ljorencom Ljukom, s ciljem realizovanja inicijativa koje su pokrenuli pripadnici crnogoske manjine u ovom gradu.</p>
--	--	--

		<p>U cilju jačanja normativno-pravne osnove</p> <ul style="list-style-type: none"> • usaglašen je Sporazum o saradnji između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije u oblasti obrazovanja; • u procesu usaglašavanja je Sporazum o recipročnom priznavanju vozačkih dozvola između Savjeta ministara Republike Albanije i Vlade Crne Gore; Naša strana je odgovorila na nacrt novembra 2012. <p>Bosna i Hercegovina</p> <p>Predsjedniku Vlade Crne Gore Milu Đukanoviću je u Banja Luci 17. XII 2012. dodijeljeno priznanje banjalučkih „Nezavisnih novina“ za ličnost godine.</p> <p>U Podgorici su 4-5. XII 2012. održane redovne bilateralne konsultacije Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova BiH, kojom prilikom su delegacije usvojile zajedničke zaključke.</p> <p>Ministri pravde Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Duško Marković i Bariša Čolak, su potpisali Ugovor o izručenju u Podgorici 15. XI 2012.</p> <p>Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović boravio je 23-24. XII 2012. u prvoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori.</p> <p>Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sarajevske, banjalučke i crnogorske berze potpisan je 19. X 2012. u Sarajevu.</p> <p>Republika Hrvatska</p> <p>Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić je na marginama sastanka Partnerske komisije Američko-jadranske povelje (A5) u Zagrebu imao bilateralni susret sa ministrom vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske Vesnom Pusić 14. XII 2012.</p> <p>Prvi tehnički sastanak Crne Gore i EU u vezi izmjena i dopuna SSP povodom ulaska Hrvatske u EU, održan je putem video konferencije 22. XI 2012.</p> <p>Republika Italija</p> <p>Ministar zaštite životne sredine, kopna i mora Republike Italije Korado Klini je boravio u Podgorici 18. XII 2012, kada je održan XVII sastanak Upravnog odbora za bilateralnu saradnju Crne Gore i Italije na planu životne sredine.</p>
--	--	--

		<p>Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, tokom posjete Italiji 11. XII 2012, se susreo sa predsjednikom Predstavničkog doma Italije Đanfrankom Finijem, glavnim državnim tužiocem za borbu protiv mafije Pjetrom Grasom i ministarkom unutrašnjih poslova Anom Marijom Kančeljeri. Na poziv Finija, predsjednik Krivokapić učestvovao je i na VII konsultativnoj Skupštini parlamentaraca za Međunarodni krivični sud i vladavinu prava.</p> <p>Delegacija Kliničkog centra Crne Gore boravila je u posjeti Italiji i tom prilikom potpisala Memorandume o saradnji KCCG sa bolnicom San Kamilo – Forlanini iz Rima i bolnicom Santbono Pauzilipon iz Napulja, 28. i 29. XI 2012.</p> <p>Ministar zaštite životne sredine, kopna i mora Republike Italije Korado Klini boravio je u Podgorici 12. XI 2012, kada je potpisan Sporazum o saradnji u oblasti životne sredine između Italije i Crne Gore, te otvorena inicijativa za izgradnju Eko-efikasne zgrade.</p> <p>U Podgorici je u periodu 18-19. X 2012. održana druga runda pregovora o konsolidaciji ugovornog stanja između Crne Gore i Republike Italije, kada je potpisan Memorandum između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije o sukcesiji bilateralnih ugovora zaključenih prije proglašenja nezavisnosti Crne Gore, 3. VI 2006, čime je završena procedura konsolidacije bilateralne ugovorne osnove između dvije zemlje.</p> <p>Republika Kosovo</p> <p>Predsjednica Republike Kosovo Atifeta Jahjaga je učestvovala na IV Regionalnom samitu predsjednika država, koji je održan 5. XII 2012. u Budvi.</p> <p>Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Nebojša Kaluđerović se susreo s ministrom inostranih poslova Kosova Enverom Hodžajem na marginama Konferencije ministara vanjskih poslova Jugoistočne Evrope u Berlinu, 23. XI 2012.</p> <p>Komandant kosovskih snaga bezbjednosti, general potpukovnik Kadri Kastrati je boravio u radnoj posjeti Crnoj Gori, 25 – 26. X 2012.</p> <p>Dva predstavnika crnogorske nacionalne zajednice izabrana su u članstvo Konsultativnog vijeća manjinskih zajednica pri Kabinetu predsjednika Kosova.</p> <p>Prvi sastanak Komisije Crne Gore i Komisije Republike Kosovo za razgraničenje i utvrđivanje državne granice održan je 7. XI 2012. u Podgorici.</p>
--	--	---

			<p>Nastavljen je rad na jačanju normativno- pravne osnove između Crne Gore i Republike Kosovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prvim sastankom, koji je održan 4-5. XII 2012 u Podgorici, počeli su pregovori o zaključivanju seta sporazuma o pravosudnoj saradnji između Crne Gore i Republike Kosovo, koji se odnose na uzajamnu pomoć u krivičnim stvarima, međusobno izvršavanje sudskih odluka u krivičnim stvarima i izručenje; • Usaglašeni tekstovi Sporazuma o saradnji u oblasti turizma i Sporazuma o ekonomskoj saradnji. <p>Republika Makedonija</p> <p>Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je 4. XII 2012. bio domaćin Četvrtog regionalnog samita i na marginama Samita imao bilateralni susret s predsjednikom Republike Makedonije Đorđem Ivanovim.</p> <p>Glavni pregovarač, ambasador Aleksandar Andrija Pejović je učestvovao na regionalnoj konferenciji “Održivost reformi u pravcu ostvarenja ciljeva Strategije 2020 Evropske unije”, održanoj 22. XI 2012 u Skoplju. Tokom posjete imao je bilateralne sastanke s državnim sekretarom za evropska pitanja Jovanom Andonovskim, državnim sekretarom za vanjske poslove Vladom Misajlovskim idržavnim savjetnikom za EU u Ministarstvu vanjskih poslova Makedonije Agnezom Rusi.</p> <p>Potpisan je <u>Protokol o saradnji opština Bijelo Polje i Strumica</u> 29. XI 2012.</p> <p>Republika Srbija</p> <p>Održan je trilateralni sastanak ministara Crne Gore, Republike Srbije i Republike Srpske (BiH), nadležnih za oblast energetike, na kojem je dogovoreno formiranje zajedničke Radne grupe s ciljem usklađivanja hidroenergetskih projekata na graničnim rijekama (i pritokama), kao i organizovanje posebnog stručnog sastanka u vezi s izgradnjom hidroelektrana na Limu između Crne Gore i Srbije, 02. XI 2012. u Beogradu.</p>
Terorizam	Član 7	MVPEI MO	<p>Član 7 - Borba protiv terorizma i ispunjavanje međunarodnih obaveza u ovoj oblasti</p> <p>U izvještajnom periodu nije bilo novih dešavanja.</p>

Sprovođenje Sporazuma	Čl. 8-9	MVPEI	<p>Član 8 - Sprovođenje Sporazuma (Savjet za stabilizaciju i pridruživanje)</p> <p>Crna Gora kontinuirano ispunjava obaveze iz ove oblasti.</p> <p>Član 9 - Pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji</p> <p>U Ministarstvu ekonomije je 26. XII 2012 održan sastanak na temu Svjetske trgovinske organizacije (STO) - implementacija preuzetih obaveza i korišćenje benefita od članstva. Pored predstavnika Ministarstva ekonomije, (sastanku su prisustvovali predstavnici sledećih institucija: Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, Ministarstva finansija, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstva prosvjete, Ministarstva kulture, Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva zdravlja, Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva nauke, Zavoda za intelektualnu svojinu, Uprave carina, Instituta za standardizaciju i Uprave za inspeksijske poslove.</p>
GLAVA II POLITIČKI DIJALOG			
Politički dijalog	Čl. 10 - 13	MVPEI	<p>Član 10 - 13 - Politički dijalog Crna Gora – EU</p> <p>Drugi sastanak Konferencije o pristupanju s Crnom Gorom na ministarskom nivou održan je 18. XII 2012. godine u Briselu, čime je otvoreno i privremeno zatvoreno prvo pregovaračko poglavlje: Poglavlje 25 – Nauka i istraživanje. Delegaciju Evropske unije predvodila je ministarka vanjskih poslova Kipra dr Erato Kozaku-Markulis. Crnogorsku delegaciju su predvodili crnogorski vicepremijer i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija dr Igor Lukšić i ministarka nauke Crne Gore dr Sanja Vlahović. Evropsku komisiju predstavljao je komesar za proširenje i evropsku politiku susjedstva Štefan File. Tokom boravka u Briselu ministar Lukšić susreo se s Ketrin Ešton, visokom predstavnicom EU za spoljnu i bezbjednosnu politiku koja je ocijenila da je otvaranje pregovora s EU veliki uspjeh Crne Gore i ohrabрила nastavak reformskih procesa.</p> <p>Istog dana, 18. XII 2012, je održana III međuvladina sjednica Savjeta za Stabilizaciju i pridruživanje u Briselu, nakon koje se potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore dr Igor Lukšić sastao s direktorom Direkcije za proširenje EU Stefanom Saninom.</p> <p>Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić sastao se s direktorom Direkcije B za države kandidate za članstvo u EU (Hrvatska, Crna Gora, Makedonija, Turska, Island) u Generalnoj direkciji za proširenje Evropske komisije (EK) Alehandrom Kas Granhe (Alexandra Cas Granje) 11. XII 2012. godine u Podgorici.</p>

			<p>U Podgorici je 3. i 4. XII održan treći sastanak Pododbora za pravdu, slobodu i bezbjednost između Crne Gore i Evropske komisije. Sastanak su otvorili državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović i šef Odjeljenja za Hrvatsku i Crnu Goru u Generalnoj direkciji za proširenje Dirk Lange.</p> <p>Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Nebojša Kaluđerović učestvovao je 29. XI 2012. u Briselu u diskusiji na temu o ljudskim pravima na Zapadnom Balkanu u organizaciji Pododbora Evropskog parlamenta za ljudska prava.</p> <p>Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Nebojša Kaluđerović je 28. XI 2012. u Briselu učestvovao u radu prve sesije petog Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Crne Gore i Evropske unije (POSP). Sastankom ovog zajedničkog tijela su ko-predsjedavali predsjednik Skupštine CG Ranko Krivokapić i zamjenik šefa Delegacije Evropskog parlamenta za Jugoistočnu Evropu Jelko Kacin, a u diskusiji su učestvovali i potpredsjednik Vlade i ministar pravde i ljudskih prava Duško Marković, zamjenik ministra za evropske poslove Kipra, kao predsjedavajućeg EU, Andreas Mavrojanis i direktor Direkcije za države kandidate za članstvo u EU Aleksandra Kas Granhe.</p> <p>Drugi koordinativni sastanak između predstavnika Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija i predstavnika Delegacije Evropske unije u Podgorici, održan je 22. XI 2012. Naglašena je važnost razmatranja eventualnih problema u tekućim projektima lpe prije predstojećeg sastanka Odbora za praćenje sprovođenja programa lpe; Najavljeno je rješavanje pitanja statusa projekta Jačanje kapaciteta MVPEI za prevođenje pravne tekovine EU i crnogorskih dokumenata za pristupne pregovore; Istaknut značaj jačanja administrativnih kapaciteta za izradu pravnih propisa u resornim ministarstvima; Najavljena promotivna kampanja DEU s ciljem informisanja građana o evropskoj integraciji;</p>
GLAVA III			
REGIONALNA SARADNJA			
Saradnja sa ostalim zemljama u procesu pristupanja EU	Čl. 14-17	MVPEI	<p>Član 14 - 16 – Saradnja s ostalim zemljama koje su potpisale SSP i drugim zemljama kandidatima za članstvo u EU – (vidjeti članove 5 i 6)</p> <p>Republika Turska</p> <p>Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Nebojša Kaluđerović susreo se sa turskim ministrom vanjskih poslova Ahmetom Davutogluom na marginama Međunarodne konferencije „Od Balkanskih ratova do balkanskog mira“, u Istanbulu, 18. X 2012.</p> <p>Memorandum o razumijevanju između Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća Crne Gore i Organizacije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Turske potpisan je 5. XI 2012. u Ankari.</p>
GLAVA IV			

SLOBODNO KRETANJE ROBA			
Slobodno kretanje robe	Član 18	ME/MF	<p>Član 18 - Uspostavljanje područja bilateralne slobodne trgovine</p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
Industrijski proizvodi	Čl. 19-23	ME/MF	<p>Član 19 - 23 - Industrijski proizvodi (međusobne koncesije, carine i ograničenje izvoza, brže sniženje carina)</p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
Poljoprivredni proizvodi sensu lato	Čl: 24, 26 (1), 27(1), 31, 32 i 35	MPRR	<p>Član 24 – Poljoprivreda i ribarstvo/definicije</p> <p>Član 26 – Koncesije Zajednice na uvoz poljoprivrednih proizvoda porijeklom iz Crne Gore</p> <p>Član 27 – Koncesije Crne Gore na poljoprivredne proizvode</p> <p>Član 31 – Klauzula o reviziji</p> <p>Član 32 – Zaštitna klauzula za poljoprivredu i ribarstvo</p> <p>Član 35 – Poboļjšane koncesije</p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
Prerađeni poljoprivredni proizvodi	Član 25, Protokol I	MPRR	<p>Član. 25 – Prerađeni poljoprivredni proizvodi</p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
Poljoprivredni proizvodi sensu stricto	Čl: 26(2),(3) i 27(2)	MPRR	<p>Član 26(2),(3) i 27(2) - Poljoprivredni proizvodi sensu stricto</p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
Vino	Čl. 28 i Protokol II	MPRR	<p>Član 28 – Protokol o vinu i alkoholnim pićima</p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
Ribljji proizvodi	Čl. 29 i 30	MPRR	<p>Član 29 i 30 - Ribljji proizvodi</p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
Zaštita geografskih oznaka za poljoprivredne i riblje proizvode i prehrambene proizvode sa izuzetkom vina i alkoholnih pića	Član 33	MPRR	<p>Član 33 - Zaštita geografskih oznaka za poljoprivredne i riblje proizvode i prehrambene proizvode s izuzetkom vina i alkoholnih pića</p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>

<p>Zajedničke odredbe</p>	<p>Čl. 34-48</p>	<p>ME MF UC</p>	<p>Član 34 - Opseg primjene Član 35 - Poboļjšane koncesije Primjena je u skladu sa sporazumom.</p> <p>Član 36 – Mirovanje U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p> <p>Član 37 i 38 - Zabrana fiskalne diskriminacije i Carine fiskalne prirode U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p> <p>Član 39 - Carinske unije, područja slobodne trgovine i prekogranični aranžmani</p> <p>Crna Gora primjenjuje sporazume o slobodnoj trgovini s Ruskom Federacijom, Republikom Turskom, Evropskom unijom, EFTA- državama, Ukrajinom, kao i CEFTA 2006. U Crnoj Gori je 1. IX 2012. stupila na snagu Regionalna konvencija o Pan-Euro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe ("Službeni list Crne Gore" -Međunardni ugovori br. 7/12) .</p> <p>Sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama EFTA-e (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska) stupio je na snagu i to kako slijedi: Sporazum između Crne Gore i Švajcarske i Lihtenštajna stupio na snagu 1. IX 2012. godine, između Crne Gore i Islanda, 1. X 2012. i između Crne Gore i Norveške, 1. XII 2012. (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i EFTA zemalja - „Službeni list CG“- Međunarodni ugovori, br. 8/12). Prava i obaveze ugovornih strana u vezi s pravilima o porijeklu i administrativnom saradnjom carinskih organa su regulisana Regionalnom konvencijom o Pan-Euro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe.</p> <p>Sporazum o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Ukrajine stupio je na snagu 1. I 2013. (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovni između Vlade Crne Gore i Vlade Ukrajine - „Službeni list CG“ - Međunarodni ugovori, br. 3/12)</p> <p>U toku su pregovori o slobodnoj trgovini s Carinskom Unijom - Ruska Federacija, Republika Kazahstan i Republika Bjelorusija.</p> <p>Službenici Uprave carina su nastavili rad, u okviru Radne grupe, na izmjeni Regionalne konvencije o Pan-Euro Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe. Sporazum o slobodnoj trgovini između Crne Gore i EFTA država (‘‘Službeni list CG’’-Međunarodni ugovori, br. 8/12) je 1. X 2012. počeo da se primjenjuje u trgovinskim odnosima Crne Gore i Islanda, dok je 1. IX 2012. počela primjena Sporazuma o trgovinskim odnosima Crne Gore i Norveške.</p>
----------------------------------	------------------	-------------------------	--

			<p>Uprava carina je uzela učešće u tehničkim pregovorima za izmjenu i dopunu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane, zbog pristupanja Hrvatske Evropskoj Uniji (učešće na prvom tehničkom sastanku održanom putem video konferencije Podgorica-Brisel, 22. IX 2012. i izvršavanje obaveza iz nadležnosti Uprave carina, u cilju pripreme drugog tehničkog sastanka).</p> <p>Član 40 – Damping Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p>Član 41 - Zaštitna klauzula Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p>Član 42 - Klauzula o nestašici Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p>Član 43 - Državni monopoli Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p>Član 44 - Pravila o porijeklu robe Uprava carina bez poteškoća primjenjuje Protokol 3 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji se odnosi na definiciju pojma "proizvodi s porijeklom" i metode administrativne saradnje.</p> <p>Član 45 - Dozvoljena ograničenja za uvoz,izvoz i tranzit robe Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p>Član 46 - Izostanak administrativne saradnje Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p>Član 47 Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p>
GLAVA V			
KRETANJE RADNIKA, OSNIVANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA, PRUŽANJE USLUGA, KAPITAL			
Kretanje radnika	Čl. 49-51	MRSS	<p>Član 49 – 51 - Kretanje radnika</p> <p>Donijeta je Odluka o utvrđivanju broja radnih dozvola za strance za 2013 („Službeni list CG“, br. 57/12). Odlukom je utvrđeno 16500 radnih dozvola.</p>

			U periodu od 16 – 18. X 2012. u Ankari su nastavljene pregovori delegacija Crne Gore i Republike Turske u vezi sa zaključivanjem Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma između Crne Gore i Republike Turske o socijalnom osiguranju.
Osnivanje privrednih društava	Čl. 52-58	ME	Član 52-58 - Osnivanje privrednih društava Crna Gora kontinuirano ispunjava obaveze iz ove oblasti.
Saobraćaj	Čl: 55, 61, 108 i Protokol IV	MSP	Član 55, 61 i Protokol IV - Saobraćaj Pripremljen je Pravilnik o tehničkim i funkcionalnim zahtjevima za tahografe, tahografske listiće i memorijske kartice za tahografe i isti je u proceduri usaglašavanja teksta u Sekretarijatu za zakonodavstvo. U Dublinu je 6. XII 2012. potpisan Sporazum o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Letonije. Javna rasprava Nacrta Zakona o bezbjednosti i interoperabilnosti na željeznici završena je 19. XI 2012, a u toku je usaglašavanje s komentarima s javne rasprave i izrada Predloga Zakona. Vlada je 15. XI 2012. utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o organizovanju graničnog željezničkog saobraćaja. Predlog zakona se trenutno nalazi u skupštinskoj proceduri. Strategijom restrukturiranja željeznice Crne Gore predviđeno je obavljanje aktivnosti u tri faze: revizija bilansa, segmentacija i privatizacija. U skladu sa zahtjevima, do sada su realizovane dvije faze restrukturiranja željezničkog sistema. Primijenjen je dezintegracioni model restrukturiranja željeznice, kojim je upravljanje infrastrukturom u potpunosti razdvojeno od prevoza putnika i tereta. Sredinom oktobra 2012. u okviru projekta Tehnička pomoć i podrška institucionalnom razvoju Direkcije za željeznice Crne Gore iz fondova Ipa, dostavljen je II Izvještaj „Potrebna mogućnost razvoja u oblastima ekonomske i bezbjednosne regulacije“. Ugovor između predstavnika Evropske komisije, Crne Gore i engleske firme OVE ARUP & PARTNERS INTERNATIONAL LTD iz Londona, za izradu Studije izvodljivosti i Elaborata o zaštiti životne sredine za implementaciju projekta „Demontaža postojećeg, nabavka i ugradnja novog elektrovučnog postrojenja Trebješica“ potpisan je 9. X 2012. Projekat se finansira u okviru saradnje Delegacije Evropske Komisije Crne Gore i Željezničke infrastrukture, bespovratnim sredstvima u okviru nacionalne komponente IPA 2011. Nakon završetka Studije, Projektom je

		<p>predviđena izrada tehničke dokumentacije koja će u narednom periodu biti pripremljena u skladu sa FIDIC žutom knjigom-sistem „ključ u ruke“.</p> <p>Ugovor s Evropskom bankom za obnovu i razvoj u iznosu od 10 mil €, za projekat rehabilitacije dionice Kolašin – Kos potpisan je 12. X 2012. Ugovor podrazumijeva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • glavnu opravku gornjeg stroja pruge na dionicama od Kolašina do Kosa, kao i rehabilitaciju sporednih staničnih kolosjeka u ukrsnici Kos čija procijenjena vrijednost iznosi 5 miliona eura • sanaciju 5 tunela br. 187,190,193,205 i 206 na dijelu pruge Kos - Trebešica - Lutovo, čija procijenjena vrijednost iznosi 4 miliona eura • sanaciju 3 propusta i regulisanje vodotoka kod 4 mosta, čija je procijenjena vrijednost 500.000 eura • izradu projektne dokumentacije - za sanaciju 18 tunela na pruzi Vrbnica - Bar čija je procijenjena vrijednost 450.000 eura • reviziju - tehničku kontrolu izrađene projekta dokumentacije za sanaciju 18 tunela, čija je procijenjena vrijednost 50.000 eura. <p>Nakon uspješno sprovedene tenderske procedure, i evaluacije ponuda i odobrenog Izvještaja o ocjenjivanju istih od strane Evropske investicione banke, stvoreni su uslovi za potpisivanje Ugovora za izradu glavnog projekta za sanaciju mosta Trebaljevo. Ugovor o uslugama za izradu Glavnog projekta Željeznička Infrastruktura Crne Gore je potpisala s projektantskom kućom Saobraćajni institut CIP iz Srbije 16. X 2012. Ugovor za izradu Glavnog projekta podrazumijeva sledeće aktivnosti: Detaljno snimanje mosta i izrada Elaborata postojećeg stanja; Projekat oskultacije mosta i izrada Izvještaja; Projekat sanacije i antikorozijske zaštite; Program ispitivanja mosta pod uticajem probnog opterećenja u fazi projektovanja. Implementacija ovog Ugovora se očekuje u periodu od 7 meseci. Projekat se realizuje u skladu s aktivnostima predviđenim opisom projekta, a za njegovu realizaciju se izdvaja 120.000,00€ iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke.</p> <p>Radovi na projektu „Elektrifikacije i osiguranja VI i VII kolosijeka u željezničkoj stanici u Bijelom Polju“ završeni su 13. XI 2012. Potpisivanjem Sporazuma između Vlada Crne Gore i Srbije o graničnoj kontroli u željezničkom saobraćaju, željeznička stanica Bijelo Polje je definisana kao granična stanica. U stanici Bijelo Polje, prilikom elektrifikacije pruge Beograd–Vrbnica– državna granica–Bar, elektrificirano je prvih pet kolosijeka. Kako je u međuvremenu stanica Bijelo Polje postala granična stanica primopredaje vozova, postojeći broj kolosijeka nije zadovoljavao kapacitete granične stanice, pa se ukazala potreba za elektrifikacijom VI i VII kolosijeka, čime se postiže uklanjanje uskih grla na željezničkoj infrastrukturi u cilju omogućavanja prijema većeg broja vozova.</p> <p>Odobrenje od Evropske Investicione banke za finansiranje izrade Glavnog projekta za sanaciju 15 čeličnih mostova na pruzi Vrbnica-Bar dobijeno je 23. XI 2012. Međunarodni poziv objavljen je u Službenom listu Evropske unije i</p>
--	--	--

			<p>primjenjivaće se otvoreni postupak nabavke, s rokom za dostavljanje od 37 dana. Konsultantske firme su pozvane da odgovore na Zahtjev za dostavljanje Izraza interesovanja (REI), do 9. I 2013. do 12:00h, obezbjeđujući informacije koje pokazuju da su kvalifikovani da obezbijede tražene usluge (opis sličnih zadataka, iskustvo u sličnim uslovima, dostupnost odgovarajućih vještina osoblja, itd.). Na osnovu dobijenih Izraza interesovanja, biće formirana kratka lista od 6 kompanija, za svaki lot. Konsultanti će biti izabrani u skladu s procedurama koje su predviđene Vodičem za nabavke Evropske investicione banke, metodom zasnovanom na kvalitetu i cijeni (QCBS), nakon čega će se Zahtjev za dostavljanje ponuda poslati kvalifikovanim kandidatima sa kratke liste.</p> <p>Radovi na remontu dionice Mijatovo Kolo-Mojkovac u dužini od 11 km su u toku, ali se odvijaju s malim zakašnjem, a planirani završetak za polovinu januara 2013. očekuje se do kraja I kvartala 2013. Projekat se finansira iz Ipa 2010, a vrijednost projekta je 5.000.000 eura.</p> <p>Vlada je 21. VI 2012. utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lukama. U njegovoj izradi korištena su i iskustva zemalja članica EU.</p> <p>U novembru 2012. Vlada je dala saglasnost Barskoj plovidbi AD Bar za kupovinu dva nova broda uz davanje garancije za kreditni aranžman koji je zaključen između Barske plovidbe i EXIM banke.</p> <p>Proces privatizacije AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" Bar je trenutno u fazi odobravanja tenderske dokumentacije od strane Vlade Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Dokumentacija je odobrena od strane tenderske komisije za projekte iz oblasti saobraćaja i Savjeta za privatizaciju. Po odobrenju Vlade Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), dokumentacija će biti poslata zainteresovanim kompanijama koje će na osnovu toga pripremiti svoje ponude za kupovinu državnog paketa akcija i investiranje u AD "Kontejnerski terminal i generalni tereti" Bar. Po dospjeću, ponude će biti evaluirane, nakon čega će sa najboljim ponuđačem biti potpisan Ugovor o koncesiji i Ugovor o kupoprodaji akcija društva. Kompletan proces bi trebalo da bude okončan u prvoj polovini 2013.</p> <p>U okviru Ipa projekta za 2011. u toku je realizacija projekata VTMS i nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja sa plovnih objekata, za šta je opredijeljeno 3, 5 miliona eura. EU učestvuje sa 80% tj 2, 8 miliona eura, dok je nacionalno kofinansiranje koje obezbjeđuje Ministarstvo saobraćaja i pomorstva 20 % ili 700.000 eura. Tender za nabavku VTMS opreme i opreme za zaštitu mora od zagađenja sa plovnih objekata koje se finansiraju od strane EU je je raspisan u ovoj godini i evaluacija ponuda je urađena.</p> <p>Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je donijelo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravilnik o mjestu i načinu nanošenja oznaka državne pripadnosti i registarskih oznaka na vazduhoplovima ("Službeni list CG", broj 49/12, stupio na snagu 20. XI 2012.) i • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra civilnih vazduhoplova Crne Gore ("Službeni list CG",
--	--	--	---

			<p>broj 63/12, stupio na snagu 21. XII 2012.).</p> <p>Agencija za civilno vazduhoplovstvo, uz saglasnost Ministarstva saobraćaja i pomorstva, je donijela sljedeće pravilnike:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravilnik o certifikaciji plovidbenosti i ekološkoj certifikaciji vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, djelova i uređaja i za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija -data saglasnost Ministarstva saobraćaja i pomorstva 17. X 2012. ("Službeni list CG", br: 53/12, stupio na snagu 27. X 2012.); • Pravilnik o uslovima i načinu pružanja hitne ili medicinske pomoći na aerodromu - data saglasnost Ministarstva saobraćaja i pomorstva 28. XI 2012. ("Službeni list CG", br: 62/12, stupio na snagu 15. XII 2012.); • Pravilnik o mjernim jedinicama u civilnom vazduhoplovstvu - data saglasnost Ministarstva saobraćaja i pomorstva 28. XI 2012. ("Službeni list CG", br: 62/12, stupio na snagu 15. XII 2012.); • Pravilnik o uslovima i načinu vanaerodromskog slijetanja i polijetanja vazduhoplova data- saglasnost Ministarstva saobraćaja i pomorstva 28. XI 2012. ("Službeni list CG", br: 62/12, stupio na snagu 15. XII 2012.); • Pravilnik o radnom vremenu, vremenu leta, dnevnom, nedeljnom i godišnjem odmoru, trajanju prevoza i obaveze dežurstva, broju polijetanja i slijetanja kao i zdravstvenim i mjerama zaštite u vezi s obavljanjem dužnosti posade vazduhoplova - data saglasnost Ministarstva saobraćaja i pomorstva 7. XII 2012. ("Službeni list CG", br: 65/12, stupio na snagu 28. XII 2012.); • Pravilnik o uslovima i načinu stručnog osposobljavanja, sticanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja važenja dozvole i ovlašćenja vazduhoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta - data saglasnost Ministarstva saobraćaja i pomorstva 11. XII 2012. ("Službeni list CG", br: 65/12, stupio na snagu 28. XII 2012.) • Pravilnik o zajedničkim zahtjevima i o sigurnosnom nadzoru nad upravljanjem vazdušnim saobraćajem i uslugama u vazdušnoj plovidbi, o sistemu za obezbjeđivanje sigurnosti softvera i o programu efikasnosti data saglasnost Ministarstva saobraćaja i pomorstva 11. XII 2012. ("Službeni list CG", br: 65/12, stupio na snagu 28. XII 2012.).
Pružanje usluga	Čl. 59-61	ME MID	<p>Član 59 - 61 Pružanje usluga</p> <p>Crna Gora kontinuirano ispunjava obaveze iz ove oblasti.</p>
Kretanje kapitala i plaćanja	Čl. 62-64	MF	<p>Član 62, 63 i 64 – Tekuća plaćanja i kretanje kapitala</p>

			<p>Savjet Centralne banke Crne Gore je, na sjednici održanoj 23. X 2012, utvrdio tekst Nacrta zakona o platnom prometu, kojim će se važeći Zakon o platnom prometu u zemlji („Službeni list CG“ br. 61/08) uskladiti s pravnom tekovinom EU.</p> <p>Nacrtom zakona o platnom prometu važeći regulatorni okvir u oblasti platnog prometa usklađen je sa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktivom 2007/64/EZ o platnim uslugama na unutrašnjem tržištu; • Direktivom 2009/110/EZ o osnivanju, poslovanju i prudencionoj kontroli poslovanja institucija za elektronski novac • Direktivom 98/26/EZ o konačnosti poravnanja u platnim sistemima i Direktivom 2009/44/EZ kojom se mijenja ova direktiva. <p>Saglasno navedenom, Nacrtom zakona o platnom prometu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • stvaraju se pretpostavke za unapređenje regulatornog okvira iz oblasti platnog prometa u pravcu njegovog potpunog usklađivanja s regulativom Evropske unije, s ciljem da se, od pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, ukinu razlike između nacionalnih i prekograničnih plaćanja sa zemljama članicama Evropske unije; • precizno se definišu platne usluge i pružaoci platnih usluga, povećava se transparentnost pružanja platnih usluga detaljnim propisivanjem obima informacija koje je pružalac platnih usluga dužan dati korisniku, kao i propisivanjem ostalih prava i obaveza u vezi pružanja i korištenja platnih usluga; • stvaraju se pravne pretpostavke za uvođenje novih pružalaca platnih usluga - platnih institucija i institucija za elektronski novac, kao i za njihovo licenciranje i kontrolu; • povećava se konkurencija bankama kod pružanja platnih usluga, čime se podstiče efikasnije i jeftinije pružanje platnih usluga; • uređuje se aktivnost izdavanja elektronskog novca; • eliminiše se regulatorno ograničenje u vezi s operaterima platnih sistema i uspostavlja se potpuna pravna sigurnost za sprječavanje sistemskog rizika u platnim sistemima u slučaju pokretanja postupka stečaja ili likvidacije nad učesnikom u platnom sistemu; • zadržavaju se do sada dostignuti visoki standardi i dobra rješenja iz važećeg regulatornog okvira. <p>Nacrt zakona će se prezentirati na bilateralnom analitičkom pregledu s predstavnicima Evropske komisije za 4. poglavlje pregovora – Sloboda kretanja kapitala, zakazanom za 21. II 2013.</p>
<p>Ostala pitanja vezana za Glavu V SSP</p>	<p>Čl. 65-71</p>	<p>MZ</p>	<p>Član 65 – 71 - Opšte odredbe</p> <p>Ministarstvo zdravlja pripremi je:</p> <p>U normativnom dijelu:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> • Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga koji je utvrdila Vlada Crne Gore 20. XII 2012; • Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je utvrdila Vlada Crne Gore 27. XII 2012; • Pravilnik o postupku prikupljanja, čuvanja i upotrebe matičnih ćelija („Službeni list CG“, br. 56/12); • Pravilnik o utvrđivanju spiska droga, psihotropnih supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga („Službeni list CG“, br. 56/12); • Pravilnik o bližim uslovima u pogledu opreme i organizovanja prve pomoći na skijalištima („Službeni list CG“, br. 65/12). <p>U tematskom dijelu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nacionalnu strategiju prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Gori koju je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 11. X 2012. s Akcionim planom za 2013/2014; • Nacionalni program kontrole tuberkuloze u Crnoj Gori 2013-2017, koji je Vlada Crne Gore usvojila 20. XII 2012.
GLAVA VI USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA, SPROVOĐENJE ZAKONA I PRAVILA KONKURENCIJE			
Konkurencija	Član 72, tačka 3, Član 73, Član 74, Protokol V	VLADA MIDT ME MF MP Komisija za kontrolu državne pomoć i (državna pomoć)	Član - 72 tačka 3 Usklađivanje zakonodavstva i sprovođenje zakona Donijet je Pravilnik o visini jednokratne i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga . ("Službeni list CG", br. 57/12 od 16. XI 2012). Istim se utvrđuje obaveza operatora da plaćaju jednokratnu i godišnju naknadu u visini utvrđenoj ovim pravilnikom. Donijeto je 12 internih pravilnika koji se odnose na funkcionisanje CIRT-a i to: Pravilnik o klasifikaciji podataka, Pravilnik o rukovanju podacima, Pravilnik o zaštiti podataka, Pravilnik o skladištenju podataka, Pravilnik o širenju informacija, Pravilnik o odnosu sa medijima, Pravilnik o kontroli pristupa, Pravilnik o prihvatljivoj korištenju, Pravilnik o upravljanju informacionim sigurnosnim incidentima, Pravilnik o upravljanju mrežnom sigurnošću, Pravilnik o upravljanju s isporukama usluga trećoj strani i Pravilnik o članstvu u cirt.me i isti su objavljeni na sajtu ministarstva u oktobru 2012.

			<p>Pripremljen je Pravilnik o standardima informacione bezbjednosti koji se, kao podzakonski akt, donosi na osnovu Zakona o informacionoj bezbjednosti („Službeni list CG“, broj 14/10) i uz mišljenje Ministarstva ekonomije će biti prosljeđen Sekretarijatu za zakonodavstvo na usaglašavanje.</p> <p>U novembru 2012. započeta je aktivnost povodom definisanja pravno-normativne regulative u oblasti elektronske uprave, u cilju stvaranja uslova za dalji razvoj elektronske uprave u Crnoj Gori, kroz primjenu standarda i kvaliteta prilagođenih EU. Ovim treba utvrditi odgovornost nadležnih tijela, način razmjene podataka između digitalizovanih registara kao i način razmjene podataka između postojećih informacionih sistema.</p> <p>Član 73 - Konkurencija i ostale ekonomske odredbe</p> <p>Novi Zakon o zaštiti konkurencije („Službeni list CG“, br. 44/12) je stupio na snagu 08. X 2012.</p> <p>Predlog Statuta Agencije za zaštitu konkurencije je dostavljen Vladi Crne Gore radi davanja saglasnosti. Predlog Tarifnika o visini naknada za poslove iz nadležnosti Agencije za zaštitu konkurencije je dostavljen na mišljenje Sekretarijatu za zakonodavstvo Crne Gore.</p> <p>Uprava za zaštitu konkurencije je riješila dva predmeta po zahtjevu za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije. Pored toga, u postupku utvrđivanja zloupotrebe dominantnog položaja pred Upravom, jedan je postupak obustavljen zbog nedostatka dokaza.</p> <p>Po presudi Upravnog suda, u izvještajnom periodu je poništeno jedno rješenje Uprave za zaštitu konkurencije, zbog nenadležnosti.</p> <p>Upravi je dostavljen jedan zahtjev za pojedinačno izuzeće sporazuma od zabrane, koji je u proceduri, dok su dva zahtjeva iz prethodnog izvještaja riješena, tako što je jedno izuzeće sporazuma odobreno, a za drugo je donešen zaključak o odbacivanju, jer ne predstavlja zabranjeni sporazum.</p> <p>Predstavnici Uprave su prisustvovali Seminaru o primjeni Zakona o zaštiti konkurencije u energetsom sektoru, koji je održan u Beču, 23. XI 2012, gdje je istovremeno potpisana i Zajednička deklaracija o saradnji između institucija za zaštitu konkurencije i Energetske agencije.</p> <p>Član 73 stav 7 (b) U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p> <p>Član 74 – Javna preduzeća</p> <p>U navedenom periodu nije bilo aktivnosti u ovoj oblasti.</p>
Intelektualna,	Član 75	ME	Član 75 - Intelektualna, industrijska i komercijalna svojina

industrijska i komercijalna svojina		ZIS	Vlada Crne Gore utvrdila je 14. XII 2012. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna.
Javne nabavke	Član 76	MF DJN	<p>Član - 76 Javne nabavke</p> <p>Utvrđen je posebni Program obuke za specifične ciljne grupe – naručioce.</p> <p>Uprava za javne nabavke je u saradnji sa Delegacijom EU u Podgorici i SIGMA-om organizovala 29. - 30. XI 2012. dvodnevnu radionicu u oblasti centralizovanih nabavki.</p> <p>U organizaciji Regionalnog centra za čistiju proizvodnju (CP/RAC) i Ekoinstituta iz Barselone, Španija, i Uprave za javne nabavke Crne Gore organizovana je 11. XII 2012. radionica na temu: „Implementacija održivih javnih nabavki u zemljama Mediterana.</p>
Standardizacija, metrologija, sertifikacija, ocjena usaglašenosti i nadzor nad tržištem	Član 77	ME	<p>Član 77 – Standardizacija, metrologija, akreditacija i ocjena usaglašenosti</p> <p>Horizontalna pitanja</p> <p>Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p>Na osnovu Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Službeni list CG”, br. 53/11) donešena je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uredba o obliku, sadržaju i izgledu znaka usaglašenosti („Službeni list CG”, br. 55/12) • Uredba o načinu priznavanja isprava i znakova usaglašenosti („ Službeni list CG“ br. 55/12) <p>Standardizacija</p> <p>U izvještajnom periodu, Institut je donio ukupno 522 crnogorska standarda (MEST). Takođe, pripremljeno je cca 400 nacrt crnogorskih standarda (nMEST) koji su, u skladu sa Zakonom o standardizaciji, na javnoj raspravi 60 dana i to za period novembar 2012. – januar 2013.</p> <p>Upravni odbor Instituta je usvojio preostala interna pravila standardizacije. Riječ je o:</p> <p>ISME IPS 3: Razvoj izvornih crnogorskih standarda i srodnih dokumenata; ISME IPS 4: Učešće u radu evropskih organizacija za standardizaciju na razvoju evropskih standarda i srodnih dokumenata i prihvatanje evropskih standarda i srodnih dokumenata na nacionalni nivo;</p>

		<p>ISME IPS 5: Učešće u radu međunarodnih organizacija za standardizaciju na razvoju međunarodnih standarda i srodnih dokumenata i prihvatanje međunarodnih standarda i srodnih dokumenata na nacionalni nivo.</p> <p>Prepoznajući prioritetne oblasti za standardizaciju, koje su od interesa za Crnu Goru, a na osnovu interesovanja zainteresovanih strana, Institut je u izvještajnom periodu formirao dva tehnička komiteta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ISME/TK 010: Životna sredina i sistemi upravljanja zaštitom životne sredine; - ISME/TK 012: Sredstva i uređaji za skladištenje i transport. <p>Pored toga, pokrenuta je procedura osnivanja još dva tehnička komiteta i to za oblasti: građevinski proizvodi i turizam i srodne usluge.</p> <p>Metrologija</p> <p>Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p> <p>Akreditacija</p> <p>Zaključno sa 31. XII 2012. Akreditaciono tijelo Crne Gore (ATCG) u Registru ima upisano ukupno 19 akreditovanih tijela za ocjenu usaglašenosti, od kojih su četrnaest laboratorija za ispitivanje, jedna laboratorija za etaloniranje, tri kontrolna tijela i jedno certifikaciono tijelo za certifikaciju proizvoda.</p> <p>U skladu s Planom nadzornih posjeta i ponovnih ocjenjivanja akreditovanih organizacija u Crnoj Gori, u periodu izvještavanja, ATCG je realizovalo osam nadzornih posjeta i jedno početno ocjenjivanje.</p> <p>Iz domena međunarodne saradnje, direktor ATCG je prisustvovao i uzeo aktivno učešće na Generalnoj Skupštini Evropske kooperacije za akreditaciju(EA) održanoj u novembru 2012. u Bratislavi.</p> <p>Takođe, iz obaveza koje proističu iz punopravnog članstva u EA, ATCG je u periodu izvještavanja nastavilo da doprinosi razvoju dokumenata EA putem davanja komentara na nacрте dokumenata i glasanja s ciljem usvajanja istih.</p> <p>U okviru projekta pomoći EU pod naslovom „Development of Accreditation Services in Montenegro“ realizovane su dvije obuke za interne i eksterne ocjenjivače ATCG. U okviru PTB projekta održane su dvije obuke za predstavnike ATCG . Početkom decembra u prostorijama Akreditacionog tijela Crne Gore održan je bilateralni sastanak predstavnika Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA) i predstavnika Akreditacionog tijela Crne Gore(ATCG).</p> <p>U Beogradu je u decembru 2012 održan sastanak direktora akreditacionih tijela zemalja regiona: Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije sa ciljem jačanja dalje saradnje i razmjene iskustava u oblasti akreditacije.</p> <p>ATCG u kontinuitetu održava registar akreditovanih tijela za ocjenu usaglašenosti i relevantne informacije iz registra</p>
--	--	---

			<p>objavljuje na svom sajtu www.atcg.co.me</p> <p>Tržišni nadzor</p> <p>Uz podršku projekta „Zaštita potrošača i tržišni nadzor“, pripremljene su radne verzije Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda i Zakona o nadzoru nad tržištem.</p> <p>Uz podršku Projekta održano je šest radionica koje su posvećene edukaciji novih trenera – tržišnih inspektora na sljedeće teme: „Direktiva o opštoj bezbjednosti proizvoda (2001/95/EC) i harmonizovani standardi“; „Sprovođenje nadzora nad tržištem“; „Procjena rizika“; „RAPEX sistem i nacionalni Sistem za brzu razmjenu informacija o opasnom proizvodu“; „Direktiva o ličnoj zaštitnoj opremi“ i „Direktiva o niskonaponskoj opremi i Direktiva o elektromagnetnoj kompatibilnosti“. Radionicama su prisustvovali i treneri Tržišne inspekcije, koji su prethodno obučeni u okviru AIM projekta „Pristupanje unutrašnjem tržištu“, kao i eksperti Projekta „Zaštita potrošača i tržišni nadzor“, koji su navedene teme predstavili novim trenerima- inspektorima Tržišne inspekcije.</p> <p>U okviru Projekta, održani su seminari: „Bezbjednost proizvoda i RAPEX sistem“; „Upotreba CE označavanja u vršenju tržišnog nadzor“, „Značaj carinske kontrole u nadzoru nad tržištem i saradnja organa“, na kojim su govorili EU ekspeti.</p> <p>U okviru regionalnog projekta ORF – “Jačanje saradnje organa tržišnog nadzora u zemljama JIE“, početkom novembra u Sarajevu je održan seminar posvećen tržišnom nadzoru na kojem je prisustvovao predstavnik Tržišne inspekcije. U istoj organizaciji, krajem novembra 2012, takođe u Sarajevu, održana je radionica o procjeni rizika, kojoj su prisustvovala četiri predstavnika Tržišne inspekcije. Početkom decembra, predstavnik TI je prisustvovao sastanku regionalnog projekta ORF, posvećen planiranju budućih aktivnosti u cilju jačanja mreže saradnje organa za tržišni nadzor u regionu. Uz podršku projekta ORF, nakon izvršenog uzorkovanja proizvoda visoka dječija stolica od strane tržišne inspekcije, koji je poslat na ispitivanje ovlaštenoj laboratoriji u Hrvatskoj, utvrđeno je da isti nije usaglašen sa zahtjevima standarda, zbog čega će tržišna inspekcija preduzeti dalje, neophodne mjere.</p>
Zaštita potrošača	Član 78	ME	<p>Član 78 – Zaštita potrošača</p> <p>Vlada Crne Gore je 27. IX 2012 utvrdila Predlog zakona o potrošačkim kreditima, a u toku je i priprema tabele usklađenosti za Nacrt zakona o zaštiti potrošača za potrebe utvrđivanja predloga zakona od strane Vlade CG.</p> <p>Vlada Crne Gore je na sjednici od 4. X 2012. usvojila treći Nacionalni program zaštite potrošača 2012-2015, s prvim Akcionim planom za njegovu realizaciju koji se odnosi na period jul 2012 – jun 2013, koji je pripremila Ministarstvo ekonomije u saradnji s Komisijom za praćenje realizacije Nacionalnog programa zaštite potrošača.</p>

			<p>Uz podršku Projekta u novembru su održana dva seminara „Distanciona prodaja (posebno online kupovina)“ i „Obmanjujuće reklamiranje“, na kojem su govorili EU eksperti. Seminarima su prisustvovali predstavnici Tržišne inspekcije i drugih relevantnih organa.</p> <p>Uz stručnu podršku pomenutog Projekta, pripremljena je radna verzija Zakona o oglašavanju, kojim se preuzima Direktiva o obmanjujućem i komparativnom reklamiranju 2006/114/EEC, a radi se i na uskljađivanju nacionalnih propisa s Direktivom o paket aranžmanima 90/314/EC.</p>
Uslovi rada i jednake mogućnosti	Član 79	MRSS MZ	<p>Član - 79 Uslovi rada i jednake mogućnosti</p> <p>Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obrascu volonterske knjižice donijet je 4. X 2012 („Službeni list CG“, br. 51/12).</p> <p>Na osnovu Zakona o zabrani zlostavljanja na radu („Službeni list CG“, br. 30/12), donijet je Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavca i zaposlenog o prevenciji i zaštiti od zlostavljanja na radu („Službeni list CG“, br. 56/12).</p>
<p>GLAVA VII PRAVDA, SLOBODA I BEZBJEDNOST</p>			
Pravosuđe i osnovna prava; Policijska i saradnja u oblasti pravosuđa; Vladavina prava	Član 80		<p>Član 80 - Jačanje institucija i vladavina prava</p> <p>U Podgorici je 3. i 4. XII 2012. održana III sjednica Pododbora za oblast Pravda, sloboda i bezbjednost.</p> <p><u>Ministarstvo pravde:</u></p> <p>Vlada je utvrdila:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (20. XII 2012), • Predlog zakona o potvrđivanju ugovora o izručenju između Crne Gore i Bosne i Hercegovine (20. XII 2012), • Predlog zakona o potvrđivanju osnivačkog sporazuma Međunarodne akademije za borbu protiv korupcije (25. X 2012). • U pogledu implementacije Zakona o javnim izvršiteljima, u Podgorici je održana dvodnevna obuka za pripremu kandidata za polaganje ispita za javnog izvršitelja koju je organizovalo Ministarstvo pravde u saradnji sa OEBS-om.

- U skladu sa **Zakonom o javnim izvršiteljima**, objavljena su dva oglasa za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za javne izvršitelje. Nakon sprovedenog ispita, objaviće se i sprovedi javni konkurs za imenovanje javnih izvršitelja, koji ispunjavaju zakonske uslove.
- Pripremljen je **Nacrt zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela** i sprovedena je javna rasprava. Utvrđivanje Predloga zakona o naknadi štete žrtvama krivičnih djela planirano je za II kvartal 2013.
- U skladu sa **Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju** pripremljeni su podzakonski akti: **Pravilnik o programu obuke za posrednike, Pravilnik o obrascu licence za rad posrednika, Pravilnik o sadržini obrasca registra posrednika i Uredba o visini nagrade za rad posrednika i naknade troškova posrednika**
- Radna grupa za izmjenu i dopunu Krivičnog zakonika pripremila je tekst Radne **verzije Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika**, kojim povodom je organizovan okrugli sto 10. XII 2012. u Podgorici na kome su dobijeni komentari stručne javnosti za dalji rad radne grupe.
- Praćenje implementacije ZKP-a rezultiralo je organizovanjem okruglog stola 14. XII 2012. u Podgorici na kojem su predstavnici Ministarstva pravde, sudstva, državnog tužilaštva i policije iznijeli dobre rezultate u primjeni ZKP-a, kao i predloge za eventualna poboljšanja.
- Pripremljena je Informacija o rezultatima reforme prekršajnog sistema za period od 1. IX 2011. do 1. IX 2012. koju je usvojila Vlada.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Na osnovu **Zakona o unutrašnjim poslovima** donijeti su:

- **Pravilnik o uslovima i načinu izbora policijskog službenika koji se upućuje u inostranstvo** („Službeni list CG“ br: 55/12),.
- **Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode** („Službeni list CG“ br: 52/12).

Na osnovu **Zakona o graničnoj kontoli** donijet je:

- **Pravilnik o obrascu, sadržini i načinu izdavanja odobrenja za ulazak pripadnika stranih službi bezbjednosti** („Službeni list CG“ br: 51/12).

Na osnovu **Zakona o DNK registru** donijet je:

		<ul style="list-style-type: none"> • Pravilnik o bližim uslovima za uzimanje, pakovanje, označavanje, čuvanje i transport uzoraka biološkog materijala, kao i dobijenih rezultata DNK analize („Službeni list CG“ br: 41/12). <p>Na osnovu Zakona o detektivskoj djelatnosti donijet je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja evidencija iz oblasti detektivske djelatnosti („Službeni list CG“ br: 59/12). <p>Na osnovu Zakona o zaštiti lica i imovine donijet je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu vođenja evidencija iz oblasti zaštite lica („Službeni list CG“ br: 60/12). <p><u>Uprava za antikorupcijsku inicijativu:</u></p> <p>Ministarstvo pravde je 10. XII 2012. formiralo Međuresorsku radnu grupu za izradu novog AP čiji je zadatak da do kraja februara 2013. pripremi njegov predlog. U toku je prikupljanje informacija od nadležnih institucija u cilju izrade V izvještaja o sprovođenju Inoviranog Akcionog plana, koji će biti usvojen na sledećoj sjednici NK.</p> <p>UAI, u saradnji sa nadležnim organima i institucijama, radi na usaglašavanju teksta nacрта izvještaja o primjeni poglavlja III i IV UNCAC sa evaluatorima i Sekretarijatom Nacionalne komisije. Postupak je u završnoj fazi i očekuje se da će biti okončan u prvom kvartalu 2013.</p> <p>UAI je, u saradnji sa angažovanim ekspertom, pripremila Predlog smjernica za izradu planova integriteta, koji je, zajedno s Metodološkim uputstvom za izradu planova integriteta i Primjerom plana integriteta upućen na mišljenje Ministarstvu pravde. Očekuje se da će tekst Smjernica biti odobren i objavljen tokom januara 2013.</p> <p>Kroz navedeni projekt, pružena je ekspertska pomoć Sekretarijatu NK u cilju izrade i cilju boljeg definisanja mjerljivih indikatora u okviru AP za period 2013 – 2014.</p> <p>Kroz komponentu podrške Komisiji za sprječavanje sukoba interesa, decembra 2012. u Podgorici, održana je jednodnevna radionica za predstavnike relevantnih crnogorskin institucija, na kojoj su eksperti iz Poljske i Rumunije predstavili metode provjere podataka iz izvještaja o impovini i prihodima javnih funkcionera.</p>
--	--	--

			<p>Takođe, UAI je 24. X 2012. pokrenula kampanju pod nazivom „Ni centa za mito“, koja će trajati 18 mjeseci i u okviru koje su izrađeni i distribuirani poster, lifleti i siti lajtovi.</p> <p>Na 58. GRECO zasjedanju (Strazbur, 2-7. XII 2012.) razmatran je i usvojen Izvještaj o usaglašenosti za CG u okviru III evaluacije (inkriminacije i transparentnost finansiranja političkih partija), u kojem je zaključeno da je od ukupno 14 preporuka koje su date CG, 10 zadovoljavajuće primijenjeno, dok su četiri preporuke ocijenjene kao djelimično ispunjene, u odnosu na koje je dat rok do 30. VI 2014, da se podnese izvještaj o njihovom ispunjavanju. Nijedna preporuka nije ocijenjena kao neispunjena.</p>
Zaštita podataka	Član 81	MUP	<p>Član 81 - Zaštita ličnih podataka</p> <p><u>Agencija za zaštitu ličnih podataka</u></p> <p>Agenciji su, od strane 36 rukovaoca zbirki ličnih podataka, dostavljene 183 evidencije zbirki podataka o ličnosti. Izdato je 12 saglasnosti za uspostavljanje zbirki podataka o ličnosti, 10 Mišljenja u vezi s primjenom Zakona kao i 4 Rješenja po prigovoru na zapisnik o inspekcijskom nadzoru.</p> <p>U izvještajnom periodu izvršen je redovan nadzor kod 18 subjekata, a vanredan nadzor po inicijativi i zahtjevu za zaštitu prava kod 17, podnijeta su 2 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.</p> <p>Od strane službenika Agencije podnijeto je 5 inicijativa za vršenje inspekcijskog nadzora.</p> <p>Agencija je 4. i 5. X 2012. u Budvi bila domaćin Regionalne konferencije „Pristup informacijama i zaštita ličnih podataka“. Ovom skupu su prisustvovali predstavnici Makedonije, Albanije, Kosova, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji su imali zapažene prezentacije i prenijeli iskustva svojih država u ovim značajnim oblastima. Pored gostiju iz regiona, prisutni su bili i predstavnici državnih organa CG i NVO sektora (Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Ministarstvo pravde, Ministarstvo finansija, bankarski Ombudsman, Institut Alternativa, Građanska alijansa, Komisija za sprječavanje sukoba interesa, Uprava za kadrove, Ministarstvo kulture).</p> <p>Agencija za zaštitu ličnih podataka je u decembru 2012, organizovala tri seminara na temu Zaštita podataka o ličnosti- zakonska rješenja i primjena. Seminari su održani u opštinama Bijelo Polje, Nikšić i Kotor.</p> <p>Administrativnom odboru Skupštine su upućeni na davanje saglasnosti Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i Statut Agencije. Ovi akti su izrađeni i upodobljeni budućoj nadležnosti Agencije kao</p>

			<p>drugostepenog organa za slobodan pristup informacijama.</p> <p>Treća međunarodna konferencija zaštita ličnih podataka Moskva, 21. i 22. XI 2012.; Radionica o saradnji u oblasti zaštite ličnih podataka, Skopje, 17 i 18. 12.2012. ; Sastanak sa predstavnicima EUROPOL , 22. XI 2012.; TPD Strazbur 27. XI 2012.</p> <p>2. X 2012. zaključen Memorandum o saradnji s ukrajinskom Državnom službom za zaštitu ličnih podataka</p>
Vize, granična kontrola, azil i migracije	Član 82	MUP	<p>Član 82 – Vize, upravljanje granicom, azil i migracije</p> <p><u>Ministarstvo unutrašnjih poslova</u></p> <p>Raseljena i interno raseljena lica koja borave u Crnoj Gori su do 31. XII 2012. podnijela 9.048 zahtjev za sticanje statusa stranca sa stalnim nastanjenjem,:</p> <p>Raseljena lica iz BiH i Republike Hrvatske:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podnijeto 3.728 zahtjeva, • pozitivno riješeno 2.629 zahtjeva, • negativno riješeno 2 zahtjeva, • u postupku 1.097 zahtjev; <p>Interno raseljena lica sa Kosova:</p> <ul style="list-style-type: none"> • podnijeto 5.320 zahtjeva, • pozitivno riješeno 2.760 zahtjeva, • negativno riješeno 25 zahtjeva, • u postupku 2.535 zahtjeva; <p>Privremeni boravak raseljenih i interno raseljenih lica: podnijeto 366 zahtjeva, od čega je pozitivno riješeno 103 zahtjeva, dok su ostali u postupku rješavanja.</p> <p>Ministarstvo unutrašnjih poslova pripremlilo je Predlog zakona o dopuni Zakona o strancima kojim će rok za podnošenje zahtjeva za odobravanje stalnog nastanjenja i privremenog boravka raseljenim i interno raseljenim licima biti produžen do 31. XII 2013. Predlog zakona je upućen nadležnim organima na davanje mišljenja, nakon čega će biti dostavljen Vladi Crne Gore radi utvrđivanja predloga zakona. Donošenje zakona u Skupštini Crne Gore je planirano da bude po skraćenom postupku.</p> <p>Od 1. X 2012. do 31. XII 2012. ukupno je podnijeto 578 zahtjeva za dobijanje azila, od čega je jednom licu odobren</p>

		<p>status izbjeglice, 275 zahtjeva je odbijeno rješenjem, 156 postupaka je obustavljeno, 118 zahtjeva je odbačeno i postupak za 28 zahtjeva je u toku.</p> <p>Takođe, u navedenom periodu, drugostepenom organu – Državnoj komisiji za rješavanje po žalbama za azil su podnijete 292 žalbe na odluke prvostepenog organa – Kancelarije za azil, od čega je 241 žalba odbijena kao neosnovana, a za 51 žalbu postupak je u toku.</p> <p><u>Uprava policije:</u></p> <p>Shodno potpisanom Radnom aranžmanu između Evropske agencije za upravljanje operativnom saradnjom na spoljnim granicama država članica Evropske unije (FRONTEX) i Uprave policije, Sektor granične policije, nadležan za njegovu implementaciju, na mjesečnom nivou dostavlja statističke podatke o nezakonitim migracijama. Takođe, predstavnici Uprave policije aktivno su učestvovali u aktivnostima FRONTEX-a, u cilju razmjene analitičkih informacija, uvođenja zajedničkih standarda obuke pripadnika granične policije i izrade analize rizika prilikom organizovanja zajedničkih akcija.</p> <p>Na graničnim prelazima izdato je 48 viza. Napomena: U oktobru su izdate 43 tranzitne vize (B) na graničnom prelazu Luka Bar za državljane Indonezije – 32 i Filipina – 11. Radi se o pomorcima sa broda koji je po odluci Privrednog suda zadržan do okončanja postupka.</p> <p>Zajedničke i sinhronizovane patrole na kopnu i vodi: U skladu s potpisanim protokolima o zajedničkim patrolama duž državne granice Crne Gore, u izvještajnom periodu realizovane su zajedničke patrole sa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • graničnom policijom Republike Albanije ukupno 52 patrole, od toga 24 na kopnu i 28 na vodi; • graničnom policijom Bosne i Hercegovine ukupno 76 patrola; • graničnom policijom Republike Srbije ukupno 66 patrola. <p>Sa Graničnom policijom Kosova realizovano je 15 sinhronizovanih patrola.</p> <p>U okviru sprovođenja Protokola o privremenom režimu na Prevlaci, akcija „Zona“, realizovane su tri zajedničke patrole.</p> <p>Ostvareni rezultati u radu zajedničkih i sinhronizovanih patrola: Službenici granične policije Crne Gore, u saradnji s graničnom policijom Republike Srbije (zajednička patrola), spriječili su u nezakonitom prelasku državne granice dva lica (državljanke Srbije).</p>
--	--	--

			<p>Odsjek za međunarodnu policijsku saradnju je, u saradnji sa Sektorom granične policije i Odsjekom za informacione sisteme, koristeći tzv. INTERPOL-ov MIND sistem, kroz već razvijenu aplikaciju GRANICA, omogućio službenicima Sektora granične policije korišćenje baze podataka INTERPOL-a, koji kroz navedenu aplikaciju automatski provjeravaju podatke o traženim licima, dokumentima i vozilima, na svim graničnim prelazima u Crnoj Gori.</p> <p>U izvještajnom periodu, posredstvom MIND sistema izvršeno je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 964.380 provjera Interpol-ovih baza krađenih dokumenata (SLTD), od čega je za 30 dokumenata utvrđeno da se potražuju (HIT); • 362.345 provjera Interpol-ovih baza krađenih vozila, od čega je za 14 vozila utvrđeno da se potražuju (HIT) i unos 178 crnogorskih putnih isprava u Interpol-ovu bazu traženih dokumenata (SLTD). <p>U toku su aktivnosti prelaska sa MIND na MIND/FIND sistem provjera Interpol-ovih baza podataka.</p>
<p>Sprječavanje i kontrola ilegalne imigracije; readmisija</p>	<p>Član 83</p>	<p>MUP</p>	<p>Član 83 - Sprječavanje i kontrola ilegalne imigracije; readmisija</p> <p><u>Ministarstvo unutrašnjih poslova</u></p> <p>U pogledu postupanja po zamolnicama, za period 1. X 2012 - 31. XII 2012. u primjeni sporazuma o readmisiji zaprimljeno je ukupno 61 zahtjeva za readmisiju koji su se odnosili na prihvata ukupno 127 lica.</p> <p>Prikaz broja zahtjeva za readmisiju i broja lica pojedinačno po državama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Njemačka: 37 zahtjeva za readmisiju za 78 lica, od čega je prihvaćeno 30 zahtjeva za 71 lica, a odbijeno je 5 zahtjeva za 5 lica, dok je u postupku 2 zahtjev za 2 lica; • Belgija: 2 zahtjeva za readmisiju 2 lica, od čega je pozitivno odgovoreno na oba zahtjeva; • Bosna i Hercegovina: 6 zahtjeva za readmisiju 15 lica, od čega je prihvaćeno 1 zahtjev za 8 lica, a odbijeno je 4 zahtjeva za 6 lica, dok je u postupku 1 zahtjev za 1 lica; • Švedska: 7 zahtjeva za readmisiju 21 lica, od čega je prihvaćeno 5 zahtjeva za 18 lica, dok je u postupku 2 zahtjeva za 3 lica; • Luksemburg: 3 zahtjeva za readmisiju za 6 lica, od čega je prihvaćeno 2 zahtjeva za 5 lica, a odbijeno je 1 zahtjev za 1 lica; • Danska: 1 zahtjev za readmisiju 1 lica, pozitivno odgovoreno na ovaj zahtjev; • Holandija: 3 zahtjeva za readmisiju 3 lica, pozitivno odgovoreno; • Hrvatska: 2 zahtjeva za readmisiju za 2 lica, od čega je prihvaćeno 1 zahtjev za 1 lice, a odbijen je 1 zahtjev za 1 lice; <p><u>Uprava policije:</u></p> <p>Shodno svojim nadležnostima, sprovođenje skraćenog postupka readmisije i sprovođenje tranzita, Uprava policije</p>

			<p>kontinuirano preduzima neophodne mjere za efikasnu implementaciju zaključenih sporazuma o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit.</p> <p>Na osnovu Sporazuma o readmisiji između Crne Gore i Republike Albanije, nije bilo predatih lica.</p> <p>U skladu sa Sporazumom o readmisiji sa Bosnom i Hercegovinom, prihvaćeno je 51 lice (20 državljana Pakistana, 11 državljana Alžira, pet državljana Indije, pet državljana Tunisa, četiri državljanina Sirije, tri državljanina Maroka, tri državljanina Avganistana).</p> <p>Prema Sporazumu o readmisiji sa Republikom Hrvatskom prihvaćeno je 67 lica (30 državljana Kosova, 11 državljana Alžira, sedam državljana Avganistana, sedam državljana Maroka, šest državljana Albanije, tri državljanina Srbije, tri državljanina Sirije).</p> <p>Preko teritorije Crne Gore, tranzitovala su dva državljanina Kosova u matičnu zemlju.</p> <p>Spriječeno je 127 lica u nezakonitom prelasku van graničnih prelaza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • na ulazu u Crnu Goru – 60, • na izlazu iz Crne Gore – 67. <p>Na graničnim prelazima spriječen je 21 nezakonitih prelazak državne granice. Otkrivena su 92 lica u nezakonitom boravku. Nije dozvoljen ulazak u Crnu Goru za 274 lica.</p> <p>Prihvatište za strance: Formirana je Komisija za tehnički prijem radova objekta. U toku su aktivnosti na tehničkom prijemu i uslovima za otvaranje novog objekta Prihvatišta za strance. Specijalističke obuke: Pripadnici Sektora granične policije pohađali su specijalističke obuke na teme: implementacija važećih propisa (sporazumi o readmisiji i protokoli za sprovođenje sporazuma o readmisiji, vizni režim, boravak do 90 dana, privremeni boravak stranaca), utvrđivanje identiteta lica bez dokumenata, borba protiv ilegalnih migracija (Radni aranžman sa FRONTEx-om, WBRAN, integrisano upravljanje granicom, osnove Šengena).</p>
Pranje novca	Član 84	MF USPNFT	<p>Član 84 - Pranje novca i finansiranje terorizma.</p> <p><u>Uprava policije:</u></p> <p>Uprava policije ostvaruje kontinuiranu komunikaciju sa Upravom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma od koje su primljena tri obavještenja o sumnjivoj transakciji, po kojima su provjere u toku.</p>

U saradnji sa Specijalnim državnim tužiocem, u toku su aktivnosti na sprovođenju finansijske istrage radi proširenog oduzimanja nezakonito stečene imovine, koja je usmjerena na identifikovanje imovine jedne organizovane kriminalne grupe kao i lica povezanih sa članovima ove grupe (**predmet "Trio"**).

Posredstvom **Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju i sigurnih kanala komunikacije** (Interpol, Europol i SELEC) pravovremeno i efikasno razmjenjuju se sve informacije koje se tiču policijskih istraga u cilju suzbijanja svih vidova organizovanog kriminala, sa elementom inostranosti, u oblasti pranja novca.

Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma:

U novembru 2012. Ministarstvo finansija donijelo je **Pravilnik o sadržaju i vrsti podataka o uplatiocu** („Službeni list CG “ br: 60/12), koji prate elektronski prenos novčanih sredstava na osnovu stručne osnove koju je pripremila Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

U okviru Twinning light projekta „Jačanje borbe protiv pranja novca“ uz pomoć evropskih eksperata, organizovano je osam seminara i obuka za nadzorne organe koji vrše kontrole u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i pet za ovlašćena lica obveznika (banke, advokate, notare, predstavnike kazina, kladionice i osiguravajuća društva) i zaposlene koji imaju direktan kontakt s klijentima. Takođe, u okviru Twinning projekta održana je dvonedeljna obuka u vezi sa sprovođenjem finansijskih istraga kojoj su prisustvovali službenici USPNFT i UP.

Postupajući po preporukama MONEYVAL-a i poslednjeg Izvještaja o napretku Crne Gore, USPNFT je inicirala izmjene i dopune Krivičnog zakonika i iz tog razloga formirana je radna grupa u cilju izmjene i dopune Krivičnog zakonika i njihovog usklađivanja sa preporukama MONEYVAL-a. Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika koji je Vlada usvojila 15. XI 2012. Trenutno se nalazi u skupštinskoj proceduri u cilju njegovog konačnog usvajanja.

Realizovane su 4 obuke iz oblasti finansijskih istraga, na kojim je prisustvovalo 6 predstavnika USPNFT.

STATISTIKA SEKTORA ZA PRIJEM, ANALIZU I OBRADU PODATAKA

UPUĆENE INFORMACIJE, ukupno **33**

	na inicijativu USPNFT	odgovori na njihov zahtjev	dopunske informacije
TUŽILAŠTVO	4	/	10
UP	6	5	3

ANB	4	/	1
UKUPNO	14	5	14

OTVORENI PREDMETI

Inicijativa	broj predmeta
BANKE I DRUGI ZAKONSKI OBVEZNICI	38
KHOV	1
DRUGI DRŽAVNI ORGANI (tužilaštvo, UP, ANB)	16
USPNFT	15
FOS	5
□□	
UKUPNO	75

Izveštaji o STR

<i>inicijator</i>	BR. IZVJEŠTAJA O STR
BANKE	39
KHOV	1
UKUPNO	40

Broj ukupno importovanih transakcija od zakonskih obveznika:

Banke	9.386 got. + 5 bezgot.
Tržište kapitala	2002
Ostali obveznici	1666

Broj ukupno importovanih transakcija od zakonskih obveznika:

Tržište kapitala	2002
Berze	50
CDA	1952

Brokeri	0
---------	---

Broj ukupno importovanih transakcija od zakonskih obveznika:

Ostali obveznici	1666
Sudovi	1414
Trgovci nekretnina	73
Trgovci automobila	31
Uprava Carina	99
Pošta CG	2
Kazina	47

STATISTIKA SEKTORA ZA KONTROLU, MEĐUNARODNU I UNUTRAŠNJU SARADNJU

Statistika Odsjeka za kontrolu obveznika

Struktura kontrolisanih subjekata po djelatnostima:

Vrsta djelatnosti	Izvršeno kontrola
Promet nekretninama	25
Građevinska firme	14
Ostale djelatnosti	10
UKUPNO	49

- Podneseno zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka: **25**
- Inicijative drugim državnim organima: **3**
- Inicijative Odsjeku za sumnjive transakcije: **4**

Statistika Odsjeka za unutrašnju i međunarodnu saradnju

Odsjek za unutrašnju i međunarodnu saradnju primio je 7 zahtjeva od stranih FOS, upućeno je 59 zahtjeva za podacima prema stranim FOS, primljeno je 39 odgovora od stranih FOS, a poslato je 8 odgovora stranim FOS.

Mjesec	Primljeni zahtjevi za dostavu podataka od stranih FOS	Poslati zahtjevi za dostavu podataka prema stranim FOS	Primljeni odgovori od stranih FOS	Poslati odgovori stranim FOS

OKTOBAR	1	21	14	3
NOVEMBAR	2	15	12	2
DECEMBAR	4	23	13	3
UKUPNO	7	59	39	8

U periodu od 5- 9. XII 2012. održano je 40. Plenarno zasjedanje Komiteta Savjeta Evrope MONEYVAL, na kojem su učestvovala dva predstavnika USPNFT, dva predstavnika VDT, jedan predstavnik CBCG i jedan predstavnik UP. Na pomenutom zasjedanju usvojen je Drugi izvještaj III Runde evaluacije o napretku Crne Gore u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Droge	Član 85	MZ	<p>Član 85 – Droge</p> <p><u>Ministarstvo zdravlja</u></p> <p>Kontinuirano je učešće u aktivnostima, među kojima i one u sklopu grupe Pompidu Savjeta Evrope. Stalni predstavnik CG predstavnika CG u PG SE, učestvovao je na sastanku Exass mreže Pompidou grupe u Strazburu, na temu: "Razmjena iskustava u pružanju rehabilitacionih i usluga socijalne integracije", s ciljem prenosa hrvatskih i evropskih dobrih praksi iz oblasti rehabilitacionih i resocijalizacionih programa za zavisnike. Učešće u programima Pompidu grupe Savjeta Evrope predstavlja aktivnu ulogu CG, proizašle iz punopravnog članstva u ovom tijelu.</p> <p>Stalni predstavnik CG u PG SE, učestvovao je na 71. sastanku predstavnika država članica PG SE, u Strazburu 13. XI 2012. gdje je razmatran program aktivnosti za 2013. i izvještaj o radu PG za prethodnu godinu. Na „High-level Conference of the Pompidou Group“, održanoj 14. XI 2012 usvojena je zajednička Deklaracija.</p> <p>U okviru posjete izvršnog direktora UNODC Crnoj Gori 4. i 5. IX 2012. dogovoren je nastavak saradnje s Ministarstvom zdravlja. Prihvaćena je inicijativa MZ, od strane UNODC da u okviru Regionalnog programa za JIE 2012-2015 podrži izradu strateškog dokumenta iz oblasti sprečavanja zloupotrebe droga uz učešće konsultanta iz EU, eksperta za ovu oblast. Nastavlja se aktivno učešće Odjeljenja za droge MZ u „UNODC Regionalnom programu za JIE 2012-2015“ – podprogram 3 „Prevenција i tretman“. Završena su tri dokumenta: radna verzija nove strategije i pratećeg akcionog plana, kao i izvještaja o evaluaciji prethodne strategije uz podršku UNODCa. Aktivnosti su u toku. Sačinjen je i plan aktivnosti za 2013. kroz Program UNODC-a i dostavljen preko regionalne kancelarije UNODC u Beogradu .</p> <p>U toku je realizacija lokalnih treninga u zdravstvenim ustanovama iz oblasti bolesti zavisnosti, uz finansijsku podršku UNODC-a i uz saradnju sa MZ(Odjeljenje za droge, u skladu s planiranom dinamikom).</p>
--------------	---------	----	--

		<p>Predstavници Crne Gore učestvovali su na regionalnoj radionici Treatnet i na stručnom sastanku, u organizaciji UNODC, održanom u Beču, 3-5. XII 2012. na temu Standardi kvaliteta u tretmanu bolesti zavisnosti, s krajnjim ciljem izrade nacionalnih standarda kvaliteta u narednom periodu.</p> <p>U okviru bilateralne saradnje, izrađen je i prihvaćen Projekt tehničke podrške u razvoju administrativnih kapaciteta u oblasti droga, alkohola i duvana, koji će podržati Ministarstvo zdravlja Republike Slovenije čiji će službenici u Crnoj Gori prezentirati iskustva i prakse. Realizovana je posjeta delegacije Republike Slovenije od 27-29. IX 2012. koju su činili predstavnici MZ Slovenije i predstavnik Policije Slovenije. MZ /Odjeljenje za droge/ je sačinilo plan aktivnosti za nastavak bilateralne tehničke saradnje kompatibilne s referentnom oblasti iz Poglavlja 24. U okviru bilateralne saradnje, Odjeljenje za droge u MZ sačinilo je Predlog projekta za nastavak bilateralne tehničke saradnje sa Republikom Slovenijom za 2013.</p> <p>U okviru međunarodnih kontakata uspostavljena je saradnja s Diogenis Association Drug policy Dialogue in SEE, koju čine predstavnici civilnog sektora Jugoistočne Evrope. Odjeljenje za droge je iniciralo saradnju s predstavnikom Univerziteta civilnog sektora za učešće u Projektu koji je u toku sa Diogenis Association Drug policy Dialogue in SEE. Saradnjom sa Diogenis Association Drug policy Dialogue in SEE, koju čine predstavnici civilnog sektora Jugoistočne Evrope izrađen je izvještajni dokument u okviru Projekta "Drug law reform in SEE".</p> <p>Izrađeni su: Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga radi transponovanja CD(2001/419/JHA); Pravilnik o Spisku droga ("Službeni list CG" br. 56/12).</p> <p>"Pravilnik o sadržini i obrascu posebne dozvole za uvoz, izvoz i tranzit droga ("Službeni list CG" br. 42/12).</p> <p><u>Uprava policije:</u></p> <p>Uprava policije je realizovala policijsku akciju "Zvijezda" i lišila slobode 16 lica koja su procesuirana Višem državnim tužiocu, zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo - neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Tom prilikom, zaplijenjeno je oko pet kilograma heroina visokog procenta čistoće, jedan kilogram i šesto pedeset grama marihuane (1,65 kg) i tri kilograma smješe namijenjene miješanju sa heroinom. Akcijom je prekinut lanac krijumčarenja opojnih droga, koji je vodio iz pravca Kosova ka Crnoj Gori.</p> <p>U oblasti suzbijanja krijumčarenja narkotika, Uprava policije kontinuirano preduzima aktivnosti na sprovođenju međunarodnih istraga, u saradnji sa Specijalnim državnim tužiocem za suzbijanje organizovanog kriminala i Višim državnim tužilaštvom: "Kristal", "Grom", "Linija", "Marta" i "Skuter".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predmet "Kristal", koji se realizuje u saradnji s policijom Kraljevine Holandije, Kancelarijom DEA u Rimu i
--	--	---

			<p>Agencijom SOCA, a u okviru EUROPOL-ovog projekta "Mozzarella", usmjeren je ka organizovanoj kriminalnoj grupi koja se na međunarodnom planu bavi krijumčarenjem opojne droge "kokain". Predmetom je obuhvaćeno 35 lica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predmet "Grom", koji se realizuje u saradnji sa Specijalnim državnim tužiocem, usmjeren je ka organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavi krijumčarenjem više vrsta droga na regionalnom planu. Operativne informacije vezane za kriminalne aktivnosti ove grupe, razmjenjuju se sa policijskom službom Bosne i Hercegovine, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije. Predmetom je obuhvaćeno 16 lica. • Predmet "Linija", koji je otvoren u saradnji sa Specijalnim državnim tužiocem, usmjeren je ka organizovanoj kriminalnoj grupi koja se bavi krijumčarenjem opojnih droga "heroin" i "skank" iz Republike Albanije, preko teritorije Crne Gore ka Republici Srbiji, Bosni i Hercegovini i SR Njemačkoj. Predmetom je obuhvaćeno 13 lica. U narednom periodu, planirano je ostvarivanje saradnje s Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije. • Predmet "Marta", koji se realizuje u saradnji s Višim državnim tužiocem, usmjeren je ka kriminalnoj grupi koja se bavi krijumčarenjem i uličnom prodajom opojne droge "heroin". Mjerama tajnog nadzora obuhvaćeno je deset lica. • Predmet "Skuter", koji se realizuje u saradnji s Višim državnim tužiocem, usmjeren je ka kriminalnoj grupi koja se bavi krijumčarenjem opojne droge "heroin". Predmetom je obuhvaćeno sedam lica. <p>Zatvoreni su predmeti "Bumerang", "Braća" i "Atika".</p> <p>Posredstvom Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju i sigurnih kanala komunikacije (Interpol, Europol i SELEC) pravovremeno i efikasno se razmjenjuju sve informacije koje se tiču policijskih istraga u cilju suzbijanja svih vidova organizovanog kriminala, sa elementom inostranosti, u oblasti krijumčarenja narkotika. Svi registrovani slučajevi provjeravaju se kroz dostupne baze podataka, i o njima se obavještavaju evropske države i Generalni sekretarijat Interpol-a, i traže povratne informacije. NCB Interpol aktivno učestvuje u međunarodnim (Interpol-ovim i drugim projektima) koji tretiraju ovu oblast kriminaliteta.</p>
Kriminal i druge nelegalne aktivnosti	Član 86	Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima MUP	<p>Član 86 - Sprječavanje i suzbijanje organizovanog kriminala i drugih nelegalnih aktivnosti</p> <p>Uprava policije:</p> <p>Uprava policije kontinuirano sprovodi aktivnosti u okviru Interpolove operacije "Pink Panther", kroz međunarodnu policijsku razmjenu obavještajnih podataka, analitičko istraživanje bezbjednosno interesantnih lica i grupa koji djeluju na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom planu, a u cilju procesuiranja članova organizovanih kriminalnih grupa koje se bave razbojništvima na organizovan način, krijumčarenjem ljudi, kao i drugim pojavnim oblicima organizovanog</p>

		<p>kriminala.</p> <p>U saradnji sa Specijalnim državnim tužiocem za suzbijanje organizovanog kriminala, u toku je međunarodna istraga "BESA" - operacija koja se sprovodi u organizaciji Generalnog sekretarijata Interpola u Lionu, sa nadležnim policijskim službama zemalja jugoistočne Evrope koje su članice SEPCA Asocijacije.</p> <p>U okviru rada na predmetu "Panorama", posredstvom nordijskog oficira za vezu, razmijenjuju se podaci sa švedskom policijom u odnosu na krivična djela krijumčarenja oružja. U toku je komunikacija na zatvaranju predmeta, obzirom da je jedno lice lišeno slobode, a materijal proistekao dosadašnjim radom, preko Ministarstva pravde, će biti dostavljen nadležnim organima u Švedskoj.</p> <p>U saradnji sa međunarodnim partnerima i Evropskom komisijom, realizuju se specijalističke obuke za policijske službenike, u cilju profesionalnog osposobljavanja za efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.</p> <p>Registровано je 128 krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta, koja su nadležnim tužiocima procesuirana sa 118 krivičnih prijava, kojima je obuhvaćeno 124 lica. Za koruptivna krivična djela, nadležnim tužiocima je podnijeto 10 krivičnih prijava (sedam Osnovnom državnom tužiocu i tri Specijalnom državnom tužiocu) protiv 11 fizičkih lica, kojima je prijavljeno deset koruptivnih krivičnih djela sljedeće strukture: zloupotreba položaja u privrednom poslovanju – šest krivičnih djela: davanje mita – dva krivična djela, zloupotreba službenog položaja – jedno krivično djelo, primanje mita u produženom trajanju – jedno krivično djelo. Ukupna materijalna šteta pričinjena koruptivnim krivičnim djelima iznosi 5.116 eura.</p> <p>Prema statističkim pokazateljima, ostali privredni delikti se ispoljavaju kroz sljedeće nezakonitosti: falsifikovanje isprava – 41 krivično djelo; prevara - 19 krivičnih djela; nedozvoljena trgovina – pet krivičnih djela; šumska krađa - 19 krivičnih djela, falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje – sedam krivičnih djela; falsifikovanje novca – četiri krivična djela; skidanje i povreda službenog pečata i znaka – sedam krivičnih djela.</p> <p>Upravi policije, shodno stručnom uputstvu o procedurama za prijavu krivičnih djela s elementima korupcije i zaštiti lica koja ova djela prijavljuju policijskoj službi, od strane građana prijavljena su četiri slučaja, pod sumnjom da se radi o koruptivnim radnjama. Od Uprave za antikorupcijsku inicijativu, dostavljena je jedna prijava, pod sumnjom da se radi o korupciji. Od strane Ministarstva zdravlja dostavljene su dvije prijave na dalje postupanje.</p> <p>Posredstvom Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju i sigurnih kanala komunikacije (Interpol, Europol i SELEC) pravovremeno i efikasno razmjenjuju se sve informacije koje se tiču policijskih istraga u cilju suzbijanja svih vidova organizovanog kriminala (krijumčarenje ljudi, korupcija, falsifikovanje novca i sredstava bezgotovinskog plaćanja, zloupotreba autorskih prava, itd.) s elementom inostranosti. Svi registrovani slučajevi provjeravaju se kroz dostupne baze podataka, i o njima se obavještavaju evropske države i Generalni sekretarijat Interpol-a, i traže povratne</p>
--	--	--

			<p>informacije.</p> <p>U izvještajnom periodu, ostvareno je ukupno 10.685 komunikacija u vezi 12.222 predmeta, od čega je posredstvom Interpol-a razmijenjeno 8.417 informacija, dok je posredstvom međunarodnih policijskih organizacija i inostranih oficira za vezu razmijenjeno 178 informacija.</p>
Borba protiv terorizma	Član 87	MUP	<p>Član 87 - Borba protiv terorizma</p> <p><u>Ministarstvo unutrašnjih poslova:</u></p> <p>U saradnji s turskom agencijom TIKa ojačani su kapaciteti skloništa za žrtve trgovine ljudima tehničkim opremanjem istog, čime je unaprijeđen kvalitet usluga koje su dostupne korisnicima Programa zaštite žrtava i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima koje u njemu borave.</p> <p>Na poziv Ministarstva unutrašnjih poslova Slovenije, šef Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima je 5. X 2012 uzeo učešće na sastanku Nacionalnih koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima iz zemalja JIE, koji je održan u Ljubljani. Na sastanku je predstavljena strategija Evropske unije za iskorjenjavanje trgovine ljudima za period 2012-2016. Na skupu je razgovarano i o tekstu zajedničke Deklaracije o jačanju transnacionalne saradnje u slučajevima trgovine ljudima, koja je predstavljena 18. X 2012. u Briselu na sastanku koji se organizuje povodom obilježavanja Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.</p> <p>Predstavnici Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima kao i predstavnici Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije 15. X 2012. u Beogradu, uzeli su učešće u radu regionalne konferencije pod nazivom "Krivično pravosuđe Odgovor na trgovinu ljudima u JI Evropi", s ciljem jačanja saradnje s pravosudnim obrazovnim institucijama, usklađivanja sudske prakse u ovom segmentu i poboljšanja pravosudne saradnja u krivičnim stvarima u regiji JI Evrope.</p> <p>Istovremeno je održan i IV sastanak MARRI mreže nacionalnih koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima s ciljem predstavljanja tekućih aktivnosti na nacionalnom nivou u prevenciji trgovine ljudima i istraživanja načina za dodatno jačanje mreže. Na sastanku je zaključeno da će se nastaviti s radom na promovisanju regionalnog projekta MARRI Mreže za saradnju u oblasti trgovine ljudima i nastaviti s prikupljanjem statističkih podataka u cilju objavljivanja istih na sajtu MARRI –a.</p> <p>Predstavnici kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima uzeli su učešće u radu seminara koji je održan u organizaciji francuske Ambasade i Ministarstva unutrašnjih poslova Rumunije od 7 – 9. XI 2012. u Bukureštu s ciljem razmjene iskustava i primjera dobre prakse u cilju jačanja akcija protiv kriminalnih mreža, ali u isto vrijeme unaprjeđenja uslova podrške za potencijalne žrtve trgovine ljudima među ilegalnim migrantima (zaštita, staranje), istovremeno dok se bore protiv krijumčara.</p>

			<p>KAMPANJA "ZAUSTAVIMO TRGOVINU LJUDIMA" se kontinuirano sporovodi na cijeloj teritoriji Crne Gore, a ista podrazumijeva emitovanja TV spota "Zaustavimo trgovinu ljudima", kojim se ujedno promovira i Vladina SOS antitrafiking linija (11 66 66). U toku ove kampanje u saradnji sa policijom postavljeni su plakati na najfrekventnijim mjestim širom Crne Gore.</p> <p>Vladina SOS linija za žrtve trgovine ljudima je 24 h dostupna i besplatna kako za potencijalne žrtve trgovine ljudima, tako i za sve one koji žele da se informišu o ovom fenomenu.</p> <p>Uprava policije:</p> <p>U cilju profesionalnog usavršavanja, u saradnji s međunarodnim partnerima, službenici Uprave policije angažovani na poslovima suprotstavljanja terorizmu, pohađali su specijalističke programe obuke: „Borba protiv terorizma“; „Pregovaranje u kriznim situacijama“, „Borba protiv nasilnog ekstremizma“, kao i regionalnu obuku policijskih snajperista.</p> <p>Posredstvom Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju i sigurnih kanala komunikacije (Interpol, Europol i SELEC) pravovremeno i efikasno se razmjenjuju sve informacije koje se tiču policijskih istraga i drugih informacija u cilju suzbijanja terorizma. NCB Interpol učestvuje u međunarodnim i regionalnim projektima koji se tiču suzbijanja terorizma.</p>
GLAVA VIII			
POLITIKE SARADNJE			
Održivi privredni i društveni razvoj	Član 88	MF MR ME	<p>Član 88 – Politike saradnje</p> <p>Crna Gora kontinuirano ispunjava obaveze iz ove oblasti.</p>
Ekonomska i trgovinska politika	Član 89	MF ME	<p>Član 89 - Ekonomska i trgovinska politika</p> <p>U izvještajnom periodu nije bilo aktivnosti.</p>
Saradnja u statistici	Član 90	MF MONSTAT	<p>Član 90- Saradnja u oblasti statistike</p> <p>S ciljem implementacije i promocije 5.principa Evropskog Koda Prakse – statistička povjerljivost, MONSTAT je u toku IV kvartala 2012, pripremio Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o korisnicima individualnih statističkih podataka ("Službeni list CG", broj 53/12).</p> <p>U cilju jačanja ljudskih kapaciteta i stručnog usavršavanja, 5 službenika MONSTAT-a je u različitim statističkim oblastima, u periodu septembar-decembar 2012, odradilo staž u EUROSTAT-u i drugim statističim institucijama EU-a.</p>

		<p>Prenos podataka EUROSTAT-u</p> <p>Putem Edamis portala i Edamis web aplikacije šalju se podaci za 17 istraživanja (popis poljoprivrede, spoljna trgovina, statistika sudstva, statistika demografije, ekonomski računi, harmonizovani indeks potrošačkih cijena-HICP, anketa o radnoj snazi, migracije, paritet kupovne moći, građevinarstvo, turizam, statistika informacionog društva, cijene u energetici, trgovina, podaci iz statističkog biznis registra, statistika željezničkog saobraćaja i APD). Konstantno se radi na obuci zaposlenih za transmisiju podataka.</p> <p>Nacionalni računi</p> <p>U četvrtom kvartalu 2012. radilo se na izradi radnih dokumenata kojima je nastavljena praksa usvajanja propisane, nove metodologije koja je potrebna za razumijevanje sistema nacionalnih računa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementacioni plan za reviziju podataka nacionalnih računa; • Eksperimentalni obračun bruto nacionalnog dohotka Crne Gore za 2010-2011; <p>Radnim dokumentom predstavljene su glavne izmjene metodologije SNA 2008. u odnosu na SNA 1993. na kojima treba u predstojećem periodu kontinuirano raditi, u cilju dalje harmonizacije sa standardima evropske statistike. Takođe su objavljeni preliminarni rezultati BDP-a za treći kvartal 2012. Obračuni su sprovedeni sa proizvodne strane, u tekućim i stalnim cijenama primjenom indirektno metode i u skladu sa novom klasifikacijom Nace Rev.2</p> <p>Statistika spoljne trgovine Nije bilo aktivnosti u izvještajnom periodu.</p> <p>Registri Nije bilo aktivnosti u izvještajnom periodu.</p> <p>Kratkoročne statistike Nije bilo aktivnosti u izvještajnom periodu.</p> <p>Statistika energetike Nije bilo aktivnosti u izvještajnom periodu.</p> <p>Poslovna Statistika SBS statistika: U okviru strukturalne poslovne statistike, pripremljeni su i objavljeni rezultati sprovedenog istraživanja koji se odnose na poslovanje preduzeća u 2011.</p> <p>FATS statistika: Prikupljaju se i kontrolišu podaci Fats statistike u skladu s metodologijom koja se oslanja na</p>
--	--	--

			<p>Regulativu (EC) br. 716/2007 Evropskog Parlamenta i Savjeta (EC) 20. VI 2007 o strukturi i aktivnosti stranih filijala.</p> <p>Društvene statistike</p> <p>Statistika poljoprivrede: U području biljne statističke proizvodnje, u oktobru 2012, pripremljena je metodologija i upitnici, u skladu sa standardima EU-a za sprovođenje pilot istraživanja o biljnoj proizvodnji i jesenjoj sjetvi u 2012. Terenski rad je završen u decembru 2012.</p> <p>Statistika socijalne zaštite Nije bilo aktivnosti u izvještajnom periodu.</p> <p>Statistika životne sredine: U okviru statistike šumarstva, u saradnji sa FODEMO projektom, prvi put je sprovedeno istraživanje o potrošnji drvne energije u Crnoj Gori, u svim segmentima u kojima je zastupljena. Terenski rad je sproveden u oktobru 2012. Unos i obrada podataka su se takođe završili u decembru 2012.</p> <p>Popis stanovništva, domaćinstava i stanova U IV kvartalu 2012. objavljena su dva nova saopštenja (Uporedni pregled broja stanovnika 2003-2011 i Stanovi prema opremljenosti instalacijama) s konačnim podacima iz Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2011.</p> <p>Migracije U decembru 2012. u predviđenom roku, drugi put su dostavljeni podaci EUROSTAT-u koji se odnose na za sada raspoložive podatke iz oblasti migracija i azila.</p> <p>Tržište rada U toku IV kvartala 2012, statistika tržišta rada unaprijeđena je sprovođenjem ad hoc modula "Zaposlenost lica sa zdravstvenim problemima" u okviru Ankete o radnoj snazi. Urađen je upitnik, uputstvo za anketare i logičko-računska kontrola.</p> <p>U periodu od septembra do decembra 2012. nastavljene su aktivnosti na pripremi Istraživanja o prihodima i uslovima života (SILC) koje će se sprovesti kao redovno statističko istraživanje u 2013. Dizajnirana su tri upitnika (A – struktura domaćinstva; B - podaci o podjeli troškova, C – lični podaci), usklađena je metodologija s metodologijom Eurostat-a (Dokument 065), urađen je uzorak i logičko-računska kontrola, kao i izlazne tabele.</p> <p>Odsjek za informaciono komunikacione tehnologije: MONSTAT je objavio u oktobru 2012. na zvaničnom sajtu rječnik pojmova, u okviru metadata dokumentacije.</p>
--	--	--	--

			<p>Proces evropskih integracija: Povodom pripreme za screening i usaglašavanja Poglavlja 18 – Statistika s evropskim zakonodavstvom, MONSTAT je, u toku IV kvartala 2012, izvršio samoprocjenu usklađenosti statistike sprovedeći sledeće aktivnosti: (1) izučavanje evropskog zakonodavstva iz oblasti statistike, (2) procjenu trenutnog stanja u odnosu na evropsko zakonodavstvo, i 3) pripreme planova usklađenosti.</p>
Bankarstvo, osiguranje i druge finansijske usluge	Član 91	MF ANO KHOV CBCG	<p>Član 91 – Bankarstvo, osiguranje i druge finansijske usluge</p> <p>U dijelu koji se odnosi na regulativu sektora osiguranja, u ovom periodu, nakon usvajanja izmjena i dopuna Zakona o osiguranju ("Sl.listu CG", br.45/12) i novog Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju ("Sl.listu CG", broj 44/12), Agencija za nadzor osiguranja je pristupila izradi podzakonskih akata čije je donošenje, odnosno izmjena, bilo propisano Zakonom o osiguranju.</p> <p>U skladu s tim su do kraja 2012. pripremljeni i objavljeni sljedeći podzakonski akti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravilnik o sadržaju izvještaja, obavještenja i drugih podataka koji se dostavljaju Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja ("Službeni list CG", br. 1/13); • Pravilnik o bližim kriterijumima i načinu obračuna matematičke rezerve i posebnih rezervi za osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicioni rizik ("Službeni list CG", br. 1/13); • Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u bankama ("Službeni list CG", br. 1/13); • Pravilnik o sadržini izvještaja, obavještenja i drugih podataka koje Udruženje – Nacionalni biro osiguravača Crne Gore dostavlja Agenciji za nadzor osiguranja i o načinu i rokovima njihovog dostavljanja ("Službeni list CG", br. 2/13); • Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po vrstama osiguranja ("Službeni list CG", br. 1/13); • Pravilnik o podređenim dužničkim instrumentima ("Službeni list CG", br.); • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim kriterijumima i načinu obračuna rezervi za izravnjanje rizika ("Službeni list CG", br. 1/13); • Pravilnik o izmjenama pravilnika o utvrđivanju rezultata poslovanja, raspoređivanju ostvarene dobiti, pokriću gubitka i mjerama za pokriće gubitka ("Službeni list CG", br. 1/13). <p>U dijelu međunarodne saradnje Agencija je, zajedno sa društvima za životno osiguranje i Privrednom komorom Crne Gore, organizovala i Konferenciju o životnim osiguranjima, koja je okupila brojne stručnjake iz ove oblasti iz zemlje i okruženja, uključujući i stručnjake iz Austrije i Njemačke, kao i stručnu javnost iz oblasti osiguranja u Crnoj Gori, u želji da se doprinese razvoju interesovanja i poznavanja ove vrste osiguranja.</p> <p>U dijelu kontrole, redovne aktivnosti Agencije nastavljene su u skladu s godišnjim planom, pa su tako završene 3</p>

		<p>kontrole koje su se odnosile na sistem internih kontrola.</p> <p>Komisija za hartije od vrijednosti:</p> <p>U izvještajnom periodu je završen projekat Evropske unije Ipa 2010 "Tehnička pomoć Komisiji za hartije od vrijednosti Crne Gore" o usklađivanju crnogorskog zakonodavstva sa Direktivama EU iz dijela tržišta kapitala, kao i tehnička pomoć za izradu podzakonskih akata Zakona o investicionim fondovima relevantnih za transpoziciju EU direktiva. Kao rezultat ovog projekta izrađeni su sljedeći dokumenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izvještaj o trenutnoj situaciji i Preporuke u vezi s harmonizacijom crnogorskog zakonodavstva s Direktivama EU o hartijama od vrijednosti; • Nacrt zakona o tržištu kapitala; • Nacrt pravila o organizacionim zahtjevima za investiciona društva; • Nacrt pravila o zaštiti imovine klijenata od strane investicionog društva; • Nacrt pravila o izdvajanju poslovnih procesa investicionih društava; • Nacrt pravila o konfliktu interesa za investiciona društva; • Nacrt pravila o uslovima poslovanja za investiciona društva; • Nacrt pravila koja se odnose na sistematskog internalizatora; • Izvještaj o razmatranju podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o investicionim fondovima; • Nacrt pravila o tekućim informacijama iz Dijela IV Zakona o tržištu kapitala; • Nacrt pravila o jednakim zahtjevima trećih zemalja; • Nacrt pravilao minimalnim standardima za distribuiranje propisanih informacija; • Nacrt pravila o odlaganju javnog objavljivanja povlaštenih informacija i signala za manipulacije na tržištu; • Nacrt pravilau vezi sa faktorima i postupcima za prihvatanje tržišnih praksi; • Nacrt pravilao uvrštenju hartija od vrijednosti u zvaničnu kotaciju. <p>U posljednjem kvartalu 2012. završena je izrada i implementacija softverskog modula u dijelu koji se odnosi na kontrolu poslovanja dobrovoljnih penzionih fondova.</p> <p>Softverski modul za kontrolu rada dobrovoljnih penzionih fondova omogućava visok stepen automatizacije poslovnih funkcija u procesu kontrole koji se obavlja na dnevnom nivou. Ovaj modul u potpunosti definiše načine komunikacije između Komisije i kontrolisanih lica, koja se obavlja elektronskim putem, uz primjenu digitalnih sertifikata, i omogućava jednostavan i siguran način dostavljanja i kontrole izvještaja.</p>
--	--	---

			<p>Modul omogućava prikaz više izvještaja vezanih za poslovanje dobrovoljnih penzijskih fondova i generiše više kontrolnih izvještaja neophodnih za kontrolu zakonskih ograničenja i ograničenja ulaganja u skladu sa investicionim politikama.</p>
<p>Revizija i finansijska kontrola</p>	<p>Član 92</p>	<p>MF</p>	<p>Član 92- Saradnja u oblasti interne kontrole i eksterne</p> <p>U oktobru 2012, Državna revizorska institucija dostavila je Skupštini Crne Gore godišnji Izvještaj o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2011 - oktobar 2012. Shodno Godišnjem planu revizije za 2012., pored revizije završnog računa budžeta Crne Gore za 2011, Institucija je završila 15 pojedinačnih revizija, koje čine sastavni dio godišnjeg Izvještaja.</p> <p>U izvještajnom periodu, pored godišnjeg Izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima za period oktobar 2011- oktobar 2012. Institucija je završila reviziju godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija i reviziju završnog računa budžeta opštine Plav za 2011.</p> <p>U Sarajevu je u decembru 2012. održan radni sastanak predstavnika Revizorskog tijela za razvoj i vršenje revizije uspjeha Crne Gore s predstavnicima Nacionalne Kancelarije za reviziju Švedske i Revizorskim institucijama Bosne i Hercegovine. Tema sastanka bila je horizontalna komunikacija s predstavnicima Nacionalne Kancelarije za reviziju Švedske povodom pregleda nacrtu izvještaja Revizorskog tijela za razvoj revizije uspjeha Crne Gore na temu 'Revizija sistema naplate poreza na dobit'.</p> <p>U ovom izvještajnom periodu ukupan broj zaposlenih je 55.</p> <p>U izvještajnom periodu, u novembru 2012, u Instituciji je primljen Viši savjetnik III- mlađi revizor (1) izvršilac.</p> <p>Državna revizorska institucija je 29. X 2012. raspisala javni konkurs za prijem lica u radni odnos za sljedeće radno mjesto u Instituciji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretar Institucije – (1) izvršilac. <p>U ovom izvještajnom periodu, Državna revizorska institucija takođe je raspisala javni oglas za prijem lica u radni odnos za sljedeće radno mjesto u Instituciji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Namještenik IV- kurir vozač – (1) izvršilac. <p>Interna revizija</p> <p>U izvještajnom periodu pružena je pomoć unutrašnjim revizorima u jedinicama za unutrašnju reviziju na centralnom i</p>

			<p>lokalnom nivou u sprovođenju aktivnosti na pripremi Strateškog plana rada unutrašnje revizije za period 2013 -2015. i godišnjeg plana rada za 2013.</p> <p>Nastavljena je realizacija Programa obuke i sertifikacije unutrašnjih revizora u javnom sektoru, koji se odvija po programu CIPFA-e. U okviru ovog programa organizovana je i sprovedena obuka 40 kandidata iz Nacionalnog modula i modula o osnovi unutrašnje revizije. Sprovedeno je i testiranje kandidata iz ovih modula. U izvještajnom periodu objavljeni su rezultati s polaganja ispita iz Nacionalnog modula. Predavači su zaposleni iz CHU.</p> <p>Organizovano je i sprovedeno polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćeni unutrašnji revizor u javnom sektoru, u skladu s Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za ovlašćenog unutrašnjeg revizora u javnom sektoru, za 9 kandidata. Nakon sprovedenog ispita 7 kandidata je steklo zvanje ovlašćeni unutrašnji revizor u javnom sektoru.</p> <p>Do kraja decembra 2012. 27 budžetskih korisnika je potpisalo sporazume o povjeravanju poslova unutrašnje revizije drugoj instituciji, uz predhodnu saglasnost Ministarstva finansija.</p> <p>Do kraja decembra 2012. 39 subjekata javnog sektora je organizaciono uspostavilo jedinicu za unutrašnju reviziju. U 30 subjekata izvršeno je raspoređivanje 47 unutrašnjih revizora.</p> <p>U toku decembra 2012. organizovane su i održane 4 obuke na temu:”Izveštavanje o aktivnostima na uspostavljanju i razvoju finansijskog upravljanja i kontrola” za korisnike sredstava budžeta na centralnom i lokalnom nivou. Cilj obuka je davanje smjernica i pojašnjenja za pripremanje i dostavljanje godišnjih i kvartalnih izvještaja.</p> <p>Do kraja decembra 2012. 79 institucija imenovalo je lice za uspostavljanje, sprovođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrola, od čega 66 na centralnom i 13 na lokalnom nivou.</p> <p>Do kraja decembra 2012. je urađena i knjiga procedura za određene poslovne procese, pitanja imovine, staranja o imovini i zaštiti imovine, kao i opis procedura, ovlašćenih lica, kontrolne mehanizme i kadrovska pitanja.</p>
Investicije	Član 93	ME/MF ostala nadležna ministarstva/organi	<p>Član 93- Promocija i zaštita investicija</p> <p>Crna Gora kontinuirano ispunjava obaveze iz ove oblasti.</p>
Industrijska saradnja	Član 94	ME	<p>Član 94 - Industrijska saradnja</p> <p>Na planu internacionalizacije i jačanja izvoza kontinuirano se sprovode aktivnosti na planu pružanja informacija i istraživanja tržišta.</p>
Mala i srednja	Član 95	ME	<p>Član 95 -Mala i srednja preduzeća</p>

preduzeća			<p>Urađen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2012, Strategija razvoja MSP 2011– 2015 za 2012, Strategija za cjeloživotno učenje 2008-2013 i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2012. Takođe i Izvještaj o realizaciji Strategije podsticanja konkurentnosti na mikro-nivou 2011-2015 i upućeni su Vladi CG na usvajanje.</p> <p>U okviru Programa podsticanja razvoja klastera u Sjevernom regionu i manje razvijenim opštinama Crne Gore za 2012. obezbijedena je podrška u vidu granta za nabavku opreme za 3 klastera. U okviru programa „Vaučerske šeme za inovativna mala i srednja preduzeća“ koji ima za cilj razvoj kulture investiranja malih i srednjih preduzeća u inovativnost radi povećanja konkurentnosti, odobreno je 16 grantova.</p> <p>Potpisan je Ugovor između IRFCG i EIB u iznosu od 50 miliona €, koji će biti realizovan kroz dva finansijska aranžmana od po 25 miliona €, podijeljenih u nekoliko tranši, a usmjeravaće se ka sektoru MSP.</p> <p>Direkcija za razvoj MSP potpisala je protokole o saradnji s Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća KOSGEB, Turska i Agencijom za promociju malih i srednjih preduzeća–BSMEPA, Bugarska, kao i Sporazum o saradnji s japanskom agencijom za međunarodnu saradnju-JICA, koji se odnosi na realizaciju projekta „Internacionalizacija i promocija mentoring sistema u MSP“.</p> <p>Kontinuirano se sprovode aktivnosti povezivanja i saradnje MSP iz Crne Gore i EU putem mreže Enterprise Europe Network, kao i aktivnosti na planu podsticanja konkurentnosti MSP.</p>
Turizam	Član 96	MORT	<p>Član 96 - Turizam</p> <p>U okviru sveobuhvatnije, ažurnije i potpunije evidencije turističkog prometa, nastavljena je intenzivna saradnja s predstavnicima MONSTAT-a, organa lokalnih uprava i turističke privrede.</p> <p>Kategorizacija i rekategorizacije turističko-ugostiteljskih objekata, koja se provodi u cilju podizanja nivoa kvaliteta ugostiteljskih objekata realizuje se u kontinuitetu.</p> <p>U okviru projekta "Panoramski putevi u Crnoj Gori", selektovane su rute, izvršeno je snimanje stanja po svakoj ruti i definisane su smjernice za njihov dalji razvoj. Očekujemo da se Budžetom za 2013. ili u saradnji s donatorskom zajednicom obezbijede sredstva za sljedeću fazu, a to je uređenje i marketing aktivnosti za jednu od predloženih panoramskih ruta (obnavljanje signalizacije, uređenje vidikovaca, odmorišta, informativnih tabli, izrada brošure i sl.).</p> <p>Pripremljeni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravilnik o uslovima i načinu sticanja zvanja počasnog turističkog vodiča, i • Pravilnik o razvrstavanju djelatnosti za koje se plaća članski doprinos turističkim organizacijama,

			<p>Nastavljen je rad na harmonizaciji nacionalnog zakonodavstva sa zadatkom Izmjene i dopune Zakona o turizmu u skladu sa Direktivom o putnim, aranžmanima za odmore i organizovana putovanja 90/314/EEZ od 13. VI 1990. i Direktivom o zaštiti potrošača u pogledu pojedinih aspekata vremenski podijeljenog korišćenja nepokretnosti, dugoročnih proizvoda za odmor, preprodaje i razmjene 2008/122/EEZ od 14. I 2009.</p> <p>Nastavljene aktivnosti, u saradnji sa ino – konsultantom iz Hrvatske, na izradi novog Pravilnika o minimalno – tehničkim uslovima, uslovima za kategoriju i načinu kategorizacije objekata u kojima se pružaju usluge u seoskom domaćinstvu.</p>
<p>Poljoprivreda i agro-industrijski sektor, veterinarstvo i fitosanitarna pitanja</p>	<p>Član 97</p>	<p>MPRR</p>	<p>Član 97 - Poljoprivreda i agro-industrijski sektor, veterinarstvo i fitosanitarna pitanja</p> <p>Nastavljaju se aktivnosti u okviru projekta Program razvoja organske poljoprivrede koji Ministarstvo realizuje uz podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Danske.</p> <p>Takođe su nastavljene aktivnosti na implementaciji Projekta institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore – projekt MIDAS, koji realizuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja iz kredita Svjetske Banke i GEF.</p> <p>Sektor za ruralni razvoj i Sektor za plaćanje, u saradnji sa Savjetodavnom službom u biljnoj proizvodnji, Službom za selekciju stoke i MIDAS kancelarijom pripremili su Operativni priručnik i prateća dokumenta za Četvrti javni poziv. U okviru ovog poziva za podršku je planirana mjera: "Podrška investicijama u poljoprivredna gazdinstva".</p> <p>U toku je provjera i evaulacija Drugog javnog poziva na koji je prijavljeno 149 projekata ukupne vrijednosti 2.150.000 €. Treći javni poziv (GEF sredstva) za dostavljanje aplikacija otvoren je od 15. X 2012. i traje do 15. I 2013. Podržane su dvije mjere: Mjera 1: Poljoprivredno-ekološke investicije u planinska poljoprivredna gazdinstva i Mjera 2: Upravljanje stajskim đubrivom i sprečavanje erozije. Do 31. XII 2012. na ovaj poziv se prijavilo 19 aplikanata. Ukupna vrijednost do sada pristiglih aplikacija iznosi 241.546,00 €. Podrška će biti obezbijedena u iznosu od 60% od kvalifikovanih investicija.</p> <p>MPRR je Generalnoj direkciji za poljoprivredu i ruralni razvoj (DG AGRI) 2. XI 2012. dostavilo Program razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD 2013 i odgovore na komentare. Očekuje se početak pregovora za njegovo konačno usvajanje od strane Generalne direkcije za poljoprivredu i ruralni razvoj i Evropske Komisije.</p> <p>U Sektoru za ruralni razvoj trenutno radi pet (5) službenika. Objavljeni su oglasi za popunjavanje četiri (4) radna mjesta u okviru Sektora za ruralni razvoj.</p> <p>U Sektoru za plaćanje je zaposleno dvadeset (20) službenika i deset (10) pripravnika.</p>

		<p>Veterinarska politika</p> <p>U izvještajnom periodu izvršen je odabir dobavljača vakcina i distributera mamaca (vakcina) za peroralnu vakcinaciju lisica za kampanju jesen 2012.i proljeće 2013. po raspisanom međunarodnom tenderu;</p> <p>Sprovedena je peroralna vakcinacija lisica na cijeloj teritoriji Crne Gore u periodu od 16-19. XI 2012.</p> <p>Kontinuirano se sprovodi Operativni program o zdravstvenoj zaštiti životinja za 2012. i Program monitoringa rezidua za 2012.</p> <p>Pripremljen je nacrt Programa obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja za 2013. i Programa monitoringa rezidua za 2013.</p> <p>Radionice i obuke za VMP, BIP I BSE/TSE, za planove upravljanja kriznim situacijama u okviru BTSF pohađala su 4 službenika iz Veterinarske uprave, Uprave za inspeksijske poslove i Specijalističke veterinarske laboratorije.</p> <p>Odobreno je produženje projekta Ipa 2008 „Za podršku i kontrolu iskorjenjivanja bjesnila i klasične kuge svinja u Crnoj Gori po zahtjevu Veterinarske uprave. Projekat je produžen do 21. II 2013.</p> <p>Fitosanitarna politika</p> <p>Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o zaštiti novih biljnih sorti Vlada Crne Gore je prosljedila Skupštini Crne Gore na usvajanje.</p> <p>U izvještajnom periodu donijeti su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Oliver) ("Službeni list CG, br. 54/12); • Akcioni plan za eradikaciju i suzbijanje crvenog surlaša palmi - <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Oliver) (novembar 2012 do novembar 2015) ("Službeni list CG", br.60/12). <p>Nastavljene su aktivnosti na realizaciji Projekata jačanja administrativnih kapaciteta Fitosanitarnе uprave Crne Gore Ipa 2010 EU Twinning Project (UK/HUN) ref. No: MN-10-IB-AG-01. U toku decembra 2012. jerealizovana tenderska procedura za izradu informacionog sistema Fitosanitarnе uprave (FITO-INFO).</p>
--	--	--

			<p>Uz podršku pomenutog projekta u Crnoj Gori su održane radionice za administraciju na teme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Zdravstvena zaštita bilja</u> - registracija proizvođača, prerađivača, uvoznika, distributera i skladištara bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom; biljni pasoši; zaštićene zone; posebni nadzori (surveys) i komunikacija s javnošću i svim zainteresovanim stranama, ukupno 8 zaposlenih pohađalo obuku; • <u>Sredstva za zaštitu bilja</u> – rad na izradi legislative i održive upotrebe, ukupno 4 zaposlenih pohađalo obuku; • <u>Zaštita biljnih sorti</u> - rad na izradi legislative i registracionih uslova ukupno 4 zaposlena pohađala obuku; • <u>Kvalitet sjemena i sadnog materijala</u> – radionica za EU sertifikacionu šemu za sjemenski krompir; procjena crnogorske sertifikacione šeme sa preporukama za izmjene; obuka vezana za registraciju i administrativne procedure koje se odnose na priznavanje biljnih sorti, takođe i na temu marketing direktiva koje se odnose na stavljanje u promet voća, povrća i ukrasnog bilja. Pregled postojeće sertifikacione šeme. Radionicu je pohađalo ukupno 18 zaposlenih; • <u>Fitosanitarni inspektori</u>- dvije radionice na temu inspekcijskih procedura pri uvozu bilja i biljnih proizvoda. Urađena je procjena postojećih graničnih inspekcijskih punktova, data je preporuka o neophodnoj opremi za inspekcijski rad. Radionice je pohađalo ukupno 15 zaposlenih; <p>Takođe su održane četiri radionice za laboratorijsko osoblje na teme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Bakteriologija</u> - Obuka o identifikaciji <i>R. solanacearum</i> i <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>Sepedonicum</i>, podlogama i tehnikama dijagnostike meke truleži sa standardnim operativnim procedurama za analitičke procedure. Obuke u identifikaciji <i>Pantoea stewartii</i>, <i>Erwinia amylovora</i>, kao i podlogama i tehnikama dijagnostike bakterijske meke truleži, koju je pohađalo ukupno četiri zaposlena u laboratoriji. • <u>Mikologija</u> - Tradicionalna i molekularna dijagnostika <i>Phytophthora ramorum</i>, <i>P. kernoviae</i> i ostalih <i>Phytophthora</i> spp, kao i obuka koja se odnosi na <i>Tilletia indica</i>, <i>Mycosphaerella</i> spp. i <i>Monilinia</i> spp. Procjena laboratorijskih kapaciteta. Obuku je pohađalo ukupno četiri zaposlena u laboratoriji; • <u>Virusologija</u> – Diskusija o EPPO/EU PSTV protokolima i predloženom PePMV protokolu i post-kontrolnom testiranju krompira koju je pohađao ukupno jedan zaposleni u laboratoriji; • <u>Entomologija</u> – Obuka koja se odnosi na glavne karantinske i druge štetočine koje pogađaju kulture koje gaje u Crnoj Gori, koju su pohađala ukupno dva zaposlena u laboratoriji; • <u>Nematologija</u> - Identifikacija KCN (<i>Globodera pallida</i>), Borove nematode (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>), <i>Meloidogyne</i> spp. i nekih odomaćenih nematoda. Procjena laboratorijskih kapaciteta. Obuku je pohađao jedan zaposleni u laboratoriji.
--	--	--	--

			<p>Bezbednost hrane</p> <p>U okviru unaprijedenog treninga za bezbednost hrane BTSF i TAEX-a sprovedene su obuke na temu higijena hrane (meso i mlijeko). Takođe je sprovedena obuka za izradu priručnika za implementaciju pravila o higijeni hrane na kojima je učestvovalo šest službenika iz Veterinarske uprave i Uprave za inspeksijske poslove.</p>
Saradnja u ribarstvu	Član 98	MPRR	<p>Član 98 - Saradnja u ribarstvu</p> <p>Institut za biologiju mora je u decembru 2012. Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja dostavio Izveštaj o monitoringu stanja morskog ribarstva (demerzalni i pelagični resusri) za 2012, s procjenom biomase pomenutih resursa i predlogom kvote za izlov u 2013.</p> <p>Takođe je predat izveštaj za 2012. monitoringa morske vode za potrebe uzgajališta školjki u Bokokotorskom zalivu. Obje aktivnosti su u okviru B-1-Agrobudžet: Podrška razvoju sektora morskog ribarstva i marikulture.</p> <p>Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je 27. XII 2012. imenovalo nacionalnog focal point-a za „First strategic GFCM Framework Programme (2013-2018) GFCM-Generalna Komisija za ribarstvo Mediterana.</p>
Carine	Član 99	MF UC	<p>Član 99 - Carine</p> <p>Vlada Crne Gore je na sjednici od 20. XII 2012. usvojila Uredbu o Carinskoj tarifi za 2013. („Službeni list CG“, br. 3/13) koja je u potpunosti usaglašena s Kombinovanom nomenklaturom EU za 2013. Predmetnom uredbom je izvršeno i usklađivanje carinskih stopa sa stopama dogovorenim Protokolom o pristupanju Crne Gore Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) i drugim zaključenim međunarodnim ugovorima (EU, CEFTA, EFTA, Rusija, Turska, Ukrajina).</p> <p>U periodu od 1- 5. X 2012. službenici Uprave carina realizovali su studijsku posjetu carinskoj administraciji Slovenije na temu "Primjena pojednostavljenih postupaka na osnovu knjigovodstvenog upisa". Nakon studijske posjete, Uprava je 13. XI 2012. izradila Nacr uredbе o izmjenama i dopunama Uredbe za sprovođenje carinskog zakona, u dijelu koji se odnosi na pojednostavljene postupke i bliže regulisanje postupanja sa ekspresnim pošiljkama, kako bi ista bila usklađena sa EU propisima u istoj oblasti.</p> <p>Službenici Uprave su u decembru 2012. posjetili carinsku administraciju Slovenije i upoznali se sa funkcionisanjem Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema - NCTS.</p> <p>Službenici Uprave carina su učestvovali u radu na izradi Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2013,</p>

			koja je implementirana u TARICG. Izvršeno je usklađivanje tarifnih oznaka za Liste nevojnih ubojnih sredstava, Liste roba koje podliježu fitosanitarnoj kontroli i Liste roba zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta sa Uredbom o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2013.
Porezi	Član 100	MF PU	<p>Član 100 - Porezi</p> <p>Usvojeni su sledeći poreski propisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravilnik o utvrđivanju iznosa najpopularnije cijene cigareta ("Službeni list CG", broj 61/12), koji se primjenjuje od 1. I 2013. • Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama ("Službeni list CG", broj 66/12), koji se primjenjuje od 8. I 2013. • Uredba o uslovima i kriterijumima objavljivanja liste poreskih dužnika („Službeni list Crne Gore“, broj 56/12), a primjenjivaće se od 1. VII 2013.
Saradnja u oblasti socijalne politike	Član 101	MRSS MZ	<p>Član 101 - Saradnja u oblasti socijalne politike</p> <p>Nastavljen je rad na realizaciji projekta Ipa 2009 pod nazivom „Harmonizacija i implementacija zakonske regulative za inspektore rada i inspektore zaštite na radu sa EU pravnom tekovinom.“</p> <p>U okviru komponente I ovog projekta nastavljene su aktivnosti na polju zajedničkog inspeksijskog nadzora inspektora rada za oblast zaštite na radu Crne Gore s kolegama inspektorima iz Slovenije i kao jedan od zaključaka iz izvještaja je bio da su inspektori pokazali visok nivo kompetencije prilikom inspeksijskog nadzora. Utvrđen je plan rada, raspoloživost kapaciteta i aktivnosti koji treba preduzeti u nastavku rada, a urađen je i početni korak na osnivanju web stranice Inspekcije rada Crne Gore.</p> <p>Kao dio planirane aktivnosti, pod pokroviteljstvom EU, a u organizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja, Uprave za inspeksijske poslove – Odsjeka za inspekciju rada i Privredne komore Crne Gore, 3. X 2012. u Podgorici je održan seminar sa temom "ZAŠTITA NA RADU – OČEKIVANJA EVROPSKE UNIJE" sa preko 60 učesnika – inspektora rada za oblast zaštite na radu, inspektora rada, stručnih lica za poslove zaštite na radu u ovlašćenim organizacijama za poslove zaštite na radu i preduzećima u Crnoj Gori, menadžera, sudskih vještaka za oblast zaštite na radu i predstavnika socijalnih partnera u Crnoj Gori. Predmet seminara je bio upoznavanje inspektora rada za oblast zaštite na radu i drugih zainteresovanih subjekata s regulativom EU u oblasti zaštite na radu, postupcima inspeksijskog nadzora i analizom postojećih akata o procjeni rizika u Crnoj Gori, a predavači su bili eksperti iz Slovenije koji su twinning partner u realizaciji gore navedenog projekta.</p>

		<p>U sklopu realizacije komponente III koja se odnosi na procjenu rizika na radnim mjestima, tim eksperata iz Slovenije je zajedno s inspektorima rada za oblast zaštite na radu iz Crne Gore, na licu mjesta analizirao procjenu rizika na konkretnim radnim mjestima kod preduzeća u Crnoj Gori.</p> <p>Nastavlja se implementacija Ipa 2010 projekta „Reforma sistema socijalne i dječije zaštite: Unaprjeđenje socijalne inkluzije“, koji realizuju Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Ministarstvo prosvjete i sporta, u saradnji s kancelarijama UNDP-a i UNICEF-a u Crnoj Gori.</p> <p>U sklopu II komponente ovog projekta, koju sprovodi UNDP, predviđene su aktivnosti u cilju izgradnje i osnaživanja institucionalnih mehanizama i kapaciteta, na državnom i lokalnom nivou, koji će omogućiti razvoj novih i unaprjeđenje postojećih socijalnih usluga koje se pružaju na nivou zajednice. U cilju promocije i jačanja svijesti o reformi sistema socijalne i dječije zaštite, 15. XII 2012. je aktiviran Internet portal za razmjenu iskustava, znanja i informacija između pružaoa usluga socijalne zaštite, korisnika i ostalih zainteresovanih strana.</p> <p>U oktobru 2012. urađeno je mapiranje usluga socijalne zaštite i identifikovano je ukupno 8.539 korisnika postojećih usluga socijalne zaštite, od kojih je 17% korisnika usluga podržanih kroz projekat. Lokalni plan za unaprjeđenje socijalne inkluzije-razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite za opštinu Bar usvojen je 21. XII 2012. U okviru ove komponente u periodu od 23-26. X 2012. organizovane su edukacije za lokalne pružaoce usluga –korisnike finansijske podrške (17 organizacija) i predstavnike Centara za socijalni rad iz opštine Bar, Nikšić, Bijelo Polje, Mojkovac, Ulcinj i Šavnik za pružanje usluga podrške ženama, samohranim roditeljima, mladima i porodici u riziku, osobama s invaliditetom i starim licima. Takođe, u periodu od 12-16. XI 2012. održane su individualne konsultacije korisnika finansijske podrške.</p> <p>U sklopu komponente tri ovog projekta, a u skladu sa Strategijom razvoja hraniteljstva (2012-2016), organizovane su još tri edukacije za profesionalce iz Sektora socijalne i dječije zaštite. U periodu 16-19. X 2012. održan je III modul sa ukupno 42 učesnika. U periodu 5-10. XI 2012. održan je IV i V modul s ukupno 39 učesnika.</p> <p>Nastavlja se implementacija IPA 2010 projekta „Konik Vrela ribnička II”. Direkcija javnih radova, nakon završene procedure javnog nadmetanja za izbor obrađivača predmetne projektne dokumentacije, je potpisala ugovor 17. XII 2012, s projektnim biroom „ING INVEST“ iz Danilovgrada. Ukupna vrijednost izrade predmetne projektne dokumentacije iznosi 89.000,00€.</p> <p>U okviru Regionalnog stambenog programa, sve države učesnice ovog programa će aplicirati s „Pilot Projektima“ do sredine januara 2013, a prva grant sredstva će biti na raspolaganju krajem marta 2013. Ministarstvo rada i socijalnog staranja je pripremlilo „Pilot Projekat - Nikšić“, koji podrazumijeva izgradnju 62 stambene jedinice, kao i „Pilot Projekat Kamp Konik“ kojim je predviđena gradnja 42 stambene jedinice. Projekti su dostavljeni Razvojnoj banci Savjeta Evrope (CEB) 15. I 2013.</p>
--	--	--

			<p>Takođe, od strane Ekspertskog tima CEB-a sugerisano je da se DOO "Project-Consulting" (PROCON) uključi kao tehničko radno tijelo, s obzirom da je država preko ove organizacije već realizovala značajne projekte podržane kreditima Evropske investicione banke, ali i Razvojne banke Savjeta Evrope (CEB), kroz modele koji se upravo sugerišu za Regionalni stambeni program.</p>
Obrazovanje i obuka	Član 102	MPS MN	<p>Član 102 - Obrazovanje i obuka</p> <p>Realizovan je Vladin projekat "Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem", u skladu sa Zakonom o stručnom osposobljavanju lica sa visokim obrazovanjem. („Službeni list CG“, br:38/12)</p> <p>Nastavljene su aktivnosti na uspostavljanju Nacionalnog okvira kvalifikacija. Savjet za kvalifikacije, na predlog sektorskih komisija, usvojio je 6 standarda kvalifikacija iz oblasti turizma i 4 standarda kvalifikacije u sektoru poljoprivrede. Svi ovi standardi su na nivou IV1.</p> <p>Donešen je Pravilnik o procedurama razvijanja kvalifikacija za nivoe VI-VIII. („Službeni list CG“ br: 52/12)</p> <p>Sprovedena je obuka nastavnika stručnih škola za pisanje ishoda učenja i izradu modularizovanih i kreditno vrednovanih obrazovnih programa iz oblasti poljoprivrede i turizma. Ova obuka predstavlja pripremu škola i nastavnika za implementaciju obrazovnih programa, baziranih na ishodima učenja. U skladu s odgovarajućim standardima kvalifikacija, usvojenim od strane Savjeta za kvalifikacije, urađeni su modularizovani i kreditno vrednovani obrazovni programi iz sektora turizma i poljoprivrede (Turistički tehničar i Poljoprivredni tehničar). Primjena ovih obrazovnih programa treba da počne u septembru 2013.</p> <p>Stručna škola „Sergije Stanić“ u Podgorici dobila je licencu za sprovođenje obrazovnog programa višeg stručnog obrazovanja u trajanju od dvije godine „Menadžera kulinarstva“. Nastava je počela 1. novembra 2012. Pored praktične nastave koja će se organizovati u objektima Škole, praksa za svakog kandidata je obezbijeđena i kod poslodavaca, u različitim ugostiteljskim objektima.</p> <p>Završen je Izvještaj o torinskom procesu za Crnu Goru za 2012.</p> <p>U skladu s predviđenim aktivnostima projekta "Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost", koji se finansira iz kredita Svjetske banke, realizovana su 4 oglasa (oglas za eksperta za reformu finansiranja visokog obrazovanja, oglas za eksperta za unaprjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, oglas za kompaniju koja će odraditi procjenu potreba za ulaganja u studentske domove i oglas za kompaniju koja će istražiti percepciju poslodavaca o zaposlenim visokoškolicima, odnosno njihovim stečenim znanjima i vještinama) i formirane interresorne komisije. U toku su pregovori koji se odnose na izabrane eksperte i kompanije.</p>

<p>Saradnja u kulturi</p>	<p>Član 103</p>	<p>MK</p>	<p>Član 103 – Kulturna saradnja</p> <p>Crna Gora je 24. X 2012. potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju, pristupila programu Evropske unije Evropa za građane.</p> <p>U okviru programa Evropske unije Kultura 2007 – 2013 prijavljeno je četiri projekta s učešćem crnogorskih kulturnih organizacija na Konkurs za sufinansiranje projekata kulturne saradnje i dva projekta na Konkurs za sufinansiranje evropskih kulturnih festivala;</p> <p>Održana je sjednica Nacionalnog savjeta za kulturu radi prezentacije Izvještaja o realizovanim aktivnostima iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalnog programa razvoja kulture za 2012, uz Nacrt Akcionog plana za 2013.</p> <p>Crna Gora je 18. XII 2012. postala nova punopravna članica najznačajnije panevropske filmske mreže za promociju i obuku talenata, industrijskih profesionalaca, te prezentovanje najnovijih filmskih ostvarenja i komplementarnih kinematografskih djelatnosti - European Film Promotion, odlučeno je na Generalnoj skupštini u Hamburgu.</p> <p>Projekat Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore pod nazivom "Diverzitet kao pokretač za jačanje kapaciteta kulturne industrije" selektovan je na konkursu za finansiranje iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD). Konkurs objavljuje UNESCO, a u skladu sa Konvencijom o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza, po kojoj je fond i formiran.</p> <p>U Ministarstvu kulture se održao umjetničko edukativni program koji obuhvata cjelodnevnu slikarsku radionicu za djecu. Program je organizovan u saradnji Nacionalne komisije za saradnju s UNESCO, Ministarstva kulture, Ministarstva prosvjete i Fondacije Ana Lind. Ova radionica je bila namijenjena talentovanim učenicima osnovnih škola koje pripadaju UNESCO mreži pridruženih škola u Crnoj Gori. Djeca su se tokom radionice slikovito izrazila na tri zadate teme: „Mediteranski gradovi i ljudi“, „Mir za budućnost“ i „Dodiri tradicija, dijalog među kulturama“.</p> <p>Ministarstvo kulture Crne Gore, kao partnerska institucija mreže „Little Constellations“, obezbijedilo je podršku za učešće crnogorskog historičara umjetnosti Svetlane Racanović tokom programa „Into the Rock of Gibraltar“. Program je realizovala Kancelarija za društvene i kulturne poslove Republike San Marino i asocijacija za kulturu i umjetnost New Contemporary Arts and Research (NUA) iz San Marina, pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Gibraltara.</p> <p>Crna Gora je bila učesnik globalne proslave Svjetskog dana filozofije koji je ustanovila Generalna konferencija UNESCO-a 2005. U okviru proslave Svjetskog dana filozofije u Crnoj Gori u multimedijalnoj sali Ministarstva kulture održano je predavanje na temu "Smisao filozofije danas" i koncert studenata Muzičke akademije sa Cetinja.</p>
----------------------------------	-----------------	-----------	---

			<p>Ministar kulture Branislav Mićunović predvodio je crnogorsku delegaciju na ministarskoj konferenciji posvećenoj muzejima održanoj u Skoplju, 13. XI 2012. Konferenciju su organizovali Ministarstvo kulture Makedonije i Savjet za regionalnu saradnju sa sjedištem u Sarajevu, u okviru makedonskog predsjedavanja Procesom saradnje u Jugoistočnoj Evropi.</p> <p>U okviru manifestacije „Dani savremene crnogorske kulture u Rusiji“, koja je održana u skladu sa Protokolom o saradnji zaključenim između Ministarstva kulture Ruske federacije i Ministarstva kulture Crne Gore, otvorena je izložba „Ukrštanja – crnogorska savremena umjetnost u XXI vijeku“ 17. X 2012, u muzeju “Erarta” u Sankt Petersburgu i 5. XI 2012. u Državnom centru savremene umjetnosti u Ekaterinburgu.</p> <p>Saradnjom Fondacije Ana Lind i Ministarstva kulture, omogućeno je učešće crnogorskim organizacijama civilnog sektora, javnim ustanovama i pojedincima u konkursima i programima Fondacije. U Podgorici i Istanbulu od 1. XI 2012. otpočela je realizacija umjetničkog projekta „Penelopolis: žensko mapiranje kulture mediteranskog grada / Podgorica 2013“, koji je podržala Fondacija Ana Lind, a partnerski realizuju NVO NOVA Centar za feminističku kulturu iz Podgorice, i Koza Visual, asocijacija za kulturu i umjetnost, iz Istanbula.</p> <p>Prof. Branislav Mićunović, ministar kulture, učestvovao je na VIII UNESCO ministarskoj konferenciji posvećenoj kulturnoj baštini Jugoistočne Evrope, koja se održala u Sofiji od 24-25. X 2012, na temu Nematerijalna kulturna baština i održivi razvoj. Konferencija je organizovana u okviru UNESCO inicijative „Kultura: most razvoja“ i okupila je u Sofiji trinaest zemalja Jugostiočne Evrope oko ideje o jačanju regionalne saradnje, unaprjeđenju kadrova i razmjeni znanja i pozitivnih praksi u oblasti nematerijalne kulturne baštine.</p> <p>Češki klavirski duo Helena i Radomir Melmuka nastupio je u 18. X 2012. u Ministarstvu kulture. Renomirani pijanisti, profesori Praškog konzervatorijuma, gostovali su u Crnoj Gori pod pokroviteljstvom Konzulata Češke u Crnoj Gori, a povodom proslave Nacionalnog praznika Češke Republike.</p> <p>Nakon uspješnog predstavljanja izložbom „Jedrenje na snovima“, koja je otvorena 28. IX u Muzeju umjetnosti Kineskog milenijumskog spomenika u Pekingu (China Millenium Monument – Bejing World Art Museum), istaknuti crnogorski umjetnik Vojo Stanić predstavio se i publici u Šangaju 13. X. 2012. Pokrovitelji izložbe „Jedrenje na snovima“ su Ministarstvo kulture Crne Gore i Ministarstva kulture Narodne Republike Kine.</p> <p>Svjetski priznata crnogorska umjetnica Marina Abramović, boravila je u Crnoj Gori povodom prezentacije višenamjenskog projekta MACCOC. Potpisan je Ugovor o saradnji Prijestonice Cetinje i Office for Metropolitan Architecture (OMA), koji podrazumijeva zajedničko djelovanje pomenute dvije institucije u realizaciji projekta višenamjenskog centra „Marina Abramović Community Center Obod Cetinje“.</p>
Saradnja u audio	Član	MK	Član 104 – Saradnja u audiovizuelnoj oblasti

vizuelnoj oblasti	104	AEM	<p>Krajem oktobra 2012. direktor Agencije za elektronske medije je izrekao upravno-nadzorne mjere upozorenja emiterima televizijskih programa „Televizija MBC“ i „Televizija Elmag“, zbog emitovanja programskih sadržaja „Astrologija uživo“, „Astro-num caffe“ i „Astro savjeti“ van graničnog perioda (00,00 – 06,00 sati). Emiterima je naloženo da u što kraćem vremenskom roku zakonski usaglase emitovanje programskih sadržaja.</p> <p>Na XIV plenarnom zasjedanju Mediteranske mreže regulatornih tijela (MNRA), održanom 22.- 23. XI 2012. u Lisabonu, Agencija za elektronske medije je postala punopravan član ove asocijacije.</p> <p>U toku novembra i decembra 2012, direktor Agencije za elektronske medije izrekao je upravno-nadzornu mjeru upozorenja emiterima više od 40 elektronskih medija zbog neblagovremenog izmirivanja obaveza plaćanja godišnje naknade za emitovanje.</p> <p>U saradnji Misije OEBS u Crnoj Gori, Agencije za elektronske medije i Ministarstva kulture, 12. XII 2012. organizovan je okrugli sto pod nazivom „Analiza Zakona o elektronskim medijima“. Na skupu je pokrenuta rasprava o Zakonu o elektronskim medijima među ekspertima i predstavnicima medijske zajednice, njegovom uticaju na medijsku scenu u Crnoj Gori, kao i usklađenosti s međunarodnim standardima, posebno sa Direktivom o AVM uslugama.</p> <p>Skupština Crne Gore je 28. XII 2012. donijela Odluku o usvajanju Finansijskog plana sa programom rada Agencije za elektronske medije za 2013. („Sluzbeni list CG, br 1/13).</p>
Informaciono društvo	Član 105	MIDiT	<p>Član 105 - Informaciono društvo</p> <p>Portal za elektronske peticije - „Glas građana“ predstavljen je 9. X 2012. Cilj ovog projekta je pružanje mogućnosti građanima Crne Gore da utiču na kreiranje javnih politika, kroz podnošenje peticija Vladi o pitanjima iz njene ustavne nadležnosti.</p> <p>Nastavljene su aktivnosti na projektu Sistem za upravljanje dokumentima - eDMS. MIDiT je 30. XI 2012. informisalo Vladu o statusu ovog projekta.</p> <p>Decembra 2012. pokrenute su aktivnosti na kodifikaciji jezika u saradnji s Centrom za informacioni sistem Crne Gore kao i aktivnosti za razmjenu pisama (Memorandum o razumijevanju) u cilju unapređenja međunarodne saradnje u oblasti internet domena sa ICANN organizacijom i članstva u tijelima organizacije GAC (<i>Government Advisory Committee</i> – Savjetodavni komitet Vlade) i ccNSO (<i>Country Codes Names Supporting Organisation</i> – Organizacija za podršku internet domena imena država).</p> <p>Krajem oktobra su završeni svi građevinski radovi predviđeni traženom tenderskom dokumentacijom, a tražena oprema je isporučena, dok je testiranje ugrađene opreme u toku. U narednim danima se očekuje primopredaja <i>Disaster</i></p>

			<p><i>Recovery data centra</i>, za oporavak podataka u vanrednim situacijama između izvođača i naručioca radova.</p> <p>Vlada je 15. XI 2012. usvojila "Informaciju o stanju informatičke infrastrukture državnih organa i organa uprave kojom upravlja Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije", kojom je data analiza stanja kompletne infrastrukture, uključujući opremu u Centru baze podataka, zakup telekomunikacionih linkova, aktivnosti na DR lokaciji, bezbjednosti mreže državnih organa.</p> <p>Vlada je 7. XI 2012. usvojila "Elaborat s definisanim nadležnostima državnih organa u borbi protiv Cyber (računarskog) kriminala".</p> <p>U pripremi je "Informacija o stanju realizacije projekta sajta Centra za oporavak podataka u vanrednim situacijama".</p> <p>U okviru Twinning projekta "Jačanje administrativnih kapaciteta informacionog društva u Crnoj Gori", 17. XI 2012. je održan početni sastanak, na kojem su definisani dalji koraci realizacije ovog projekta u kojem, pored Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije, učestvuju i partneri iz Estonije i Italije, tj. Akademija e-upravljanja Estonije i kompanija CSI Piemonte iz Italije. U vezi s tim, sredinom oktobra je započet rad na izradi i analizi pravilnika shodno IV komponenti projekta u vezi DR. Krajem novembra je druga grupa stručnjaka radila na analizi Strategije razvoja informacionog društva i akcionog plana realizacije iste, u cilju usklađivanja sa normama Evropske unije. U period od 10-14. XII 2012. pet službenika iz MIDIT boravili su u Torinu, Italija, u vidu radne posjete kompaniji CSI, u cilju dalje realizacije ovog projekta.</p>
<p>Mreže i usluge elektronskih komunikacija</p>	<p>Član 106</p>	<p>MIDiT MK EKIP</p>	<p>Član 106 - Mreže i usluge elektronskih komunikacija</p> <p>MIDiT je obradilo 20 predmeta po žalbama stranaka na rješenja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. U vezi sa tim, poništeno je 12 odluka, dok je preostalih osam odluka potvrđeno.</p> <p>MIDiT je obradilo pet odgovora na tužbu, a po tužbi stranaka na rješenja Ministarstva kao drugostepenog organa.</p> <p>Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je procesuirala žalbe koje se odnose na korišćenje usluga rominga i Interneta, kao i na iznos obračuna usluga pri korišćenju najnovijih telefona s android platformom i i-phone telefona.</p> <p>Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je primila 38 žalbi korisnika na odluke operatora i to: u oktobru 15, u novembru devet i u decembru 14 žalbi.</p> <p>Donijeto je 40 odluka Savjeta Agencije po žalbama, od čega se dvije žalbe odnose na žalbe iz prethodnog perioda.</p> <p>Prema utvrđenom obrascu za praćenje podataka inspeksijskog nadzora i stručnog nadzora na području elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti Služba nadzora je u oktobru izvršila 10, u novembru 13 i u decembru 18 kontrola.</p>

			<p>Na sjednici od oktobra 2012. Savjet EKIP je usvojio Metodologiju računovodstvenog razdvajanja za mobilne mreže. U vezi sa tim, mobilni operatori su u obavezi da do sredine januara 2013. dostave nacрте dokumenata o metodi alokacije i računovodstvenim dokumentima.</p> <p>Savjet EKIP je na sjednici održanoj 27. XI 2012. donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi referentnih ponuda mobilnih operatora sa značajnom tržišnom snagom za pristup mobilnoj mreži i taj proces konsultacija trajao je do kraja decembra 2012. godine.</p> <p>Broj korisnika mobilne telefonije je 990.869, što odgovara penetraciji od 159,81%. U odnosu na septembar broj korisnika mobilne telefonije je manji za 9,96%</p> <p>Ukupan broj širokopojsnih fiksnih Internet priključaka, nezavisno od tehnologije koja se upotrebljava za pristup (ADSL, WiMAX, WiFi, KDS) iznosi 83.945, što je za 1,66% više nego u septembru ove godine.</p> <p>Ukupan broj prepaid i postpaid korisnika mobilnih operatora koji su pristupili internetu iznosi 220.063, što je za 1,98% više nego u septembru 2012. Od ovog broja 104.552 korisnika je koristilo isključivo 3G tehnologije pristupa.</p> <p>Nastavljeno je s mjerenjima kvaliteta servisa mobilnih javnih elektronskih komunikacionih mreža od strane Odsjeka za monitoring i kontrolu radio frekvencijskog spektra EKIP. Analiza mjernih rezultata i izrada odgovarajućih izvještaja o sprovedenim mjerenjima završeni su do kraja decembra 2012. i rezultati tih mjerenja pokazuju da su parametri kvaliteta zadovoljeni.</p> <p>Nastavljene su aktivnosti na izdavanju odobrenja za korišćenje radio-frekvencija. Telenor je počeo s implementacijom LTE (3GPP Rel. 8) standarda u opsegu 1710-1785/1805-1880 MHz. Dosad su izdata odobrenja za bazne stanice locirane na teritoriji opština Podgorica, Nikšić, Bar i Cetinje.</p>
Informisanje i komunikacija	Član 107	MIDiT	<p>Član 107 - Informisanje i komunikacija</p> <p>MIDiT je, u saradnji s Ministarstvom prosvjete, 29. XI 2012. organizovalo jednodnevnu radionicu za direktore osnovnih škola i ICT koordinate. Tema radionice bila je zaštita djece na Internetu, s akcentom na probleme koji se javljaju u ovoj oblasti, mehanizme zaštite i prevencije.</p> <p>U okviru dvogodišnjeg projekta „Osvoji Internet, surfuj pametno”, 15. XII 2012 održana je radionica za 40 osnovaca iz 20 škola i 11 gradova.</p>
Saobraćaj	Član 108	MSP MORT	Član 108– Saobraćaj

			<p>Projekat autoput Bar-Boljare:</p> <p>Nakon održanog trilateralnog sastanka između predstavnika Vlade Crne Gore, Evropske komisije i Međunarodnih finansijskih institucija u Briselu, 12. IX 2012, dogovoreno je da konsultanti zaključie Finalne izvještaje do kraja septembra, vezane za Studiju izvodljivosti (koja je finansirana iz granta Investicionog okvira za Zapadni Blakan/WBIF uz podršku EIB-a u iznosu od 500.000 eura) o Investicionom planu za SEETO putni pravac 4 (evropska oznaka autoputnog pravca Bar-Boljare), koji su se odnosili na: analizu tehničkih opcija, saobraćajnu analizu, ekonomsku analizu i analizu ocjene uticaja na životnu sredinu i socijalni razvoj. Zatim, da Ministarstvo finansija uputi formalan zahtjev za finansiranje izradnje novog kombinovanog pravca (dual carriageway/single carriageway) dionice Podgorica – Mateševo ka Međunarodnim finansijskim institucijama, u prvom redu EIB-u, i da je potrebno ući u dalju pripremu projekta (izradu Glavnog projekta sa pratećom dokumentacijom, i tenderskom dokumentacijom 2013/2014), uključujući i potencijalni grant od Investicionog okvira za Zapadni Balkan/WBIF, u jednom dijelu, u kome EIB namjerava takođe da bude vodeća finansijska institucija.</p> <p>Nalazi Studije izvodljivosti sadrže i Potencijalni kapitalni investicioni program koji daje sljedeću procjenu za finansiranje izradnje novog kombinovanog pravca (dual carriageway/single carriageway) prioritetne dionice Podgorica – Mateševo:</p> <table border="1" data-bbox="813 727 2085 908"> <thead> <tr> <th colspan="7">Tentative capital investment programme</th> </tr> <tr> <th>Smokovac-Matesevo 44km new road</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>Total costs Euros million</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>145</td> <td>112</td> <td>115</td> <td>115</td> <td>15</td> <td>502</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Izvor: Izvod iz Ekonomskog izvještaja URS Infrastructure and Environment UK Limited (Scott Wilson)</i></p> <p>Pored opcije realizacije projekta autoputa uz podršku Evropske investicione banke, potrebno je još jednom analizirati i ponude koje su ranije dobijene, a na zahtjev, tursko-američkog konzorcijuma Bechtel-Enka, i kineskih partnera, koji su ponudili saradnju pod okriljem najavljenje kreditne linije od strane kineskog premijera, za zemlje centralne i istočne Evrope.</p>	Tentative capital investment programme							Smokovac-Matesevo 44km new road	2014	2015	2016	2017	2018	Total costs Euros million		145	112	115	115	15	502
Tentative capital investment programme																								
Smokovac-Matesevo 44km new road	2014	2015	2016	2017	2018	Total costs Euros million																		
	145	112	115	115	15	502																		
Energetika	Član 109	ME	<p>Član 109 - Energetika</p> <p>U okviru projekta „Razvoj IT - infrastrukturni sistem za crnogorski energetska sektor (ITISMES)“, koji se realizuje na osnovu Ugovora o donaciji između ME kao primaoca i Centra za međunarodnu saradnju i razvoj Slovenije kao donatora i Ugovora između ME i Korona inženjering d.d. iz Ljubljane, nabavljena je informatička oprema za ME, MONSTAT i Crnogorski operator tržišta električne energije i razvijen softver za energetska statistiku. Instalirana su tri servera i to dva u 'server room-u' u prostorijama Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije i jedan u prostorijama</p>																					

		<p>Operatora tržišta električne energije. Na tim serverima su postavljene 3 aplikacije, za potrebe sektora za energetiku, sektora za energetska efikasnost i za potrebe Operatora tržišta električne energije što je i bilo predviđeno programskim zadatkom. Trenutno čitavi sistem funkcioniše i u fazi je testiranja nakon čega se Projekat i zvanično završava.</p> <p>Agencija je donijela odluke kojima je dala odobrenje na akte koje su energetska subjekta dostavili na odobrenje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije (Odluka od 20. IX 2012.); • Metodologije za utvrđivanje cijena rokova i uslova za priključenje na distributivni sistem električne energije (Odluka od 20. IX 2012.); • Pravila za izmjenu tarifa za električnu energiju na zahtjev energetska subjekta odnosno na inicijativu RAE (Odluka 22. XI 2012.). <p>Agencija je 28. IX 2012. izdala licencu za djelatnost snabdijevanja električnom energijom privrednom društvu MONTENEGROBONUS d.o.o. Cetinje, tako da je počeo proces ukidanja monopola jednog snabdjevača na tržištu.</p> <p>Agencija je 24. IX 2012. usvojila predloge dokumente za sopstveno funkcionisanje u 2013. i dostavila Skupštini na usvajanje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predlog Plana rada Agencije za 2013; • Predlog finansijskog plana Agencije za 2013. <p>U decembru 2012. otpočela je realizacija projekta podrške Delegacije EU u Crnoj Gori pod nazivom »Podrška RAE (Regulatornoj agenciji za energetiku) u ekonomskom regulisanju sektora energetike u Crnoj Gori«. Agencija je u prvoj polovini decembra dala sve elemente izabranom konsultantu (Kompanija EXERGIJA) za izradu početnog izvještaja vezano za aktivnosti koje su planirane da se realizuju u okviru četiri zadatka: pomoć u implementaciji nove tarifne metodologije; razvoj standarda kvaliteta snabdijevanja; razvoj specifikacije za IT sistem RAE; prenošenje trećeg energetska paketa.</p> <p>Navedeni akti objavljeni su na internetskoj stranici Agencije www.regagen.co.me</p> <p>Projekat izgradnje hidroelektrana na rijeci Morači: u toku je analiza mogućnosti od strane Elektroprivrede Crne Gore za realizaciju Projekta HE na Morači, u cilju donošenja odluke o daljim aktivnostima na ovom Projektu. Vođeni su razgovori s predstavnicima turske kompanije AYEN AS ENERGY CO. INC. u vezi dostavljanja ponude za izgradnju HE na Morači. Eksperti ove kompanije su obišli lokacije HE na Morači i preuzeli svu dokumentaciju koja im je potrebna za pripremu ponude.</p> <p>Projekat izgradnje HE Komarnica: obrađivač Nacrta detaljnog prostornog plana za prostor višenamjenske akumulacije na rijeci Komarnici i Nacrta izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu radi na korekcijama i dopunama ovih dokumenata u skladu s komentarima sa javne rasprave. Na osnovu terenskih istraživanja Elektroprivreda Crne</p>
--	--	---

		<p>Gore radi na izradi Sumarnog izvještaja o geološkim istražnim radovima za HE Komarnica. Rok njegovog završetka je pomjeren za kraj januara 2013, usljed teškoća koje je Obradivač ovog elaborata imao zbog rezultata geoloških istraživanja. Vođeni su razgovori sa predstavnicima turske kompanije AYEN AS ENERGY CO. INC. u vezi dostavljanja ponuda za izgradnju HE Komarnica. Eksperti ove kompanije su obišli lokaciju HE Komarnica i preuzeli raspoloživu dokumentaciju.</p> <p>Projekt izgradnje malih hidroelektrana: realizuju se aktivnosti iz ugovora o koncesiji za istraživanje i izgradnju malih hidroelektrana. Građevinska dozvola za izgradnju mHE „Orah“ na vodotoku Šekularska izdata je 24. X 2012, a građevinska dozvola za izgradnju mHE “Vrelo” na vodotoku Vrelo 25.X 2012. U toku su završni radovi na izgradnji mHE “Jezerštica” na vodotoku Bistrica.</p> <p>Projekt izgradnje vjetroelektrane na Krnovu: Zbog povećanja instalisane snage, izmjene zemljišta potrebnog za izgradnju i izmjene mjesta priključenja vjetroelektrane, Vlada je 4. X 2012. donijela Odluku o izmjeni Odluke o davanju u zakup zemljišta za izgradnju vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo i prihvatila Aneks 1 Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Krnovo, koji je potpisan od ugovornih strana 26. X 2012. Na sjednici od 15. XI 2012. Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju VE Krnovo na teritoriji opština Nikšić, Šavnik i Plužine.</p> <p>Projekt izgradnje vjetroelektrane na Možuri: zbog izmjene trase dalekovoda i lokacije trafostanice potrebne za priključenje vjetroelektrane Možura na elektroenergetski sistem, Vlada je 4. X 2012. prihvatila Aneks 1 Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane na lokalitetu Možura.</p> <p>Na sastanku Savjeta ministara Energetske zajednice održanom 18. X 2012. donijeta je odluka da nacionalni cilj korištenja obnovljivih izvora energije za Crnu Goru u 2020. bude 33%.</p> <p>Projekat izgradnje podmorskog interkonektivnog kabla jednosmjerne struje između elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije: U toku su aktivnosti na realizaciji ugovorima preuzetih obaveza od strane potpisnika ugovorne dokumentacije</p> <p>Aktivnosti u oblasti energetske efikasnosti: u proceduri finalizacije nalaze se sljedeći propisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravilnik o energetsom označavanju uređaja u domaćinstvu; • Smjernice za uvođenje stepena energetske efikasnosti u postupku javnih nabavki roba i usluga; • Modeli ugovora o energetskim karakteristikama (povezan sa članom 45, ali nije eksplicitno definisano u ZoEE). <p>Sljedeći propisi su poslani Sekretarijatu za zakonodavstvo na mišljenje što predstavlja finalni korak procesa usvajanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravilnik o vršenju energetskih pregleda sistema za grijanje s kotlovima efektivne nominalne snage
--	--	--

			<p>iznad 20 kW i sistema za klimatizaciju efektivne nominalne snage iznad 12 kW;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravilnik o energetskej efikasnosti zgrada i zahtjevima o energetskim karakteristikama zgrada, s metodologijom proračuna energetskih karakteristika zgrada • Pravilnik o energetskom sertifikovanju zgrada; • Pravilnik o vršenju energetskih pregleda zgrada (način vršenja pregleda, metodologija i sadržaj izvještaja); • Pravilnik o uslovima za sticanje ovlašćenja za vršenje energetskog pregleda zgrada, energetsko sertifikovanje zgrada i vođenju registra ovlašćenih lica.
Nuklearna bezbjednost	Član 110	MORT	<p>Član 110 - Nuklearna bezbjednost</p> <p>U oktobru 2012. nastavljeno je s aktivnostima na implementaciji projekta tehničke saradnje s Evropskom komisijom Ipa 2009/021-640 „Upravljanje zatvorenim izvorima, uklanjanje radioaktivnog otpada (radioaktivni gromobrani) i jačanje efektivnosti regulatorne infrastrukture u oblasti zaštite od zračenja u Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu (UNSCR 1244/99)“ u okviru kojih je realizovana posjeta eksperata. Cilj posjete je bio usaglašavanje komentara na radnim procedurama i sigurnosnom izvještaju, kao i planu implementacije, koji su izrađeni za potrebe sprovođenja projekta. U okviru posjete posebna pažnja je posvećena dijelu koji se odnosi na provjeru stepena usklađenosti zakona i podzakonskih akata u ovoj oblasti s direktivama Savjeta i međunarodnim standardima u oblasti upravljanja zatvorenim radioaktivnim izvorima i upravljanju radioaktivnim otpadom. O aktivnostima ovog projekta Vlada je 11. X 2012, na predlog Ministarstva održivog razvoja i turizma, usvojila Informaciju o implementaciji projekta tehničke saradnje sa Evropskom komisijom sa akcentom na projekat Ipa 2009/021-640 „Upravljanje zatvorenim izvorima, uklanjanje radioaktivnog otpada (radioaktivni gromobrani) i jačanje efektivnosti regulatorne infrastrukture u oblasti zaštite od zračenja u Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu (UNSCR 1244/99)“, s predlogom Ugovora o korištenju privremenog skladišta radioaktivnog otpada, i zaključkom ovlastila ministra održivog razvoja i turizma da potpiše Ugovor s D.O.O. „Centar za ekotoksikološka ispitivanja“, nosiocem dozvole za upravljanje skladištem radioaktivnog otpada.</p> <p>U cilju provjere Prvog nacionalnog izvještaja i izjava o nuklearnim materijalima i verifikacije podataka iz izvještaja i izjava o nuklearnim materijalima, koje je Crna Gora prijavila u okviru implementacije Sporazuma o zaštitnim mjerama, Dodatnog protokola i protokola o malim količinama, u periodu 12-14. XI 2012. uspješno je realizovana prva inspekcija Odjeljenja za zaštitne mjere Međunarodne agencije za atomsku energiju.</p> <p>U periodu 3-7. XII 2012 u okviru Ipa 2009 projekta „Upravljanje zatvorenim izvorima, uklanjanje radioaktivnog otpada (radioaktivni gromobrani) i jačanje efektivnosti regulatorne infrastrukture u oblasti zaštite od zračenja u Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu“, koji je podržala Evropska komisija, a čiji su nosioci za Crnu Goru Ministarstvo održivog razvoja i turizma i Agencija za zaštitu životne sredine održan je trening-kurs. Kurs je bio namijenjen aktivnostima u procesu upravljanja radioaktivnim otpadom - strateška dokumenta o upravljanju radioaktivnim otpadom, planovi upravljanja</p>

			<p>radioaktivnim otpadom, upravljanje iskorišćenim zatvorenim radioaktivnim izvorima, upravljanje radioaktivnim gromobranima i dr.</p> <p>Prva tri dana trening-kursa (3-5. XII) imala su regionalni karakter i u njemu su, pored predstavnika Crne Gore, učešće uzeli predstavnici Republike Makedonije i Kosova. Preostala dva dana treninga (6-7. XII) posvećena su bila samo učesnicima iz Crne Gore. Trening kurs realizovao je ENCO tim iz Austrije, koji je angažovao eminentne predavače iz ove oblasti iz Republike Hrvatske.</p> <p>U periodu 10-14. XII, u okviru interregionalnog projekta INT2010003 "Jačanje kontrole iskorišćenih zatvorenih radioaktivnih izvora u Mediteranu" ("Strengthening Cradle-to-Grave Control of Radioactive Sealed Sources in the Mediterranean Region"), predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine učestvovao je na trening kursu „Praktični kurs obuke o praktičnom smislu informisanja i upravljanja zapisima za kontrolu zatvorenih radioktavnih izvora.“, Ljubljana-Slovenija.</p> <p>U izvještajnom periodu održane su dvije sjednice Savjetodavnog odbora Agencije za zaštitu od jonizujućeg zračenja i radijacionu sigurnost, a teme koje su bile obrađivane odnosile su se na: procedure za izdavanje dozvola, stručni kadar u ovoj oblasti u Crnoj Gori, način kako naći dodatna sredstva za usavršavanje za službenike, licenciranje odgovarajuće institucije za obuku profesionalno izloženih lica itd.</p> <p>Statistički podaci: U izvještajnom periodu periodu izdato je ukupno 5 dozvola za promet radioaktivnog materijala. Kontinuirano se radi na ažuriranju baze podataka RAIS (Regulatory Authority Information System) koju vodi Agencija za zaštitu životne sredine.</p>
Životna sredina	Član 111	MORT	<p>Član 111 – Životna sredina</p> <p><u>Horizontalno zakonodavstvo</u></p> <p>U Banja Luci su 30. XI 2012 u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju održane prekogranične konsultacije i prezentovani nacrti studija o procjeni uticaja na životnu sredinu za predložene aktivnosti izgradnje hidroelektrana Buk Bijela i Foča na rijeci Drini. Najvažnija tema sastanka bila je razmjena informacija o mogućim prekograničnim uticajima na životnu sredinu (posebno u kontekstu Konvencije o prekograničnom uticaju na životnu sredinu (Espoo Konvencija), UNESCO Konvencije o svjetskoj baštini), kao i Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska Konvencija).</p> <p>U periodu od 19 - 22. XI u Budvi je održana RENA radionica - Investicije u životnoj sredini. Pored predstavnika ministarstva iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske, učešće su uzeli i ključni eksperti RENA sekretarijata, bivši glavni pregovarača za Poglavlje 27 iz Litvanije, predstavnici EK WBIF, predstavnici banaka. Ovaj RENA sastanak predstavljao</p>

		<p>je i platformu za diskusiju DSIP (zahtjevnih direktiva u oblasti životne sredine).</p> <p>Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Agencija za zaštitu životne sredine uz podršku Misije OEBSa realizovali su projekat "Strateška procjena uticaja na životnu sredinu i procjena uticaja na životnu sredinu - unaprjeđenje sveobuhvatne implementacije u Crnoj Gori" u periodu od 3 -11. XII 2012. u Budvi.</p> <p>Glavni cilj projekta bio je da se na ekspertskom nivou, jačanjem pravnog i institucionalnog okvira implementacije, obezbijedi podrška korisnicima projekta, razmjena iskustava i dobre prakse, na nacionalnom i lokalnom nivou u jačanju kapaciteta u primjeni Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu i Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu. Projekt je realizovan kroz niz radionica i konsultativnih sastanaka, na kojima je učešće uzelo preko 100 učesnika iz različitih institucija.</p> <p>Posljednji RENA sastanak za Podgrupu SEA/EIA bio je fokusiran na EIA u prekograničnom kontekstu, konsultacije i interpretaciju prekograničnih uticaja, održan je u Tirani u periodu od 11-15. XII 2012. Predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma uzeli su aktivno učešće u istom. Pored procjene uticaja na životnu sredinu, na sastanku je bilo i riječi i o strateškoj procjeni uticaja, interpretaciji prekograničnih uticaja, kao i o svim aktivnostima koje mogu imati prekogranični uticaj.</p> <p>Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore i Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, organizovali su seminar na temu, "Implementacija trećeg stuba (pristup pravosuđu) Aarhuske konvencije u Crnoj Gori", koji je održan 11. i 12. XII 2012. u Podgorici.</p> <p>Seminar je održan u sklopu projekta „Obuka pravnika o nacionalnom i međunarodnom zakonodavstvu o životnoj sredini i pružanje podrške javnosti u pristupu pravosuđu u pitanjima životne sredine” finansiranog od strane Finske kroz Inicijativu Životna sredina i bezbjednost (ENVSEC) .</p> <p>Seminaru su prisustvovali predstavnici sudske vlasti u Crnoj Gori, kao i predstavnici Arhus centara u Crnoj Gori.</p> <p>Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) je organizovala okrugli sto, "Važnost saradnje i umrežavanja u unaprjeđenju bezbjednosti životne sredine na zapadnom Balkanu", koji je održan u periodu od 5– 6. IX 2012. u Beogradu. Na okruglom stolu su učestvovali međunarodni eksperti-sudije iz Njemačke, Austrije i Belgije, predstavnici ministarstava iz oblasti životne sredine iz zemalja zapadnog Balkana, rukovodioci Arhus centara.</p> <p>Cilj okupljanja su bile aktivnosti vezane za unapređenje primjene zakona iz oblasti životne sredine na regionalnom nivou, odnosno upoznavanje sa primjerima najbolje prakse u proces u izricanju prekršaja i krivičnih djela iz oblasti životne sredine.</p>
--	--	--

Kvalitet vazduha

Nacrt Nacionalne strategije upravljanja kvalitetom vazduha s akcionim planom stavljen je na javnu raspravu i dobijene sugestije ugrađene u tekst predloga Strategije koja je u fazi usvajanja.

Vlada je donijela **Uredbu o djelatnostima koje utiču ili mogu uticati na kvalitet vazduha** ("Službeni list CG", br: 61/12); U toku je priprema Plana kvaliteta vazduha za opštinu Pljevlja u kojoj su tokom protekle godine zabilježena prekoračenja graničnih vrijednosti zagađujućih materija u vazduhu. Takođe, izrađeni su nacrti Pravilnika o načinu i postupku mjerenja emisija iz stacionarnih izvora i Pravilnika o bližem načinu i potrebnoj dokumentaciji za izdavanje dozvole o emisijama zagađujućih materija.

Upravljanje otpadom

Donijeta su sljedeća podzakonska akta vezana za oblast upravljanja otpadom:

- **Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma i rada tog sistema** ("Službeni list CG", br: 39/12);
- **Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih baterija i akumulatora i rada tog sistema** ("Službeni list CG", br: 39/12);
- **Uredba o bitnim kriterijumima, visini i načinu plaćanja posebne naknade za upravljanje otpadom** ("Službeni list CG", br: 39/12);
- **Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne ambalaže i rada tog sistema** ("Službeni list CG", br: 42/12);
- **Pravilnik o postupanju sa otpadnim uljima** ("Službeni list CG", br: 48/12);
- **Pravilnik o postupanju sa opremom i otpadom koji sadrži PCB** ("Službeni list CG", br: 48/12);
- **Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih vozila i rada tog sistema** ("Službeni list CG", br: 28/12);
- **Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema** ("Službeni list CG", br: 24/12);
- **Pravilnik o klasifikaciji otpada i katalogu otpada** ("Službeni list CG", br: 35/12);
- **Pravilnik o postupanju sa građevinskim otpadom, načinu i postupku prerade građevinskog otpada, uslovima i načinu odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada** ("Službeni list CG", br: 50/12);
- **Pravilnik o načinu vođenja evidencije otpada i sadržaju formulara o transportu otpada** ("Službeni list CG", br: 50/12);
- **Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava privredno društvo odnosno preduzetnik za preradu**

			<p>i/ili odstranjivanje otpada ("Službeni list CG", br: 53/12);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravilnik o bližem sadržaju i načinu podnošenja godišnjih izvještaja o sprovođenju planova upravljanja otpadom ("Službeni list CG", br: 53/12). <p>U oblasti upravljanja otpadom nastavljene su aktivnosti na realizaciji infrastrukturnih projekata, i to izradi tehničke dokumentacije za: izgradnju regionalnih centara za upravljanje otpadom u Nikšiću, Beranama i Pljevljima; sanaciju neuređenih odlagališta otpada "Čafe" u Baru i "Vrtijeljka" u Cetinju; izgradnju sistema za tretman procjednih voda na deponiji "Livade" u Podgorici. U toku je izrada studija izvodljivosti za eventualnu izgradnju transfer stanica u opštinama: Andrijevica, Plav, Rožaje, Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin i Žabljak.</p> <p>Nabavljeni su oprema i vozila za tehničko jačanje komunalnih preduzeća u 16 opština u Crnoj Gori iz Ipa 2009 sredstava (vozila su obezbijeđena u septembru, a oprema – kontejneri i kante su obezbijeđeni u oktobru 2012.); iz preostalih sredstava projekta MESTAP u iznosu od oko 1.5 mil. eura nabavljena je oprema (15 vozila i 440 kontejnera) u cilju jačanja tehničke opremljenosti komunalnih preduzeća u opštinama: Bar, Ulcinj, Kotor, Budva i Tivat.</p> <p>Pored navedenog, u toku su aktivnosti: izrade Državnog plana upravljanja otpadom za period 2013-2018, izrade Izmjena i dopuna Koncesionog akta i tenderske dokumentacije za izbor obrađivača posebnih vrsta otpada i pripreme za izradu tehničke dokumentacije za sanaciju neuređenih odlagališta u Crnoj Gori.</p> <p><u>More</u></p> <p>U periodu od 6. do 11. XI 2012. organizovana je studijska posjeta italijanskim zaštićenim područjima u moru, od strane firme DFS Engineering Montenegro koja učestuje u istraživanjima na području Katiča, koje je planirano da se proglasi prvim marinskim zaštićenim područjem u Crnoj Gori. Cilj posjete bio je upoznavanje s iskustvima Italije u oblasti uspostavljanja i upravljanja zaštićenim područjima u moru, te da se njihova iskustva prenesu i na buduće crnogorsko marinsko zaštićeno područje Katič.</p> <p>Šesti sastanak zemalja potpisnica (MOP6) Konvencije o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotokova i međunarodna jezera (Water Convention) održao se od 28. do 30. XI 2012. u Rimu (Italija), na kojem je prisustvovao predstavnik Ministarstva održivog razvoja i turizma. Na šestom sastanku zemalja potpisnica MOP6 raspravljalo se o mnogim suštinskim pitanjima koja se odnose na rad Konvencije, kao što su: otvaranje za sve članove UN koje nisu članice Ekonomske komisije za Evropu (ECE), podrška za sprovođenje i poštovanje Konvencije; prekogranične podzemne vode; tematska procijena veze voda -hrana - energetika–ekosistem; adaptacija na klimatske promijene; saradnja s drugim multilateralnim sporazumima iz oblasti životne sredine i međunarodnim partnerima; vizija za budućnost Konvencije o vodama i program rada za 2013-2015. Jedan od osnovnih ciljeva prisustva ovom sastanku je bio da se osnaži Crna Gora da pristupi potpisivanju Konvencije o zaštiti i korištenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera (Water Convention),</p>
--	--	--	--

		<p><u>Kvalitet voda</u></p> <p>U oblasti vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama nastavljen je rad na realizaciji infrastrukturnih projekata u ovoj oblasti.</p> <p>Nastavljeno je s realizacijom projekta izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u Tivtu koja obuhvata izgradnju 17,6 km kanalizacione i 14,5 km vodovodne mreže i 12 kanalizacionih pumpnih stanica. Ugovor je vrijedan 9,49 miliona € i do sada je realizovano 35 % ugovorenih radova. Trenutno se radi na obalnom kolektoru u Đuraševićima i sekundarnoj mreži u Krašićima. Ugovoreni rok za završetak projekta je 15. VI 2013.</p> <p>Nastavljeni su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u Kotoru (projekat obuhvata izgradnju 28 km kolektora i cjevovoda sa izgradnjom 5 pumpnih stanica i izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže Muo – Prčanj - Stoliv); ukupna vrijednost projekta je 7,11 miliona €, a ugovoreni rok za završetak projekta je 15. VI 2013. Aneksom ugovora zaključenim 20. VII 2012, predviđena je izgradnja kanalizacionog sistema Prčanj - Stoliv; planirani rok završetka projekta je sredina juna 2013. po Aneksu realizovano je oko 22% radova, a trenutno se radi na obalnom kolektoru u Peluzici i sekundarnoj mreži u naselju Muo.</p> <p>Nastavljeni su radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže (35,3 km) sa 13 pumpnih stanica i jednim podmorskim ispustom u Herceg Novom, shodno Ugovoru vrijednom 18,5 miliona €. Radovi se odvijaju na šest lokacija, a rok za završetak radova je sredina februara 2014;</p> <p>Shodno Ugovoru za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Herceg Novom koji se realizuje u skladu sa Žutom knjigom FIDIC, čija je vrijednost 8,8 miliona €, u IV kvartalu 2012. nastavljene su aktivnosti na izradi Glavnog projekta za izgradnju postrojenja i priprema dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole.</p> <p>Otpočeli su građevinski radovi na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Nikšiću; projekat se realizuje u skladu sa Žutom knjigom FIDIC-a.</p> <p>Privedena je kraju tenderska procedura za pretkvalifikacioni postupak za izbor izvođača radova na izgradnji zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat; u toku je izrada finalnog evaluacionog izvještaja; predstoji pribavljanje saglasnosti KfW banke na proceduru i otvaranje finansijskih ponuda.</p> <p>Raspisan je tender za investicije u izgradnju PPOV i vodovodne i kanalizacione mreži u opštini Bar; projekt obuhvata izgradnju PPOV, 33,4 km vodovodne i kanalizacione mreže, 4 pumpne stanice; rok za dostavljanje ponuda je 15. I 2013;</p>
--	--	--

		<p>U toku je tenderski postupak za izradu glavnog projekta i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Žabljaku na osnovu Ugovora o donaciji sa Centrom za međunarodnu saradnju i razvoj iz Ljubljane o kofinansiranju projekta.</p> <p>Nastavljene su pripremne aktivnosti (izrada projektne dokumentacije, obezbjeđenje prostorno-planskih pretpostavki, priprema tendrske dokumentacije) na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i vodovodne i kanalizacione mreže u: Beranama (u IV kvartalu završen je nacrt Idejnog projekta za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda - PPOV i kanalizacione mreže), Bijelom Polju (završen je Idejni projekat za izgradnju PPOV i kanalizacione mreže), Cetinju (urađena je Studija izvodljivosti rješavanja problema vodosnabdijevanja i definisane hitne mjere na osnovu čega je započela priprema tendrske dokumentacije za izradu glavnog projekta), Danilovgradu (usaglašavanje tenderske dokumentacije za vodosnabdijevanje), Plavu (u toku je izrada Idejnog projekta), Pljevljima (završena je tenderska dokumentacija za izgradnju PPOV, glavnog kanalizacionog kolektora i nadzora), Rožajama (ugovorena je izrada Idejnog projekta za PPOV i kanalizaciju ii završena tenderska dokumentacija za izgradnju vodovodne mreže) i Ulcinju (odabran je obrađivač Glavnog projekta za izgradnju kanalizacione mreže u 4 naselja).</p> <p><u>Zaštita prirode</u></p> <p>U izvještajnom periodu intenziviran je rad na pripremi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim parkovima koji je u fazi nacрта.</p> <p>Pripremljena je Inovirana studija za reviziju granica NP "Durmitor" koja je u formi prijedloga.</p> <p>Nastavljena je implementacija projekata Jačanje sistema zaštićenih područja u Crnoj Gori i „Kataliziranje finansiranja zaštićenih područja“. U okviru ovih projekata urađena je Gapanali za nacionalnih parkova Crne Gore i Studija za valorizaciju šest pilot lokacija od značaja za očuvanje prirode u Crnoj Gori. Sredstva za realizaciju obezbijedena su od strane GEF-a, dok je Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) implementaciona agencija.</p> <p>Od strane GEF-a je odobren projekt „Revizija Nacionalne strategije biodiverziteta sa pripremom V izvještaja“. Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP) je implementaciona agencija. Prva radionica je održana u decembru 2012.</p> <p>Finalizovana je Gap analiza za oblast Zaštite prirode kroz aktivnosti Twinning projekta „Podrška upravljanju u životnoj sredini“. U toku je izrada finansijske procjene zaoblast zaštite prirode.</p> <p>Pripremljen je Predlog drugog Nacionalnog izvještaja o implementaciji strategije biodiverziteta sa akcionim planom.</p> <p>Pripremljen je projekat "Nacionalni plan borbe protiv dezertifikacije sa sistemom izvještavanja ka UNCCD konvenciji" i upućen preko UNEP-a, kao implementacione agencije, GEF-u na odobravanje.</p>
--	--	--

			<p>U periodu septembar - oktobar 2012, u saradnji sa TAIEX ekspertima, pripremljena je Ipa projektna aplikacija (Project Fiche) "Jačanje sistema za zaštitu životne sredine u Crnoj Gori", i ista je od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, prosljeđena Evropskoj komisiji na uvid i razmatranje.</p> <p>U periodu od 7-11. XI 2012, u Dubrovniku je održana III regionalna NIPAC radionica, na kojoj su učešće uzeli i predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma. Na radionici su razmatrane projektne ideje iz oblasti energetike, životne sredine, rada i transporta koje će biti predložene kroz predstojeći, IX WBIF aplikacioni krug.</p> <p><u>Industrijsko zagađenje</u></p> <p>Tokom izvještajnog perioda u okviru projekta „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje" završen je Preliminarni izvještaj koji sadrži analize prijedloga sanacija za pet lokacija (Kombinat Aluminijuma Podgorica, Željezaru Nikšić, Brodogradilište Bijela, Gradac Pljevlja i TE Pljevlja) koji se realizuje u saradnji sa Svjetskom bankom. Na osnovu Preliminarnog izvještaja izabrana su rješenja za sanaciju svih pet lokacija. Dostavljen je i izvještaj sa elaboracijom potencijalnih lokacija za izgradnju nacionalnog postrojenja za tretman opasnog otpada, kao i draft verzija studije procjene uticaja na životnu sredinu.</p> <p>Bord Direktora Svjetske banke trebalo bi da za ovakav kredit u martu tekuće godine donese odluku o odobrenju kredita Vladi Crne Gore u iznosu od 60.000.000 \$, koji je potreban za dalju implementaciju ovog projekta, odnosno sanaciju pet lokacija na kojima se nalazi industrijski opasni otpad, kao i izgradnju nacionalne deponije za odlaganje opasnog otpada.</p> <p><u>Hemikalije</u></p> <p>Na osnovu Zakona o hemikalijama ("Službeni list CG", br. 18/12) doneseni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pravilnik o kriterijumima i načinu klasifikacije, pakovanja i označavanja hemikalija i određenog proizvoda u klase opasnosti ("Službeni list CG", br. 53/12) i • Lista klasifikovanih supstanci ("Sl. list CG", br. 58/12). <p>Pripremljeni su i Pravilnik o sadržaju bezbjednosnog lista za hemikalije, Pravilnik o kriterijumima za identifikaciju supstance kao perzistentne, bioakumulativne i toksične i veoma perzistentne i veoma bioakumulativne supstance i Pravilnik o utvrđivanju liste supstanci koje izazivaju visoku zabrinutost koji će biti poslati Sekretarijatu za zakonodavstvo na objavljivanje.</p> <p>Istovremeno se radilo na pripremi predloga Pravilnika o načinu izrade i sadržaju izveštaja o bezbjednosti</p>
--	--	--	---

		<p>hemikalije, Pravilnika o bližem sadržaju dosijea o hemikalijama i registru hemikalija, Pravilnika o bližim uslovima za skladištenje, mjerama za bezbjedno čuvanje, odnosno korišćenje opasnih hemikalija i Pravilnika o proceduri za postupak prethodnog obavještanja i postupak davanja saglasnosti na osnovu prethodnog obavještanja prilikom uvoza i izvoza opasnih hemikalija.</p> <p>Takođe, u postupku je i izrada Nacionalnog plana za implementaciju Stokholmske konvencije. U tu svrhu, organizovana je posjeta TAIEX eksperta koji je dao smjernice za izradu Nacionalnog plana za implementaciju Stokholmske konvencije.</p> <p><u>Buka</u></p> <p>Na osnovu Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Službeni list CG", br. 28/11) priprema se Pravilnik o metodama izračunavanja i mjerenja nivoa buke i sadržaj izvještaja o izvršenom izračunavanju, odnosno mjerenju buke u životnoj sredini, čije donošenje je planirano za II kvartal 2013.</p> <p><u>Ekološka inspekcija</u></p> <p>U periodu od 1. X – 31. XII 2012. ekološka inspekcija je izvršila 413 inspeksijskih nadzora i donijela 147 rješenja. U izvještajnom periodu ekološka inspekcija je zbog nepoštovanja materijalnih propisa iz oblasti životne sredine kao i zbog neizvršenja rješenja ekološkog inspektora izdala 6 prekršajnih naloga i podnijela 21 zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Podnijeta je 1 krivična prijava protiv NN lica zbog postojanja sumnje da je 30. XI 2012, u mjestu »Izvorišta- Delišan« u zoni Nacionalnog parka »Skadarsko jezero«, Podgorica, ubio pticu – crnog orla koja pripada posebno zaštićenim životinjskim vrstama, čime je počinjeno krivično djelo iz člana 309 stav 1 i 2 Krivičnog zakonika.</p> <p>Na osnovu Zakona o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti („Službeni list CG“, br.56/09, 58/09) i međunarodno ratifikovanih ugovora i konvencija (Bečka konvencija, Bazelska konvencija, Montrealski protokol, CITES konvencije i druge), ekološka inspekcija je:</p> <ul style="list-style-type: none"> • izvršila 11 365 kontrolu na radioaktivnost roba pri uvozu u saradnji sa JU „Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore“, Podgorica i „Institut za crnu metalurgiju“ AD Nikšić i na osnovu Izvještaja odobrila uvoz; • kontrolisala 69 dozvola za promet otpada na graničnim prelazima; • kontrolisala 4 dozvole prometa izvora jonizujućeg zračenja na graničnim prelazima; • kontrolisala 1 dozvolu za promet roba koje sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač, na graničnim prelazima; • kontrolisala 1 dozvolu za obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravke i isključivanja iz upotrebe proizvoda
--	--	--

- koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativne supstance;
- kontrolisala 52 dozvole za uvoz polovnih mašina.

Šumarstvo

Prikaz usvojenog normativnog okvira

Na osnovu važećeg **Zakona o šumama** (Službeni list br. 74/10), kao i **Zakona o divljači i lovstvu** (Službeni list br. 52/08) u ovom izvještajnom periodu, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, donijelo je sljedeća podzakonska akta:

- **Pravilnik o bližim uslovima koje u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i broja zaposlenih, treba da ispunjavaju pravna lica za korišćenje šuma putem koncesije** („Službeni list CG“, broj 50/12 od 1. X 2012.);
- **Pravilnik o uslovima za formiranje šumskih područja, gazdinskih jedinica i nižih prostornih jedinica i načinu obilježavanja granica** („Službeni list CG“, broj 50/12 od 1.X 2012.);
- **Pravilnik o bližim uslovima koje u pogledu opreme i broja zaposlenih treba da ispunjava pravno lice odnosno preduzetnik za vršenje stručnih poslova u šumarstvu** („Službeni list CG“, broj 50/12 od 1. X 2012.);
- **Pravilnik o Programu i načinu polaganja stručnog ispita za čuvare šuma** („Službeni list CG“, broj 50/12 od 1.X 2012.);
- **Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje licence za vršenje stručnih poslova u šumarstvu** („Službeni list CG“, broj 51/12 od 9. X 2012.);
- **Pravilnik o programu, sadržaju i načinu polaganja lovačkog i sokolarskog ispita i ispita za ocjenjivača trofeja divljači** („Službeni list CG“, broj 57/12 od 16. XI 2012.);
- **Pravilnik o držanju divljači u ograđenom prostoru** („Službeni list CG“, broj 58/12 od 19. XI 2012.);
- **Pravilnik o bližim uslovima pod kojima se može vršiti paša, kresanje grana i sakupljanje opalog lišća** („Službeni list CG“, broj 59/12 od 26. XI 2012.);
- **Pravilnik o doznaci i sječi stabala, načinu prijema i obilježavanju drvnih sortimenata** ("Službeni list CG", broj 62/12 od 14. XII 2012.);
- **Pravilnik o kriterijumima i indikatorima za upravljanje i gazdovanje šumama i šumskim zemljištem na održiv i multifunkcionalan način** ("Službeni list CG", broj 63/12 od 21.XII 2012.);
- **Odluka o određivanju vrijednosti trofeja divljači koje je zabranjeno iznositi iz zemlje** ("Službeni list CG", broj 66/12 od 31. XII 2012.);
- **Pravilnik o načinu i uslovima za uzgajanje divljači** ("Službeni list CG", broj 66/12 od 31.XII 2012.).

Bilans ostvarenih rezultata

U cilju realizacije planiranih aktivnosti u okviru produžene faze II FODEMO projekta navodimo sljedeće:

Na konferenciji povodom "Prezentacije rezultata Nacionalne inventure šuma i mogućnosti korišćenja dobijenih podataka" saopšteni su zvanični rezultati prve Nacionalne inventure šuma u Crnoj Gori. Podaci koji su dobijeni iz NIŠ-a smatraju se zvaničnim i sve državne institucije će ih koristiti u svom redovnom radu i kao podlogu za svoje strateške odluke i inicijative. Pored toga, ovi podaci će se koristiti i za relevantna međunarodna izvještavanja, a biće i dostupni zainteresovanim stranama u sektoru šumarstva i drugim relevantnim sektorima, kako bi se mogli koristiti i za druge specifične analize.

U sklopu planiranja gazdovanja šumama i rada na poboljšanoj metodologiji u privatnim šumama, finalna dorada programa OSNOVA je urađena i predstavljena predstavnicima MPRR, UŠ i izvođačima radova. To se prvenstveno odnosi na nove karakteristike u programu, vezane za rekapitulacije na nivou parcela.

Vezano za razvoj metodologije planiranja gazdovanja u privatnim šumama, prikupljeno je 70% terenskih podataka za KO Maoče.

Osam pripadnika MPRR-a i UŠ dobilo sertifikate na seminaru o planiranju gazdovanja šumama na oglednom dobru šumarskog fakulteta iz Beograda, Goč – Kraljevo.

Početkom decembra 2012, objavljeno je drugo izdanje publikacije o zdravstvenom stanju šuma Crne Gore gdje su obrađeni podaci iz 2011.

U cilju pokretanja tržišta obnovljivih izvora energije baziranih na drvnj biomasi u Crnoj Gori, pripremljeni su materijali i obavljena su terenska istraživanja na čemu je bilo angažovano 60 osoba sa biroa za zapošljavanje koje je obuhvatilo 6000 domaćinstava (5% od ukupnog broja u Crnoj Gori koja koriste drvo za ogrijev) i sve komercijalne i javne objekte koji za grijanje koriste materijal porijeklom od drvne biomase. Takođe istraživanje je obuhvatilo i industriju i drvoprerađivački sektor kao i ostale subjekte koji u svom radu koriste energente od drveta (pekare, pečenjere, restorani i dr). Razvijena je baza podataka za sublimiranje i analizu dobijenih rezultata i u toku je obrada podataka i priprema finalnog izvještaja. Rezultati o potrošnji drvnih energenata za grijanje će biti objavljeni krajem januara 2013, a biće objavljeni i u statističkom godišnjaku (MONSTAT) za 2012.

U objektu Uprave za šume u Pljevljima sprovedena je zamjena sistema grijanja kao i peći na grijanje od obnovljivih izvora energije porijeklom od drvne biomase nakon čega je zvanično otvoren kao prvi javni objekat u Crnoj Gori, gdje je zamjenjen postojeći sistem grijanja na ugalj modernim sistemom na drvni pelet i uvedene mjere energetske efikasnosti.

			<p>Renoviranje ovog objekta koštalo je oko 117.000 Eur.</p> <p>S Ministarstvom ekonomije, sektorom za energetska efikasnost, FODEMO projektom pokrenuta je inicijativa za podršku građanstvu koje želi da pređe sa dosadašnjeg sistema grijanja na sistem grijanja na biomasu. Obezbiđeni su krediti za nabavku visoko efektivnih kotlova na drvene energente.</p> <p>Aktivnosti na izradi Akcionog plana od drvene biomase u saradnji sa ME (sektor OIE) i FODEMO projektom su u toku i trenutno je izrađen nacrt Akcionog plana za biomasu sa pratećim studijama uticaja na životnu sredinu. U toku je pisanje finalne verzije. Konačna verzija se očekuje u toku marta 2013.</p> <p>U sklopu projekta „Podrška za izgradnju kapaciteta u sektoru šumarstva” ,trenutno se obavljaju sljedeće aktivnosti: u sklopu podrške šumarskom sektoru u vezi sa Natura 2000 regulativom, a u cilju obučavanja šumarskih stručnjaka da kroz planiranje uzimaju u obzir i zahtjeve Natura 2000 pri izradi planskih dokumenata radna grupa je pripremila dokument "Nacrt koncepta za integrisanje uslova NATURA 2000".</p> <p>Radna grupa za razvoj obrazovanja u šumarstvu je zajedno s međunarodnim konsultantima uradila finalni dokument “ Analiza trenutnog stanja obrazovanja u šumarstvu s pregledom sveobuhvatnog programa obrazovanja u šumarstvu“.</p> <p>Obuka U okviru IPA projekta „Podrška za izgradnju kapaciteta u sektoru šumarstva” izvršena je obuka za dvadeset zaposlenih u UŠ, o savjetodavnim uslugama. Polaznici su dobili sertifikate da kao treneri mogu dalje da obučavaju zaposlene u sektoru šumarstva za pružanje savjetodavnih usluga. Dvadeset četiri zaposlena u UŠ i jedan predstavnik UPVŠ prošli su obuku za bezbjednost na radu sa motornom testerom.</p>
Istraživanje i tehnološki razvoj	Član 112	MNA	<p>Član 112 - Saradnja u oblasti istraživanja i tehnološkog razvoja</p> <p>Ministarsvo nauke je 22. X 2012. raspisalo konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje s Republikom Hrvatskom za period 2013/2014.</p> <p>Zaključen je Sporazum o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke s Republikom Poljskom, 25. X 2012. u Varšavi.</p> <p>Ministarstvo nauke je 14. XII 2012. dodijelilo nagrade za naučna dostignuća u 2012. u pet kategorija: najuspješnijem mladom istraživaču-talentu do 20 godina života; najuspješnijem mladom naučniku do 35 godina života; rukovodiocu NI projekta i istraživačkom timu koji su realizovali najuspješniji nacionalni naučnoistraživački projekat; najuspješnijoj ženi u nauci; i pronalazaču – inovatoru za najuspješniji patent ili inovativno rješenje.</p> <p>Vlada je 27. XII 2012. usvojila Izmjene Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2012-2016), koja je usaglašena sa novim Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti (donijet XII 2010). Ovim Zakonom su uvedeni novi instrumenti razvoja naučnoistraživačkog sistema, koji nijesu postojali u ranijem Zakonu iz 2007, na osnovu kojeg je rađena prethodna</p>

			<p>Strategija, i to: 14 programa od opšteg interesa; mogućnost osnivanja centra uspješnosti; i uključivanje većeg broja licenciranih naučnoistraživačkih ustanova, u državnoj i privatnoj svojini.</p> <p>U Izmjenama Strategije NID razrađeni su novi instrumenti razvoja naučnoistraživačkog sistema koji se po prvi put uspostavljaju u Crnoj Gori, a to su: Centar uspješnosti i Naučno-tehnološki park; detaljnije je razrađeno 10 prioriteta u istraživanju; i reprogramirano je utvrđeno dostizanje cilja od 1,4% BDP-a ulaganja u I&R u 2013, što nije moguće dostići sa trenutnim nivoom ulaganja.</p> <p>Akcionim planom za implementaciju mjera utvrđenih u Studiji izvodljivosti za uspostavljanje Naučno-tehnološkog parka (NTP) u Crnoj Gori, predložena je izrada detaljnog Strateškog plana sa ciljem planiranja i razvoja NTP. MN je objavilo Konkurs za izradu Strateškog plana, sa međunarodnim karakterom, koji je objavljen 11. VII 2012. sa rokom prijavljivanja do 01.VIII 2012. Prihvaćena je prijava Area Science Park, sa sjedištem u Trstu, Republika Italija, koji je u konkursnom roku do 14. XII 2012. izradio Strateški plan uvođenja NTP u Crnoj Gori.</p> <p>Vlada je 27. XII 2012. usvojila Strateški plan uvođenja NTP u Crnoj Gori u kojem su utvrđeni: ciljevi, zadaci, Akcioni plan za praćenje uspješnosti NTP, razvijanje detaljnog strateškog koncepta, plan mjera i aktivnosti za ostvarivanje strateških ciljeva i razvoj detaljnog obračuna troškova, kao i finansijski plan neophodan za uspostavljanje NTP.</p> <p>Nastavljena je realizacija projekta „Visoko obrazovanje, istraživanje i inovacije za konkurentnost Crne Gore“, koji se finansira u periodu 2012-2017. iz kredita Svjetske banke, a u okviru kojeg će se finansirati uspostavljanje prvog Centra uspješnosti u Crnoj Gori i krupnijih kolaborativnih istraživačkih grantova. Objavljena su dva konkursa 6. XI i 19. XII 2012. za izbor konsultanata za izradu priručnika za realizaciju istraživačkih grantova i centara uspješnosti, za koje je postupak u toku.</p> <p>Po prvi put u Crnoj Gori, MONSTAT i MN u 2012. sproveli su statističko istraživanje o ulaganjima u I&R za 2011, koje je u skladu sa EU regulativom o statistici nauke (Uredba Komisije (EC) Br. 753/2004), na osnovu metodološkog priručnika Fraskati (OECD, 2002). Dobijeni podaci su rezultat obrade godišnjih izvještaja prikupljenih putem upitnika od privrednih subjekata koji su obavljali djelatnosti istraživanja i razvoja u Crnoj Gori u 2011. Shodno dobijenim podacima, MONSTAT je početkom decembra 2012. Završio obradu statističkih podataka na osnovu kojih je utvrđeno da troškovi za I&R u 2011, kao procenat BDP-a, iznose 0,41% (13,1 M€).</p> <p>Na osnovu projekcije ulaganja u I&R za 2012, koje je takođe sprovedeno od strane MONSTAT-a i MN u 2012, dobijen je procenat ulaganja od 0,43% BDP-a (13,3 M€). Podaci su rezultat istraživanja o predviđenim ulaganjima u I&R za 2012. iz sredstava Budžeta Crne Gore i iz sredstava licenciranih ustanova koje ulažu u I&R</p>
Regionalni i lokalni razvoj	Član 113	MORT ME MF MVPEI	<p>Član 113 - Regionalni i lokalni razvoj</p> <p>U izvještajnom periodu Ministarstvo ekonomije je objavilo Javni poziv za nabavku usluge za izračunavanje indeksa konkurentnosti jedinica lokalne samouprave i Javni poziv za nabavku i implementaciju softverskog rješenja elektronske</p>

			<p>baze podataka o razvojnim projektima koja se odnosi na regionalni razvoj Crne Gore.</p> <p>Započete su aktivnosti za reviziju Akcionog plana za realizaciju Strategije regionalnog razvoja Crne Gore, za 2013. Usvojeni su Strateški planovi razvoja za opštinu Tivat i Glavni grad Podgoricu.</p>
Državna uprava	Član 114	MUP	<p>Član 114 - Državna uprava</p> <p>Skupština Crne Gore je 28. XII 2012. donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima.</p> <p>Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je, 12. XII 2012. Pravilnik o kriterijumima i načinu sačinjavanja liste članova disciplinske komisije („Službeni list CG“, br. 62/12)</p> <p>Vlada Crne Gore je na sjednici 27. XII 2012. donijela Uredbu o načinu obavezne provjere sposobnosti, bližim kriterijumima i načinu ocjenjivanja kandidata za vršenje poslova radnog mjesta u državnom organu</p>
GLAVA IX			
FINANSIJSKA SARADNJA			
Finansijska saradnja	Čl. 115 - 118	MF	<p>Član 115-118 Finansijska saradnja</p> <p>Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p>
Pravila o porijeklu	Protokol 3	MF UC	<p>Protokol 3 - Pravila o porijeklu</p> <p>U odnosu na sprovođenje odredbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a koje su u nadležnosti carinske službe Uprava carina bez poteškoća primjenjuje Protokol 3 Sporazuma koji se odnosi na definiciju pojma “proizvodi sa porijeklom“ i metode administrativne saradnje.</p> <p>U toku su pregovori o slobodnoj trgovini s Carinskom unijom – Ruska Federacija, Republika Kazahstan i Republika Bjelorusija.</p> <p>Sporazum o slobodnoj trgovini između Crne Gore i EFTA-e država – Kraljevina Norveška, Savezna Republika Švajcarska, Republika Island i Kneževina Lihtenštajn potpisan je na Ministarskoj konferenciji EFTA-e 14. XI 2011.</p> <p>Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i EFTA zemalja objavljen je u (Službenom listu Crne Gore - Međunarodni ugovori, broj 8/2012 od 19. VII 2012).</p>

			<p>Sporazum je 1. IX 2012. stupio na snagu za Crnu Goru, Švajcarsku i Lihtenštajn, 1. X 2012. za Island, a 1. XI 2012. godine stupiće na snagu za Norvešku. Dogovoreno je da se primjenjuje Regionalna konvencija o Pan-Euro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe, koja je stupila na snagu 1. IX 2012. godine.</p> <p>Sporazum o slobodnoj trgovini između Crne Gore i Ukrajine stupa na snagu 1. I 2013. (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Crne Gore i Vlade Ukrajine - „Službeni list CG“ - Međunarodni ugovori, br. 3/12).</p>
Administrativna pomoć u carinskim pitanjima	Protokol 6	MF UC	<p>Protokol 6 Administrativna pomoć u carinskim pitanjima</p> <p>Primjena je u skladu sa Sporazumom.</p>
Rješavanje sporova	Čl: 129, 130 i Protokol VII	MVPEI i ostala nadležna ministarstva	Član 129/130 – tumačenja i primjena SSP; način rješavanja sporova